

SEEMO SA MONNA

YO A PHETHAGETŠEGO

 Ke a go leboga, Ngwanešu Neville. Morena a go šegofatše.

Go monate go bowa tabarenekeleng gape mosong wo. Wo bohlokwa “moso wo mobotse,” go lena ka moka. Gomme ke tshepha gore le e tla ba letšatši le legolo go rena ka moka, ka go—go Bogona bja Morena wa rena. Gomme bjale ke na le thuto mosong wo. Ke nyaka go ya thwi ka go otlologa go thuto ye, ka baka la gore ke . . . ke nagana gore e bohlokwa. Gomme e . . . Go swarelela batho gore ba seke ba nyama, le a tseba, ba swanetše go dula botelele, ba bantšhi ba emeletše. Ke tla ya thwi ka go otlologa ka go thuto.

² Gomme bjale, bošegong bjo, ke nyaka go bolela ka thuto ya *Mohlahlhi Wa Bophelo Bjaka*. Gomme ke a holofela gore ba banšhi ba ba ka kgonago, ka bontšhi ka mo go ka bago, ba tla ba gona ka nako yeo ya bošegong bjo. Le ge go le bjalo, ge o na le kereke ya gago, re . . . gabotse, re nyaka gore o be go—go ya gago kereke. Ke mošomo wa gago go ba fao, fao lefelo la gago la mošomo le lego, gore o dire gore seetša sa gago se kganye.

³ Bjale, re tšwelapele re holofetše seo, nako ye nngwe le ye nngwe ge le etla morago, re tla ba le ye e oketšegilego kamora go dikologa mo. Eupša re na le bothata ka yona, oo, mo gohle. Lona lekgotla la bahlokamedi ba ditšhelete ka nnete le epile se sengwe le se sengwe. Gomme ba rometše lefelong le letee, ba tla e lokiša; ka gona ba e romela mogongwe gape, gomme ba e gana. Gomme ba e romela morago, gomme ba e lokiša ka *mo*, gomme ya ya morago. Oo, yeo e bile nako yeo ra go ba nayo! Eupša, le a tseba, Sathane ka mehla ke molwantšhi kgahlanong le seo se lokilego. E nong go elelwa, ka mehla le lokile ka . . .

⁴ Ke be ke makala gore o be o le kae, Anthony. Ke a bona o kopane le tatago. Gomme ke lebeletše go dikologa, ntle ka mo batheeletšing. O rile o be o dutše fao. Re thabetše go ba le wena le tatago mo le rena, Ngwanešu Milano go tšwa New York. Ke holofela, go ya mošwamawatle nakong ye, go tla hwetša bokhutšo-seruthwane bjo bongwe gape, ka ntle ga New York, ka ntle kau lefelongtsoke, ge Morena a rata.

⁵ Gomme ka fao re thabetše yo mongwe le yo mongwe wa lena. E no ba—e no ba mo go botse go lena go ba mo.

⁶ Gomme re bile le nako ye kgolo bošegong bja go feta, goba gannyane ke bile. Ke bile . . . [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] “Gomme Jesaya ka tempeleng.” Gomme ka fao le . . .

⁷ Gomme mosong wo, re nyaka go bolela ka thuto, goba go ruta, ke ra gore, ge re ka kgona, “Go aga Tabarenekele ye e phelago; go aga ta—go aga Tabarenekele ye e phelago ya lefelo la bodulo la Modimo yo a phelago, Monna yo a phethagetšego; Tabarenekele ye e phelago ya Modimo yo a phelago, moo A dulago.” Gomme ge. . .

⁸ Ke a kwišiša gore ba na le wo mongwe wa meopelo ye ye mebotse mo. Ga se ka tla go o kwa. Gomme bošegong bjo, ke ya go leka go tla fase mo. Mohumagadi waka o mpoditše ka Ngwanešu Ungren, ke a dumela e bile leina la gagwe, go tšwa fase ka—ka Tennessee. Bjale, o be a le mo bošegong bja go feta. Ga ke mmone mosong wo, eupša ke a tshepha o mo lefelongtsoke. Gomme ke rata go mokwa a opela bošegong bjo, ge nka kgona, gore, e ka ba *Tlase Gotšwa Letagong La Gagwe*, goba *O Yo Mogolo Gakaakang*. Ke rata go kwa seo. Ke ba ba kae ba ba nyakago go kwa Ngwanešu Ungren? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Oo, ke—ke rata moopelo wo mobotse. Gomme Meda o boletše gore monna yo o na le barathone ya mohuta. Gomme e nkgopotša wa rena Ngwanešu Baxter; ke moopedi, le yena, bjalo ka ge ka moka re tseba. Gomme *Tlase Gotšwa Letagong La Gagwe*, goba *O Yo Mogolo Gakaakang*. Ke a dumela ke mmone bjale, kua. . . A tšohle di tla ba gabotse, Ngwanešu Ungren, bošegong bjo, ge o ka dira, ge o ka dula gape? O ya go dula ka mono, goba o ya go leka go dula tirelo ya bošego ka mono? Go lokile, ke—ke. . . Go lokile, o seke. . . ke a go botša, go ka ba bjang ka se, ge re. . . Ga ke nyake go hlolela yo mongwe kgohlano ye e itšego. Eupša ka baka la eng go se bjalo, ka gona, ge re ka dira, lebakeng la nako ya *Mahuto A A Šupago*, ge re a šomaela, ge o ka tla. Ke rata go e theipa, le a bona, go e hwetša, *O Yo Mogolo Gakaakang*, le, gape, *Tlase Gotšwa Letagong La Gagwe*, ka nako yeo.

⁹ Oo, a ga se semaka go direla Morena? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ga ke tsebe gore ke be ke tla dira eng ge nka be ke be ke se Mokriste! . . . ? . . . E no ba mo go botse go ba Mokriste. Ke no ikwela o ka re nka no tabogela godimo-le-fase gomme ke goelele, ka ntlhoraneng ya lentšu laka. Go ba Mokriste, gopola ka gona, ka moka o kgwapareditšwe ka go Kriste!

¹⁰ Ke a tseba ke bitša leina la monna yo ka go fošagala nako ye nngwe le ye nngwe. Ke S.T. goba T.S., goba se sengwe sa go swana le seo. Sumners, Ngwanešu Sumner. O. . . ke nyaka go mo leboga le mogatšagwe yo monnyane yo bohloka. Ke nagana o feditše e ka ba, go bonala o ka re, e ka ba dikgwedi tše di selelago, a tlanya *Mabaka A Diphuthego Tše Di Šupago* ye. Gomme bjale re na le yona morago mo, e tlantšwe, e loketšwe ke go phasišwa, gomme e ye ka sebopegong sa puku, *Mabaka A Diphuthego Tše Di Šupago*. Kgaetšedi Sumner, kae kapa kae mo o lego, ka nnete o tla re dumelela gore re go patelele seo.

Yeo, yeo e tšere mošomo wo mogolo kudu. Ka baka la eng, ke *ye koto*. E ka ntšea dikgwedi tše e ka bago tše tshela go bala go e fetša, ga ke sa bolela ka go e tšea go tšwa theiping, le gona go e retolla go dikologa le go ntšhetša ntle tšeo di bušeleditšego, gomme o e dire puku. Re tla e dira gore e lokele gomme re e romele thwi pele go bagatiši, ka gore re nagana gore ke selo se batho ba swanetšego go se swara thwi bjale, gomme o ka kgonaga go ithuta yona. Gomme Billy o be a sa ntaetša, ge ke etla morago kua, metsotso e sego mekae ya go feta, gore—gore—gore e be—e be e loketše bjale go ya go mogatiši. Ka fao, kgaetšedi, tabarenekele e tla go patella seo. Ga ka go letela gore o dire seo mahala. Gomme—gomme goba mohlomong re... Goba ge re hwetša puku gomme re swanetše re dire poreisi godimo ga yona, goba se sengwe, re tla bea poreisi fao o ka hwetšago se sengwe nako le nako ge ba e rekiša, e ka ba eng goba eng e lego sona. Wena bolela feela le leggotla, leggotla la bahlokomedi ba ditšhelete, goba ba bangwe ba bona kua, gomme ba tla go hlokomella yona. Morena a go šegofatše gobotse ka nnete.

¹¹ Yo monnyane wa go tšofala Ngwanešu le Kgaetšedi Kidd ba ba dutšego fa, ka mokgwa wo mongwe ka fase ga leggolo, gannyane feela. Gomme ke kopane le kgaetšedi lebakanyana le se kae la go feta, gomme a re, “Go lokile, ye ka nnete e tla ba nako ya ka ya mafelelo ke go bona, Ngwanešu Billy.” A re, “Ke tšofala kudu.”

¹² Ka re, “Oo, nna! Ga ke nyake go go kwa o bolela seo. O no swana le wa go tšofala mma le tate.” Re rata Ngwanešu le Kgaetšedi Kidd. Rena, yo mongwe le yo mong, re a dira. Gomme e nno...

¹³ E dira se sengwe go nna ge ke ba bona ba sepelela ka kerekeng, gomme bobedi bjo bonnyane bja go tšofala ka mokgwa wola. Gomme e no gopola, ba be ba rera Ebangedi pele ke tswalwa. Gomme ke nna monna wa go tšofala. Go le bjalo, e no gopola, ba be ba rera pele ke tswalwa. Gomme ke nna yo bjale, ke hwetša go gopola gore ke fihlella go tšofala kudu. Ke no batamela go gopola gore ke kgauswi le go lokela go lahlela toulo. Ke bona Ngwanešu le Kgaetšedi Kidd ba tla ka gare, “Letago go Modimo! Haleluya!” Ke re, “Aowa, ke ikwa gabotse.” Eye, mohlomphegi. Go ba bona, ka fao ba kgonago, ka fao ka nnete ba go hlohleletšago!

¹⁴ Ka gona o lemoga gore, ba kgauswi le mengwaga yaka, gape, gomme ka gona o sa ya tšhemong. Etlang tlase mosong wo gomme le kgopele dipuku, ge ba ka kgonaga go tšea dupuku gomme ba di rekiša. Ba be ba nyaka ditheipi, gore ba kgone go ya ntle, gore ba wine disoulo ka go raloka ditheipi tše, ba le kgauswi le leggolo la mengwaga ka bokgale. Bjale di kae “diphego tše pedi” tša gago tše re bego re bolela ka tšona bošego bja go feta? Eye. Ke thoma go nagana ka, “Di

kae tšaka?” ge a be a bolela seo—seo maabane. O yo mokae ka bokgale, Kgaetšedi Kidd? [Kgaetšedi Kidd o re, “Ke nna masomeseswai-tee.”—Mor.] Masomeseswai-tee. O yo mokae ka bokgale, Ngwanešu Tom? [Ngwanešu Kidd o re, “Masomeseswai-pedi.”] Masomeseswai-tee le masomeseswai-pedi ka bokgale, gomme ba sa šomiša diphego tša bona, ka tiro, ba sa ya.

¹⁵ Se sengwe le se sengwe se se fošagalago ka Ohio, seo Kgaetšedi Kidd a tsebago ka sona, mogala o lla godimo gae. Le lengwe letsatši, o ile a letša, gomme lesea le lennyane, lesea la mosetsana yo monnyane, ke a dumela e be e le, le belegwe, gomme mala a le ka ntle ga lona. [Kgaetšedi Kidd o re, “Sebudula.”—Mor.] Sebudula, se le ka ntle ga lesea. Gomme ngaka e be e sa tsebe gore e ka dira eng ka sona, gomme o be a boifa go dira ophareišene. Ra rapela. [“Ba mo ophareita, Ngwanešu Branham, gomme ba se bušetša morago, ka baka la gore, ba rile, ‘Le ka se kgone go phela.’ Gomme ba ile ba no bušetša mala a lona morago ka gare.”] Ba bušetša mala a lona morago ka gare, ka ophareišene, gomme ba gopola gore le ka se phele. Gomme le ile la phela. [“Go se na le tsela.”] Go se na le tsela ka gona ya—ya le . . . go tšwa go lelalegolo, la dijo gore di fete ka go lona. Gomme Kgaetšedi Kidd a bitša gape. Ra neela thapelo gape, gomme bjale o na le tsela ya go felela. Gomme šo yena, bjale ka hlatse; ngaka, le yena. Le a bona? Ke hlatse ya gore Morena Yesu, Mohlodi yo mogolo! Le bona se Sathane a bego a leka go se dira? A kgaola bophelo bja ngwana go tloga. Gomme ka gona, bona, ka gona ke a dumela mohumagadi o tlile go Morena. [“O boetše morago go Morena, thwi ka ntlong yaka.”] O tlile morago go Morena. Kgaetšedi Kidd o mo hlhletše morago go Kriste, ka morago ga ge mohlolo wo mogolo wo o diregile go ngwana wa gagwe.

¹⁶ Ke bile le pitšo go tšwa California, maabane, ngwanešu yo monnyane wa modiredi ntle kua, yo ke bego ke na le yena ge la mathomo ke eya California, mengwaga ya go feta. Setlogolo morwa sa gagwe se be se tswetšwe le—le tše nne. . . tše tharo dibelefe di tswallegile ka pelong ya sona. Gomme ka mmošša ka taba yeo. Ka re, “Modimo yo a kgonneggo go bopa se sengwe se gomme a se dira se loke, ka nnete a ka kgona go fodiša setlogolo morwa sa gagwe.” E no botša mošimane gore a be le tlhohletšo ye botse.

¹⁷ Gomme mošimane o be a le ka kopanong ge ke be ke le la mathomo ka California, e ka ba mengwaga ye lesomeseswai ya go feta bjale, mengwaga ye lesometshela ya go feta, e bile yona. Gomme ke be ke le ka California. Gomme o . . . Kopano e ile ya huetša mošimane yoo go fihla . . . Ge ba e ba le lesea, gomme le belegwe, ba bona gore go be go na le se sengwe se fošagetše, e be e le le bolou, gomme ba leka go pompela okisitšene ka go lona, le go ya pele. Gomme le be le sa lebelelege gore le ya

go phela, gomme dingaka ka gona tša fa tlhahlofo, gomme ba hwetša gore dibelefe tše tharo di be di tswallegile ka pelong ya lona. Go se na le le lešoba le gatee, bona, e no ba—e no ba belefe e tee ye e pompago. Gomme a bitša tatagwe, gomme a re, “Tate, bitša Ngwanešu Branham, thwi ka pele. Mmotše gore ka moka. . . ‘A no kgopela Kriste. O tla e dira.’” Seo ke yona. Oo, nna! Khuetšo yeo, seo ba se bonago, bona, re boletše ka sona, bošego bja go feta. Selo sa maleba ka nako ya maleba.

¹⁸ Go lokile, re ya pele re bolela, re ka seke ra tsena ka thutong, a re ka seke? E no swana le molasese mosong wa go tonya, e no ba wa togotogo ka fao o ka kgonago, le a tseba, gomme ka moka o swaragane mmogo. Re thabile go ba le kopanelo ya go swana le seo. Eye, mohlomphegi.

¹⁹ Ka fao bjale a re ikhomotšeng ka borena, bjale, gomme re ye fase go thuto bjale. Re ye mohlomongwe. . . ga ke tsebe ge e ba le kgona go bona seo goba aowa, mo letlapeng. Mohlomong ke ke retollela seo ka tsela *yela*, mo dinakong di se kae, ka baka la eng, re tla kgona, bjale, ba bangwe ba lena, go. . . [Ngwanešu Edgar “Doc” Branham o re, “A o nyaka lefelo godimo ga lona?”—Mor.] O reng? [“A o nyaka lefelo godimo ga lona?”] Aowa, ga ke nagane bjalo, thwi bjale, Doc. Feela mohlomongwe ga nnyane. [“Thwi godimo ga lebatso, nka bea lefelo godimo ga lona.”] Go lokile, re tla—re tla dira seo ge ke hwetša di se kae. . . O na le lefelo mo? Tšohle di gabotse. A re le retollela thwi godimo ga lona. A le kgona go bona tsela kua morago? Le a kgona? Ge le kgona go bona, emišetša seatla sa gago godimo, ge o kgona go bona letlapantsho lela, go bala seo godimo kua. Aowa. Tšohle di gabotse. Hwetša lefelo. Bjale, ge ba sa dira go lokišetša seo. . .

²⁰ Ke fihlela go thoma llata mosong wo; goba, aowa, aowa, e ka ba metsotso ye lesomehlano pejana. Gomme ka fao, ka gona, re tla no tšea nako ya rena bjale, ka baka la gore ga re nyake go ya ka lepotlapotla. Ge o eya ka lepotlapotla, gona o no senya dilo tše o bego o eya go di bolela. Bjale, ke be ke theeditše theipi, letšatši le lengwe, bjalo ka ge ke le boditše, gomme ka ikhwetša ke itšela ke dihleng ka bonna; e sego seo ke bego ke se bolela, eupša ka tsela yeo ke bego ke se bolela ka lebelo, gomme e no ba segalo sa poifo. Ke ikwela gore ke lete. E. . .

²¹ Ke—ke sa tšwa go bona letšatši le lengwe fao ba bego ba eya go aga dizoo tše kgolo, mo ka bogare bja Louisville. Gomme Mna. Brown, ke a dumela e be e le, ka kua, o ile a neelana ka milione o tee wa ditolaro go dizoo tšeo. Go lokile, ge ke be ke na le yona, ke be nka e feela go tšona diphoofolo tšeo gore di lokologe. Ga—ga ke dumele ka go hlahleng se sengwe le se sengwe okong ka tsela yeo. Ke no. . . ke ya dizoo go bona tšona tša go tšofala tša go šokiša diphoofolo, dibere, le ditau, le dilo, di sepelela pele le morago, di le toronkong bophelo ka

moka, le a bona. Di go dira gore o ikwele gampe. Ka morago ga tšeo, di swerwe ka bohlafe bja monna yo a lego bohlafe go di feta ka fao di lego. Le a bona? Gomme ba a di swara gomme ba di bea ka bothupšeng.

²² Gomme ke nagana ka Diabolo o dira seo. O swara motho yo bohlokwa yo a swanetšego go be a tlhetlha le mafelo a magolo a Modimo, le mašemo, gomme—gomme le dilo tša go swana le tšeo, ka gona a mmea ka ngwakong wa kgolego wa kereke ya leina, goba thutotayo, goba se sengwe, gomme a mo tlema ka fao. Gomme seo ke selo sa go befa se lego sona.

²³ Gomme ga ke rate dizoo. Eupša ke ikwela se sengwe go swana le ye nngwe ya diphoofolo tšeo, ge o hlhletšwe gomme o leka go lokologa, le a tseba, go—go tšwela ntle go dira se sengwe.

²⁴ Bjale, pele ga ge re batamela Lentšu, a re batameleng Mongwadi wa Lentšu, ge re kobamiša dihlogo tša rena bjale ka thapelo.

²⁵ Tatawešu wa Magodimong wa kgaugelo, re kopane mosong wo gape ka Leina la Morena Jesu, Morwa wa Gago yo bohlokwa. Modimo, nameng, o tlile lefaseng, go ba seloba sa dibe tša rena, gomme a hwa, Moloki; gore rena, ka toko ya Gagwe, re le ba ba sa lokago gore re dirwe ba ba phethagetšego ka go Yena. Re tla re ipolela gore ga re na le maswanedi, Morena. Ga go selo se sebotse ka rena. Gomme ka moka re ka gare ga ngwako wo mogolo wa teronko. Go sa kgathalege gore re eme sekhutlong sefe, ka moka re sa no ba ka kgolegong. Yo mongwe ga a kgone go thuša yo mongwe. Eupša, Modimo, ka mogaung wo o sa felego wa Gagwe, o tlile fase gomme a bula mejako ya kgolego, go re lokolla. Ga re sa tswaleletšwe ka okong bjale. Ga re sa le ka dizoo tša lefase, eupša bjale re lokologile. Re ka ntle.

²⁶ Oo, re Mo rata le go Mo tlotla bjang! Ka fao re kgonago go sepela go kgabola mašemo a magolo a tshephišo ya Gagwe, gomme re di bona di bonagatšwa pele ga rena! Gomme ka mahlo a rena beng, re bona Modimo yo mogolo wa Bokagosafelego a ikutolla ka Boyena pele ga rena, gomme a itira ka Boyena go ba wa nnete, go swana le ge A dirile go baporofeta ba kgale. Re tseba se, gore ba khutša le netefatšo, gore letšatši le lengwe re tla bušetšwa gape morago, ka morago ga ge bophelo bjo bo fedile, gomme go tsogetla, ka Bophelong bjo Bosafelego bjo bo ka se tsogetla bja fela. Mebele ya rena e ka seke ya be ya tšofala. Gomme re ka se tsogetla ra hwa. Gomme re ka se tsogetla ra swarwa ke tlala. Gomme re ka se tsogetla ra ba le go hloka. Eupša re tla sepela le Yena. Re nyaka go Mo kwa a re, “Tsenang ka mathabong a Morena, a o a lokišeditšwego lena go tloga go theweng ga lefase.” Morago pele sebe se tsena ka gare, ka fao A ilego a ba le tokišetšo gore e dirwe, go swana

le Adam le Efa, gore ba be ba ka se tsoge ba ba le go babja goba bothata. Gomme bjale O e lokišeditše rena, gomme O tsebile pele gore re be re etla. Sebe se dirile thibelo ye kgolo, gomme bjale sebe se tšeetšwe go tlošwa, ka Madi a Jesu. Bjale, re tlemetšwe Lefase la tshephišo, ka tshephišo ya Modimo, yeo e lego ka Gosafelego.

²⁷ Re šegofatše bjale, Tate, ge re ithuta Lentšu la Gago. Re nyaka go tseba gore ke mohuta mang wa batho re swanetšego go ba wona, gore re tle re be Kua. Re thuše lehonon ka mo sekolong se, gore re tle re be le yo mogolo Pharephare Morutiši le rena, Moya wo Mokgethwa, yo a tla tlogo fase gomme a ikutolla ka Boyena go rena, ka Lentšu la Gagwe. Ka gore re e kgopela ka Leina la Gagwe gomme letagong la Gagwe. Amene.

²⁸ Bjale, sa pele, ke tla rata lena le bule le nna go wa Bobedi Petro, ya pele tema. Ke nyaka go bala karolo ya Lengwalo le, wa Bobedi Petro, ya pele tema. Gomme bjale go lena ba le nago le diphentshele tša lena le pampiri. . .

²⁹ Gomme ke a dumela ke boditšwe mosong wo gore—gore nako ye nngwe, ge ke retollela hlogo yaka go tloga go tšwa kua, se tima theipi. Ka nnete ga ke re go dira seo. Gomme ke a dumela, nako ye nngwe, ge re ka nagana ka go hwetša wa—wa bolepu maeke, gomme ra o kadietša godimo ga siling mo. Ga go kgathalege gore o tla be o le kae nako yeo, o tla be o lokile. E tla be go phethagetše, go no dikologa ka moka, e no ba maeke ka godimo ga siling.

³⁰ Gomme bjale, bjale ka ge ke bolela; gomme ge le, ka morago ga tirelo, goba le nyaka, le ka no ngwalolla seswantšho sa sekelethone se mo. Gape ke na le sona se tlantšwe mo. Ke tla tšea sekgomaretši gomme ka se bea ka pele mo, ge le ka nyaka go se dira nako ye nngwe. Etlang ka gare e sa le ka pela gannyane ka morago ga sekgalela se, gore re tle re kgone go kwišiša.

³¹ Bjale re batamela *Mahuto A A Šupago*. Re sa tšwa go fetša *Mabaka A Diphuthego Tše Di Šupago*. Gomme wo ke Molaetša thutong, wo o tlamelelago monna ka gare, yo a yago go lopolla wa Madi a Morena Jesu, gomme o ya go ba ka lebakeng leo la Phuthego, lebaka leo la ka Gosafelego la Phuthego mafelelong a Mahuto. Bjale re a tseba gore re na le Diphalafera tše di Šupago, Dikotlo tše di Šupago, Maruswi, le go ya pele, yeo re tsenago ka go yona, ge re eya pele. Eupša re letetše kamora ye kgolo go feta gore batho ba kgone go dudišwa, bjale.

³² Gomme ke be ke gopola gore se se tla tlemagana feela le fao ke bego ke letetše. Ga se kake ke letela go thala sekelethone se, eupša letšatši le lengwe ke be ke na le bagwera baka ba bohlokwa, Coxes, tlase ka Kentucky. Ke ile ka ya tlase, ka nagana gore mohlomangwe ke tla hwetša ka gare le tee gape letšatši la go

tsoma sehlorana pele ga ge sehla se tswalelwa. Gomme ke be ke le godimo ka dikoteng le mogwera waka, Charlie, re eme fao, le Rodney, ngwanabo. Ke be ke sa bone le ge e ka ba sehlorana. Ke nagana gore ke be ke di tšhošitše go tloga, ge ke ile ka goellela godimo kau ka dikoteng. Se ke se sa go tla go nna, bašimane, gomme—gomme Kgaetšedi Nellie le Margie, gomme ge ke le boditše gore ke tla le botša Sontaga ge ke fihlile go wona. Seo ke se se tlilego go nna, ka molaetša wo ke bego ke eya go bolela ka wona. Gomme le ka fao ka moka ga wona o tlemaganego thwi ka go wona! Gomme, oo, ke rata seo. Ka ba le—le wa nnete—wa nnete moya wa go goelela, godimo kua ka dikoteng.

³³ Ka fao bjale, a re baleng bjale, Wa Pele Petro, goba . . . Wa Bobedi Petro, ke ra gore, ya pele tema, karolo ya Yona.

Simon Petro, mohlanka le moapostola wa Jesu Kriste, go bao ba amogetšego tumelo e tee ye bohlokwa le rena go lokeng ga Modimo le Mophološi wa rena Jesu Kriste:

³⁴ Ke rata tsela yeo e boletšwego thwi kua, ka baka la gore ka moka thuto yaka mosong wo e theilwe godimo ga tumelo. Le a bona? A ke baleng seo gape. Theeletšang sekgauswi.

Simon Petro, mohlanka le moapostola wa Jesu Kriste, go bao ba amogetšego—amogetšego tumelo ye bohlokwe. . . go lokeng ga Modimo. . . wa rena Mophološi le Jesu Kriste.

³⁵ Hlokomelang, O re, gore, “Ke amogetše tumelo ye, gomme ke lebišitše se go bao ba amogetšego tumelo ye bohlokwa ya go swana le ya rena.” Ke nyaka . . . Ga se go lefase la ka ntle. Se ke go Kereke, bona, bao ba lego ka go Kriste.

Kgaugelo le khutšo di ate go lena ka go tseba Modimo, le (go) ya Jesu Kriste Morena wa rena,

Ka maatla a gagwe a makgethwa o re file dilo tšohle. . . ka maatla a gagwe a makgethwa bjale o re file dilo tšohle tše di išago bophelong. . . borapeding, ka tsebo ya yena a re bileditšego letagong le bokwaleng:

Ke tšona re filwego. . . o re file ditshephišo tše kgolo tše bohlokwa: gore ka tše (ditshephišo tše) re tle re be batšeakarolo ba tlhago ye kgethwa, . . .

³⁶ Bjale a nke se se nwelele go tiba ka nnete. Ga ke rere mosong wo; re no ruta thuto ye. “Tlhago ye kgethwa.” A nke ke bale ya 4 temana gape bjale, gore o seke wa be wa lahlegelwa ke yona. “Ke tšona re filwego. . .”

Ke tšona tše a re filego ka go fetiša ditshephišo tše kgolo tše bohlokwa: gore ka tše (ditshephišo tše) re be batšeakarolo ba tlhago ye kgethwa, le le ba ba phonyokgilego tshenyego ye e lego lefaseng ka kganyogo.

37 Le a bona, “Iefase,” re phonyokgile seo bjale. O lebišitše se go Kereke. Ke ka lebaka leo re lego fa mosong wo, ke go hwetša seo e lego tsela, senyakwa sa Modimo ke eng. Ga go na le motho ka mo, yo a ratago Modimo, eupša a nyaka go—a nyaka go tla go swana kudu le Kriste. Bjale e beilwe ntle mo. Mokriste yo mongwe le yo mongwe! Ke nna mahlwaadibona wa kgale. Lebelelang Ngwanešu le Kgaetšedi Kidd mo, go molaleng gore ke bona batšofaditšofadi ka mo moagong. Eupša ge ke ba botšiša, “Tumo ya pelo ya gago ke eng?” E tla ba, “Kgauswiuswi le Modimo.” Ge o ithuta go Kriste, go na le se sengwe ka Yena se o se ratago kudu, e no leka go tsena thwi ka go Yena.

38 Swarelang tlhagišo ye. Ke boditše mohumagadi waka, mo e sego telele go fetile, o . . . bobedi re a tšofala, gomme ka re go yena, ka re, “A o nthata go swana le ka fao o bego o dira?”

Yena a re, “Ka nnete ke a dira.”

39 Gomme ka re, “O a tseba, ke go rata kudu go fihla ge ke nyaka go go tšea gomme ke go katele ka gare gaka, gore re kgone go no ba, ka nnete, re be setee, go fetiša.”

40 Bjale, seo, atiša seo ka dimilione tše lekgolo, gomme ka gona o tla hwetša gore ka fao modumedi, yo a ratanago le Kriste, a nyakago go tsena ka go Yena, ka baka la gore ke lerato. Gomme mo O ya go re laetša gore bjang, ka ditšhephišo tše, re ka bago batšeakarolo ba tlhago ye Kgethwa ya Kriste. Wo, wa go hwa mmele, ka fao re ka kgonago go ba batšeakarolo.

41 Nka no bolela se sengwe mo. Lebaka leo ke dumelago . . . Bjale yo mongwe o nkwele ka go fošagala kudu, mo e sego telele go fetile. Ke hweditše lengwalo go tšwa go asešišene ya bodiredi, leo le bego le bolela gore ke be ke dumela gore go be go le . . . “Re be re le banyalana disoulo. Gomme re swanetše go tlogela balekani ba rena ge re se ba nyalana disoloulo le bona, re nyale yo mongwe yo re bego re le banyalana disoulo le yena.” Oo, nna!

42 Ka re, “Ga ke rwale molato wa nonwane ya go swana le yeo.” Ka mehla ke be ke no dula ke le kgahlanong le seo. Ga—ga ke dumele go seo. Ka nnete ga ke dire. Ke a dumela gore Modimo o re fa mogwera. Seo ke therešo. Gomme ka gona mongwe e ba karolo ya yo mongwe. Seo ke therešo. Gomme pele ga ge monna a nyala, o swanetše go nagana dilo tše a ithute lona.

43 Monna yo moswa o mpotšišitše letšatši le lengwe, a re, “A o nagana gore nka kgona, ke swanetše go nyala, Ngwanešu Branham, mosetsana *yo mobjang-bjang?*”

Ka re, “A o naga kudu bjang ka yena?”

A re, “Oo, nna, ke no mo rata.”

Ka re, “Go lokile, ge o sa ye go phela ntle le yena, go kaone o mo nyale gona. Eupša ge o ka kgona go phela ntle le yena, go kaone o seke. Ka fao, eupša ge se eya go go bolaya, go kaone o—go kaone o ye pele gomme o nyale,” ka realo. Gomme ka fao seo ke bego ke leka go se iša go yena, se, ke gore, ge o mo rata kudu!

⁴⁴ Bjale, thwi bjale, pele ga ge le nyalana, se sengwe le se sengwe se no ba gabotse le go kgahla. Eupša ka morago ga ge le nyalane, ka gona mehlako le meleko ya bophelo di tla ka gare. Ke nako le swanetšego go ratana kudu gore le kwišišane mongwe go yo mongwe. Ge o nyamile ka yena, a nyamile ka wena, le sa kwišišana mongwe go yo mongwe.

⁴⁵ Ke ka tsela ye go lego ka gona ka Kriste. Le a bona? Re swanetše go ratana le Yena kudu, go fihla mo e lego gore ge re kgopela se sengwe, gomme A sa re fe sona, seo ga se re šišinye le gannyane. Le a bona? Le a bona? Ka baka la eng? Gomme tsela e nnoši le ka kgonago go dira seo, ke go ba batšeakarolo ba tlhago ya Gagwe ye Kgethwa, ka gona o tla kwišiša lebaka leo A ka se kgonego go go fa sona. “Batšeakarolo ba tlhago ya Gagwe ye Kgethwa.”

⁴⁶ Gomme lebelelang mo, “Le le ba ba tšhabilego go senyega mo go lego lefaseng ka kganyogo.” Go e tšhabela! Le a bona gore e ya go mang? Ke go Kereke, bona ba ba lego ka go Kriste, ba phagamišitšwe ka godimo ga dilo tše. E sego o iphagamišitše ka boyena, eupša Kriste o mo tlišitše godimo.

⁴⁷ Go baena le dikgaetšedi tšaka ba makhalathe ba ba lego gona mosong wo, ga ke bolele se ka go senya mo go itšego. Eupša, e be e le ka kopanong nako ye nngwe ya go feta, ga ke tsebe ge e ba ke ile ka e bolela ka tabarenekeleng. Ke e boleše mafelong a mantšhi. Go be go na le kgaetšedi wa mokhalathe yo a go re, “A nka kgona goba le bopaki, goba go paka?”

“Ka nnete, kgaetšedi, eya pele thwi.”

⁴⁸ A re, “Ke nyaka go direla bopaki bjo letago la Modimo.” A re, “Le a tseba, ga—ga ke se ke swanetšego go ba sona,” gomme a re, “ga—ga ke se ke nyakago go ba sona, eupša,” a re, “selo se tee se e lego therešo, ga ke se ke bego ke le sona.” Le a bona? O be a etšwa felotsoko. O be a tlišitšwe godimo.

⁴⁹ Ke ka tsela yeo re tsebago gore re fetile lehung go ya Bophelong. Re lebelela morago molete wo re epilwego go tšwa go wona. Le a bona? Ga se rena seo re nyakago go ba sona; le bile ga re seo re swanetšego go ba sona; eupša selo se tee seo re se lebogago ka botlalo, ga re se re bego re le sona. Seo ke therešo. Re mo tseleng.

⁵⁰ “Gomme le phonyokgile tshenyego ya lefase.” Le phonyokgile seo, kganyogo le tshenyego ya lefase, le ka godimo ga seo. Bjale yoo—bjale yoo ke mohuta wa motho yo A boelago le yena, motho yo a phonyokgilego dilo tše, bona, tshenyego ya lefase.

Gomme ka godimo se, neelang phegelelo ka moka, go tumelo ya lena le oketše bokwala; gomme go bokwala tsebo;

Gomme go tsebo boitshwaro; . . . go boitshwaro kgotlelelo; . . . go kgotlelelo bomodimo;

Gomme go bomodimo lerato la boena; gomme go lerato la boena leratorato.

⁵¹ Bjale O re file mohlala mo gore re dire eng, re tsebe gore re ka se dira bjang. Bjale, bjalo ka ge ke boletše, ka moka re leka go tla kgauswiuswi le Modimo. Ke ka baka leo ke kgethilego Molaetša wo mosong wo, ke o kgethetše kereke, ke tseba gore batho ba sepela leeto. Ka gore bošegong bja go feta, ke rile, “Ke ba bakae ba ba lego fa, go tšwa ka ntle ga toropo?” E ka ba diperesente tše masomesenyane seswai tša batho, go tšwa ka ntle ga toropo. “Ke ba bakae ba lego mo ba tšwago dimaele tše lekgolo?” Ka baka la eng, e ile ka godimo, ke a thanka, masomeseswai a diperesente. “Ke ba bakae ba lego mo ba tšwago ka godimo ga makgolo hlano a dimaele?” Gomme e nyakile go—go ba tee tharong ya batho ba be ba le mo go tšwa ka godimo ga lekgolo, makgolo hlano a dimaele go tloga fa. Nagana ka sona, ka batho bao ba sepelago leeto. Go lokile, batho bao ga ba tle kerekeng ka tsela yeo go no re ba bonwe. Ga go na le . . . bjalo ka ge lefase la ka ntle le ka bona botse bjo bo itšeng go dikologa lefelo le. Ka moka ke batho ba mehlang, badiidi, ba apara ka mokgwa wa go tlwaelega. Ga go na le dikoša tše kgolo go tšwa go khwaere ya go itira go ba ya Barongwa, diokene tša diphaephe, le digalase tša mafasetere tša go taiwa. Le ba le nako ye thata go hwetša madulo godimo ga panka gomme le ema go dikologa lebototo. Ga ba tlele sa go swana le seo. Eupša ba tla ka baka la gore ka gare ga bona go na le se sengwe se se bonago botse bjo leihlo la tlhago le sa se bonego. Ke leihlo la semoya le le swarago bobotse bja Kriste. Ke ka baka leo ba tlogo.

⁵² Ka fao, matšatši pele re e ba le tirelo, ke rapela ke sa kgaotše. Ke ya dikoteng, ke tšea ka potleng ya ka . . . Ke botša mohumagadi, “Ke ya ntle go tsoma dihlorana mosong wo.” Gomme ke bea phentshele le ntsekana ya pampiri ka potleng yaka. Ka pela ge go e ba seetša sa go lekanela go bona, ke dutše go itshama ka mohlare lefelongtsoko, diatla di ya godimo moyeng, gomme ke re, “Morena, nka kgona go dira eng lehono? O tla mpha eng sa bana ba Gago?”

⁵³ Ka gona ge ke itia se sengwe se se bonalago se eswa fase, go tla se sengwe sa go swana le se. Ge Bogona bja Gagwe bo etla kgauswi, ke thoma go kwa se sengwe o ka rego se tsela kgole, se sengwe ka mokgwa wo. “Pedi atiša ka pedi e lekana le nne.” Kgauswiuswi, “Pedi atiša ka pedi e lekana le nne. Pedi atiša ka pedi e lekana le nne. Pedi atiša ka pedi e lekana le nne.”

[Ngwanešu Branham o bolela poeletšo ye nngwe le ye nngwe ka lebelwana gannyane—Mor.] Godimo, godimo, godimo, ka tsela yeo. Ke Bogona bja Gagwe bo etla ka gare.

⁵⁴ Ineele ka bowena, gomme ka morago ga lebakana o kgaoga go tloga go wena ka bowena. Fao go tla pono, “Eya lefelong le le *itšego le le le itšego*, gomme selo sa mohuta *wola le wola*.” Le a bona? Thoma ka go, go tloga go neeleng mogopolo wa gago go Modimo, ka ntle ga lefase, kgole go tloga go lefase, ntle ka lešokeng, go bowena.

⁵⁵ Gomme E thoma go tla, “Tee, tee . . .” Ke bolela, ye nngwe le ye nngwe nomoro, goba se sengwe le se sengwe, se sengwe se no thoma go tla ka go iketla, ka go hloka lešata se tla ka gare. Ka gona se tla ka lebelobelo, lebelobelo. O dula fao gomme o emišetša diatla tša gago godimo, ga o bolele lentšu, e no swara diatla tša gago ka moyeng. Selo sa pele le a tseba, bowena bja gago ka moka bo a swarwa go tloga. Ka gona o bona dilo tšeo A nyakago o di tseba, go go laetša dilo tše di sa tlilego go tla.

⁵⁶ Dinako tše dingwe e tla lefelong, go fihla lefelongtsoko, gomme ka gona e a ema. Ga e ye ka ponong. Mangwalo a no tšhologela mmogo. [Ngwanešu Branham o thwantšha monwana wa gagwe makga a mararo—Mor.] Ke topa phentshele yaka, gore ke seke ka le lebala, gomme ke le ngwala fase, ngwala fase.

⁵⁷ Gomme ke tla gae gomme ke a le lebelela, gomme ka ithuta lona. Gomme dinako tše dingwe ga le dire kgopolo go nna ge ke le lebeletše. Gomme ka gona, ka morago ga lebaka, a še yona! E a itia, gomme e a tloga gape. Ka gona ke tšea puku ye nnyane go swana le *ye*, gomme ke no thoma go ala fase, le ga kudu feela ka fao nka kgonago, seo A mpošago. Ka gopola, “Morena, ke ya tlase tabarenekeleng gomme ke ya go ba botša. Ke . . . ‘Tla tlase.’ Ke ba swaretše se sengwe.” Go lokile, ke ka fao o tlogo. Seo ke tlwa. Go fihla, pele, A mpha wona, nka se kgone go o neela ntle.

⁵⁸ Ka fao, ka gona, godimo ga diswantšhwana tše nnyane tše tšeo le mponago ke di lebeletše fase. Gomme se, pele, ke thomile, Ga se nke ke hwetša karolo ye mo go fihla e ka ba letšatši goba a mabedi a go feta, godimo ka dikoteng.

⁵⁹ Bjale, batho ba ba—ba . . .Petro o re, mo, ka fao re swanetšego go ba batšekarolo ba tlhago ya Gagwe ye Kgethwa. Bjale, yo mongwe wa rena re leka go golela ka go seemo sa Modimo.

⁶⁰ Bjale, ka morago ga ge re feditše ka Mahuto a Šupago, gona, nako yeo ya go letšwa ga Lehuto la Bošupa, goba go tlemolla . . .Therešo, re a tseba gore lehuto ke eng, ke go tlemolla bodiredi, go tlemolla Mahuto a Šupago. Bjale re tla bona seo thwi godimo ga tšhate. Ke go tlemolla Molaetša, se sengwe seo se tswaletšwego.

⁶¹ Sontaga sa go feta bošego, ke rerile ka, “Senotlelo.” Gomme senotlelo ke tumelo. Tumelo e swere senotlelo, gomme senotlelo ke Lengwalo. Gomme Kriste ke Mojako. Le a bona? Ka fao tumelo e tšea dikopanyi tše nnyane tša Lengwalo gomme ya notlolla maletago le go loka ga Modimo, go batho ba Gagwe. Le a bona? Ka fao, ke, tumelo e swere senotlelo seo se notlollago Kriste go batho; e a le notlolla, e a le utolla.

⁶² Ka fao, lehono, re ya go leka go tšea senotlelo se se swanago, re notlolle tsela ya go tla go ba Mokriste wa maatla wa seemo sa Modimo, gore, gomme re be Tabarenekele ye e phelago ya Modimo yo a phelago go dula ka go yona.

⁶³ Elelwang, Modimo o ikutolla ka Boyena ka ditsela tše tharo. Nako ya pele, O ikutolotše ka Boyena ka Pilareng ya Mollo, seo se be se bitšwa Bontante. Ka gona yena Modimo yo a swanago, a dirwa go bonagatšwa ka go Jesu Kriste, fao A agilego mmele, o dirile mmele wo. La boraro, ka lehu la mmele woo, O hlwekišitše Kereke gore A kgone go dula ka go yona. E be e le Modimo ka godimo ga rena; Modimo a na le rena; Modimo ka go rena; Modimo yo a swanago.

⁶⁴ Ke ka lebaka leo a bego a bitšwa Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa. E sego Medimo ye meraro; diofisi tše tharo tša Modimo o tee. Ba ile ba gopola seo feela ka Khantsheleng ya Nicene, nka be re se ra ke ra hlakahlakanywa, a nka be re? Seo ke therešo. E sego medimo ye meraro. Batho ba be ba sa kgone go kwišiša gore Jesu o be a bolela bjang le Tatagwe, gomme Yena le Tate ke Batee. Go lokile, fao selo sohle ke sona. Nnete, se no se utolla. Therešo. Le a bona? Ga se Medimo ye meraro. Diofisi tše tharo! Tše tharo dipo. . .

⁶⁵ Seo ke eng? Modimo a itheošeditše go tlhoho ya Gagwe. Modimo o nyaka go direlwa. Lentšu *Modimo* le ra gore “selo sa go direlwa.” Gomme ke Modimo a leka go bea batho ba Gagwe leemong, gore a kgone go hwetša go tšwa go bona seo A ba hloletšego sona. Ga se a ke a go dira gore o be se sengwe gape ntle le morwa goba morwedi wa Modimo. Ge o phošitše seo, go beng morwa goba morwedi wa Modimo, o phošitše senepša.

⁶⁶ Gomme “go phoša,” lentšu *s-e-b-e* le ra gore “go phoša senepša,” go phoša senepša. Ka gona, ge ke thunya selebanywa, ke sepediša sepekere ka dijarata tše masomehlano, gomme ke a thunya; ke tšea sethunya sa ka fase gomme ka thunya, gomme ke se phoša, ka tše nne goba hlano diintšhi, na go diregile eng? Sethunya saka se nyaka go beakanywa. Go na le se sengwe se fošagetše. Gomme ge ke phošitše tumelo go Modimo, ge ke phošitše go ba Mokriste. . . Modimo o go beile mo go ba Mokriste. Ge o tšwetše thoko e tee, etla morago gomme o beakanywe. Gomme go na le selo se setee se ka kgonago

go go beakanya, seo ke Lengwalo. Moya wo Mokgethwa ka Lengwalong, o a go beakanya, o go tliša thwi godimo ga selebanywa gape. Seo ke therešo.

67 Bjale re ya go ithuta Lentšu la Gagwe. Stefano o rile, ka go Ditiro 7, Gomme gape ka go . . . A re nong go bala seo. (Re bolela ka, bjale, re bolela ka Tabarenekele ya Modimo.) Bjale, Stefano o rile. E le . . . (E ya go ba Tabarenekele ye e phelago ya Modimo yo a phelago.) Stefano o rile, ka go Ditiro 7 tema. Gomme ke a dumela re . . . Ka go Ditiro 7, go thoma e ka ba 44 temana.

Batatawešu ba be ba na le tabarenekele ya bohlatse ka lešokeng, bjalo ka ge a laetše, a bolela le Moshe, gore a e dire go ya ka go swana le ye a e bonego.

Yeo gape botatawešu ba bego ba na le wona, botatawešu ba ba tlilego ka morago ba e tlišitše ka gare. . . Jesu e bego e le ya Bantle, bao Modimo a ba raketšego ntle pele ga sefahlego sa bo tatawešu, go fihla letšatšing la Dafida;

Yo a hweditšego kgaugelo pele ga Modimo, gomme a duma go hweletša Modimo wa Jakobo tabarenekele.

Eupša Solomon a mo agela ntlo.

Eupša yo Godimodimo ga a dule ka ditempeleng tše di dirilwego ka diatla; bjale ka ge moporofeta a boletše,

Legodimo ke setulo saka, gomme lefase ke bogato bja nao tšaka: ke o fe ngwako le ka nkagelago wona? go rialo Morena: goba lefelo la ka la bokhutšo ke lefe?

68 Bjale ka go . . . Bjale, “tabarenekele,” ke, gobotse, lefelo fao re yago go khutša, bjale, re hwetša mpshafatšo, le go ya pele, go swana le go khutša go tšwa go robaleng, le go ya pele. Bjale, Baheberu 10, gomme ya 5 temana, Paulo o e tliša ka gare.

Ka fao ge a etla lefaseng, o rile, Dihlabelo . . . (Yoo ke Kriste). . . Dihlabelo le meneelo ga o di nyake, eupša mmele o ntokišeditše wona:

69 Na ke eng Tabarenekele bjale? Mmele, Modimo a tabaranekešetšwe ka Mmeleng.

70 Modimo nako ye nngwe, godimo a phagamile, ge A etla fase godimo ga thaba, le ge yona—yona powana goba kgomotshedi e be e ka kgwatha thaba, e swanetše go bolawa. Modimo ke yo mokgethwa.

71 Mantšibua a go feta, ge Barongwa bale ba be ba khupetša difahlego tša Bona. Bakerubi ba Bakgethwa ka difahlego tše kgethwa, ga ba tsebe le gore sebe se ra go reng, gomme Ba swanetše go khupetša sefahlego tša Bona, ka Bogoneng bja Modimo; ba khupetša maoto a Bona, ka boithobo.

72 Bjale, Modimo yo mokgethwa o be a ka se kgone go dumelela sebe, ka fao go be go se seo se bego se ka kgwatha thaba fao Modimo a bego a le gona.

73 Ka gona Modimo a dirwa nama gomme a dula magareng ga rena, ka sebopego sa Jesu Kriste, Morwa wa Gagwe, tlhola ya Gagwe. Ka gona Morwa yoo o ile a neela bophelo bja Gagwe, gomme sele ya Madi ya Modimo e ile ya thubega, gore Bophelo bo tle go tšwa Mading, go rena.

74 Ka Madi ao re a hlwekišwa. Gomme bjale madi a rena, bophelo bja rena, bjo bo tlilego bja phela ka tumo ya thobalano, bo tlišitše bophelo bja rena lefaseng. Madi a Jesu Kriste a a re hlwekiša, a fetola tlhago ya rena, ka go romela godimo ga rena Moya wo Mokgethwa; ka gona re tla go ba ka tlhago ye Kgethwa ya Modimo, ka gona re tla go ba lefelo la bodulo la Modimo. Jesu o rile, “Letšatši leo le tla tseba ge Ke le ka mo go Tate, gomme Tate a le ka go Nna; Nna ke le ka go lena, gomme lena le le ka go Nna.” Le a bona?

75 Go tseba ka fao Modimo a lego ka Kerekeng ya Gagwe. Kereke bjale e swanetše go be e tšea lefelo la Kriste, e rwalela godimo bodiredi bja Gagwe. “Yo a dumelago go Nna, mediro ye Ke e dirago o tla e dira le yena. Feela lebakanyana le se kae, gomme lefase le ka se sa Mpona gape; feela lena le tla Mpona, ka gore Ke tla ba le lena, le ka go lena, go fihla bofelong bja lefase.” Le a bona? A šeo, go rwalela godimo modiro wa Gagwe.

76 Bjale, Modimo, goba Beibele e boletše mo, seo. Stefano o boletše ka Solomon a aga tempele, “Gomme yo Godimo Kudu ga a dule ka ditempeleng tše di dirilwego ka diatla. ‘Ka gore Legodimo ke Setulo Saka, gomme lefase ke bogato bja dinao Tšaka. Gomme le kae lefelo la bokhutšo Bjaka?’ ‘Eupša Mmele Wena o Ntokišeditše.’” Amene. Fao ke wena.

77 “Mmele Wena O Ntokišeditše.” Modimo o dula ka seemong sa monna, a iponagatša ka Boyena ka go Sephedi seo. Bodiredi bjo bo phethagetšego! Modimo ka go rena, re lego Tabarenekele ya Gagwe, Modimo a bonagatša. Oo, ka mokgwa wo re ka dulago godimo ga seo go fihla le ehwa ka go felelwa ke moya ka mo, ka baka la phišo. Hlokomelang, seo, Modimo ka mehla o be, ka dinako ka moka, a iponagatša ka Boyena ka mothong.

78 E be e le Modimo ka go Moshe. Mo lebelele, o tswetšwe e le moetapele; Kriste. Ka nako ya ge a tswalwa go be go na le tlišo ya bana, go leka go mo hwetša; go swana le ka fao go bile ka Kriste. Gomme o ile a—o ile a phološwa ka nako yeo; ka fao go bile ka Kriste. O bile mofi wa-molao; ka fao go bile le Kriste. Moshe o ile godimo, matšatši a masomenne, gomme o ile a hwetša melao, gomme a tla fase. Kriste o ile lešokeng, matšatši a masomenne, gomme a tla morago, a re, “Le kwele ge ba nako ya bogolo ba boditšwe, ‘O seke wa dira bootswa.’ Eupša, Nna ke re go lena, mang le mang yo

a lebelelago mosadi, a mo kganyoga, o šetše a dirile bootswa le yena.” Le a bona? Ka moka dilo tše tša go fapana, tseo, Modimo a iponatšago ka Boyena.

⁷⁹ Lebelela Josefa, o tswetšwe e le mošimane wa semoya magareng ga—ga sehlopha sa bana babo. Ba be ka moka e le banna ba go loka, ka moka ga bona e le baphathiriaka. Eupša, ge Josefa a etla, o be a fapana. O be a kgona go bona dipono, a hlatholla diloro, gomme o be a hloilwe ke bana babo ka baka la seo. Ka baka la wona mošomo woo Modimo a mmeilego lefaseng gore a o dire, bana ba gabo ba mo hloetše wona. Le a bona? Gomme o be ka moka o šupa sefapanong. Gomme, lebelela, o ile a rekišwa gabotse ka diripana tše masometharo tša silibere, ke bana babo. A lahlelwa ka moleteng, gore a hwa, ke bana babo. O ile a tšewa go tšwa moleteng woo, gomme a ya go dula ka letsogong le letona la Farao. Gomme ga go monna yo a bego a kgona go tla go Farao, yo a bego a laola lefase letšatšing leo, ga go le o tee a bego a kgona go tla go Farao, ge e se feela ka Josefa. Ga go motho yo a ka kgonago go tla go Modimo, ge e se feela ka Kriste. Gomme ge Josefa a be a tlogela paleisi, pele a be a ka tloga, go be go letšwa phalafala, gomme dimamathana di kitima pele ga gagwe, di goelela, “Kobang letolo! Josefa o etla!” Go sa kgathalege gore o be o le kae, goba o be o dira eng, mošomo wa gago o be o le bohlokwa bjang; o be o swanetše go wa ka matolo a gago go fihla ge Josefa a fihla fao.

⁸⁰ Gomme ge Phalafala e lla, le lengwe la matšatši a, le lengwe le le lengwe letolo le tla kobega gomme leleme le lengwe le le lengwe le tla bolela. Ge Kriste, Josefa wa rena, a tla tlogela Letago gomme a tla, mošomo wa gago o ka se be bohlokwa nako yeo. Le lengwe le le lengwe letolo le tla kobega, gomme la bolela Yena go ba Morwa wa Modimo. Seo ke therešo.

⁸¹ Oo, re Mmona bjang ka go Dafida! Ka fao Dafida, kgoši yeo e gannwego, a tekolwa go tšwa go terone ya gagwe mong, ke bana babo, morwa wa gagwe mong, a dula Thabeng ya Mehlgare, ge a eya godimo, ntlhoraneng ya Thaba ya Mehlgare, a lebelela morago bokagodimo bja Jerusalema gomme a lla; ka gore fao batho ba gagwe mong, bao a ba diretšego gomme a ba rutila ka Modimo, gomme batho ba gagwe mong ba ile ba mo rakela go tloga gomme ba beletše dilo go yena, ba mo tshwela ka mare gomme ba dira metlae, ge a thoma go namela thabana gomme a gannwe. Oo, e phethagetše bjang le Morwa wa Modimo, mengwaga ye makgolo seswai ka marago; Kgoši ye e gannwego, magareng ga batho ba Gagwe Mong, o ile a dula thabeng gomme a llela Jerusalema, bjalo ka Kgoši ye e gannwego.

⁸² E be e le eng seo? Modimo a iponagatša ka Boyena ka baporofeteng bao, ba bonagatša Kriste.

83 Ka gona go ile gwa tla yo Motee e bego e le phethagalo ya Modimo. E be e le Modimo magareng ga rena.

84 Gomme go tloga nakong yeo, O ile a bonagatšwa ka Boyena ka Kerekeng ya Gagwe, ka lehlakoring le la Khalibari. Ka fao, le a bona, ka moka re leka go fihla go lefelo le la bodulo, Tabarenekele ya Modimo yo a phelago. Bjale go na le batho ba bangwe. . .

85 Re bona mo, O rile, “Sa pele re na le tumelo, bokwala, tsebo, boitshwaro, kgotlelelo, bobotse goba borapedi, le lerato la boena.” Tšohle di gabotse. Lerato la boena, gomme oketša ka lerato. A nke ke bale se, ka moka, le gape, ka fao le tla ba le nnete go e hwetša bjale. Bjale re ya go thoma ka ya 5 temana.

Gomme ntle le se, a nke le phegeleleng moka, oketšang bokwala go tumelo ya lena; gomme go bokwala tsebo;

Gomme go tsebo boitshwaro; gomme go boitshwaro kgotlelelo; gomme go kgotlelelo bomodimo;

Gomme go bomodimo lerato la boena, gomme go lerato la boena leratorato, e lego lerato.

. . . ge dilo tše di le ka go lena, gomme ka botlalo, di le dira gore le seke la ba meopa goba le sa enywe dienywa tše di išago go tsebeng Morena wa rena Jesu Kriste.

86 Bjale Petro o otlollela rena se sengwe mo, gore re ka fihla bjang kua.

87 Bjale ke nyaka go bolela se, gore, go na le batho bao ba nago le karolo ya bokwala bjo, tsebo, bohlae, kgotlelelo, le go ya pele, bao le bile ba sa bolelego go ba Bakriste. Bjale re no. . . re ruta sekolo sa Sontaga. Gomme seo ke therešo. Go na le batho ba bangwe bao ba nago le karolo ya se, bao be bile ba sa itirego se o ka rego ke Bakriste. Eupša ba ba sego. . . Ba ba ka se bo dirego. Go na swana le nonyana ye ntsho e leka go bea mafofa a phikoko ka gare ga diphego tša yona, go e dira phikoko. E no inyatšiša ka boyona. E ba kaone o itulele o le nonyana ye ntsho. Le a bona? Ge a leka go phela dilo tše ntle le go ba Mokriste, o ba ga bonolo fela ka moka ka ntle ga lefelo.

88 Go no swana le mohlare wa mosekamoro o leka go bopa diapola. O ka se kgone go e dira, bona, le ge e le mohlare. Eupša o ka se kgone go bopa diapola.

89 Go no swana le mmoula o leka go bopa boya, o leka go ba nku mola ele—ele mmoula. Le a bona, o ka se kgone go bopa boya. O ka se kgone go bo dira. Boya ke mpho go nku, e sego go mmoula. O ka no leka go dira bjalo ka nku, eupša o sa no ba mmoula. Le a bona? Ka fao, o re, “Go lokile, nka kgona go ja bjalo ka nku. Nka kgona go dira se bjalo ka nku.” Gomme ga go kgathalege se o ka kgonago go se dira, o swanetše go ba nku gore o be le boya.

⁹⁰ Gomme a nke ke eme mo motsotso. Nku ga e bope boya. E na le boya ka baka la gore ke nku. Batho ba bantšhi ba leka gore, “Go lokile, ke tla leka go ba yo a lokilego. Ke tla leka go dira se.” O seke wa bopa selo. Aowa, o ka se kgone go se dira. Nku ga e dire, ga e kgopelwe, ga ya letelwa go bopa boya. E tšweleletša boya, gomme e a e dira ka baka la gore ke nku.

⁹¹ Gomme ge o le Mokriste, o no enywa dienywa tša Moya. Ga o—ga o se bope. Ga o leke go se direla godimo. O leka . . . O seke wa itira ka bowena se sengwe se o sego sona. E no tla o be se o swanetšego go ba sona, gomme ka gona se itlhokomela ka bosona. A o kile wa kwa batho ba re, “Go lokile, ke a go botša. Ke nna . . . Ke tšoenne kereke. Ka—ka nnete ke swanetše go tlogela go aketša mo”? O leka go bopa se sengwe gape, bjale. O ka se kgone go se dira, ka fo ga go na le tlhokego ya go leka go dira, go no se kgonege go swana—swana le—le mmoula o ka kgona go itira ka bowona go ba le boya. O ka se kgone go se dira.

⁹² Goba, lenong le leka go ja le leeba, lenong le leka—lenong le leka goba leeba. A o ka kgona go eleletša nongkgolo ntle kua, e re, “Le a tseba, ke nna leeba,” gomme e bea mafofa ka go yona, gomme e re, “Bonang, ke lebelelega bjalo . . .” Le a bona? E tla ba ka moka ka ntle ga sebopego. Ke mo—mo monna yo a bolelago go ba se sengwe mola a se sona. Le a bona, le ka se kgone go e dira.

⁹³ O ka se kgone gore, “Bjale lebelelang, ke swanetše go ba le bokwala, ka fao ke tla ba le bokwala. Ke swanetše go phela borapedi, ka fao ke tla no ba nabjo.” Ka baka la eng, o no ba o leka go bea mafofa. Le ge a ka ba mo o a fihlelago, eupša o ka se kgone go bea mafofa ka nonyaneng ye e fošagetšego. Le a bona? E ka seke ya be ya šoma. Gomme e no laetša ka fao nonyana yeo e lego moikaketši. Le a bona? A o ka kgona go eleletša nongkgolo ya go tšofala e leka goba le mofofa a leeba a sego makae, e re, “Lebelela mo, bona, ke nna leeba”? Le a bona? Ka baka la eng, ka moka re a tseba ke nongkgolo. Le a bona? Le a bona? Seo ke ka moka. Re ka kgona go bolela gore ke nongkgolo.

⁹⁴ Go lokile, bjale ke ka tsela ye e lego, go leka go—go bopa Bokriste. O ka se kgone go e dira. Selo sa pele se o swanetšego go se dira, ke go tswalwa gape. O swanetše gore o fetolwe. Le a bona? Gomme ge o fetotšwe, o ba sebopiwa se seswa. Bjale o ba gabotse, bjale. Le a bona? Bjale ga o a swanela go tshwenyega ka mafofa, e tla no itlhokomela ka boyona, ge—ge o tswetšwe gape. Eye, mohlomphegi.

⁹⁵ Go swana le ge ke be ke bolela ka mehla. Tšea ko—ko kolobe, e karape gomme o bee sutu ya tuxsailor godimo ga yona, sutu ya tuxedo, ke ra gore, godimo ga yona, gomme wa e lokollela ntle kua; e ya thwi mokoting wa leraga gomme

ya pshikologa. Ka baka la gore, le a bona, e ka se dire botse bjo bo itšego. Ke yona kolobe. Yeo ke tlhago ya yona. Go pshikologa ke tlhago ya yona. O swanetše go fetola tlhago ya yona, gomme (yona) boyona ka moka ga bjona bo tla itlhokomela ka bobjona.

⁹⁶ Bjale hlokomela. O swanetše go tswalwa gape, ke gore, go fetolwa. Go swanetše go ba le phetogo.

⁹⁷ Wena o re, “Go lokile, Ngwanešu Branham, ke tseba yo mosadi a itšego godingwana mo, ka baka la eng, ga se a ke a dira selo se se itšego se se fošagetšego. Ke wa go loka mosadi. Goba, yo yo *mobjang-bjang* monna, ke monna wa go loka. Ga a dire sengwe se se itšego. O a tseba ga a gobatše motho.” Seo ga se re selo le se tee. A ka no ba a dira moagišane wa go loka, eupša ga se Mokriste go fihla a tswalwa gape.

⁹⁸ Jesu o rile, “Ntle le gore motho a tswalwe gape,” Mokgethwa Johanne 3, go thwe “a ka se kgone le go bona Mmušo.” Bjale, seo se ra, *bona*, se ra go “kwišiša.”

⁹⁹ O lebelela eng goba eng, o re, “Ke no se e bone.” O ra gore ga o e kwišiše.

¹⁰⁰ Monna ga a kgone go kwišiša gore ke ka baka la eng batho ba goelela. Monna ga a kgone go kwišiša gore ke ka baka la eng leleme la motho le fetoga gomme a bolela ka maleme. Monna wa tlhago ga a kgone go bona ka fao letago la Modimo le ka tlogo godimo ga mahlo a monna, gomme a bona pono gomme a botša monna ka dilo tše di itšego, le gore a dire eng; a ba botša dilo tše di lokelago go direga, gomme a lokiša dilo tše di tlogo go phethega, go swana le se Morena a re diretšego bošego bja go feta, le bile. Le a bona? Le a bona? Wa—wa tlhago mogopolo o leka go naganišiša ntle. “Go lokile, na o dirile eng? Goba, na ke bofora bja mohuta mang a bo šomišago? Ke sedirišwa go radia sa mohuta mang se a nago naso?” Go bona monna a bolela ka maleme, ba tla bolela . . . gomme yo mongwe a hlatholla gomme a bolela feela tlwa go leloko le le itšego la Mmele seo ba se dirilego, le seo ba sego ba swanela go se dira. Le a bona? Le a bona? Ba nagana gore ke mohuta mongwe wa bofora. “Go na le sesengwe se beakantšwego gare ga bona.”

¹⁰¹ Ba ka se kgone go le kwišiša go fihla ge monna a tswalwa gape. Ka gona ge a tswetšwe gape, ka gona o mo llaene ya kopanelo, ka baka la gore ke sebopiwa se seswa. Sela sa go gonontšha sa go ka maka sa kgale, semelo se a bego a le sona, se hwile. Bjale, ke sebopiwa se seswa. Ka fao, le a bona, ga a swanela go oketša se sengwe go sa gagwe, bjale, ka baka la gore se tla no ikoketša ka bosona.

¹⁰² Hlokomela, le swanetše go tswalwa gape. Gomme ge le tswetšwe gape, le ka se kgone go tswalwa gape ntle le go ba le tumelo. Seo ke therešo. Ka fao, le a bona, godimo ga tšhate ya ka mo, ke na le wona motheo, tumelo ke motheo wa yona

ka moka. “Ka gore ka ntle le tumelo ga go kgonege go kgahla Modimo. Yo a tlogo go Modimo o swanetše go dumela gore O gona, gomme ke moputsi wa bao ba Mo nyakago ka phegelelo.” Le a bona? O swanetše go ba. Gomme ge o na le go sola Beibele, ge o na le go sola Lentšu gore ke therešo, o ka no boela morago go fihla o le dumela pele.

¹⁰³ Na sebe ke eng? Go se dumele. Go na le dilo tše pedi feela tšeo di laologo motho. Ke go dumela goba go kamaka, setee goba se sengwe. O swerwe ke yeo e bušago bophelo bja gago. Go nno ithekga ka gore o na le tumelo ye kae, o kgona go hlatloga go le go kae.

¹⁰⁴ Eupša, sa pele, e swanetše go ba tumelo. A nke ke dule mo motheong woo lebakanyana. Bjale, tumelo ke se o swanetšego go se dumela. Tumelo ke seo. . . “Tumelo ke kholofelo ye e tiilego ya dilo tše di holofetšwego.” Ke, o šetše o na le sona ge o na le tumelo, ka baka la gore se utolotšwe ka tumelong. “Tumelo ke kholofelo ye e tiilego ya dilo tše di holofetšwego,” Baheberu 11, bona, “bohlatse.” Ke eng? Na ke bohlatse bja mohuta mang? Bohlatse bjo bokgethwa.

¹⁰⁵ Ka fao, ge o re, “Ngwanešu Branham, ke dumela gore Modimo ke mofodiši.” Go lokile, ge o dumela seo, gomme ka gona wa Mo amogela bjalo ka mofodiši wa gago, gomme o sa aketše, eupša gabotse o dumela gore ka megogoma ya Gagwe o a fodišwa, ga go selo se se yago go go retolla go yona. Ke selo se se rarolotšwego. Bjale o ka ba le kholofelo, o no radiela ka go *se* gomme o radiela ka go *sela*. Eupša ge o na le tumelo, o a e tseba, ka baka la gore ke bohlatse. O šetše o na le yona. Ke be. . .

¹⁰⁶ Ke ba bakae, yo mongwe, yo a kwelego Oral Roberts mosong wo, ge a be a rera mosong wo, Oral Roberts? Ke—ke mo kwele a bolela se sengwe goba se sengwe ka gore go na le tumelo, yeo ya go lokolla, go rapela thapelo ya tumelo, ya go lokolla. O rile, “Dira kgwathano ka go kgwatha radio, dira kgwathano ka go kgwatha se sengwe, gore. . .” Monna o be a dira seo, gore se fe batho se sengwe seo ba bego ba ka kgona go bea diatla tša bona godimo ga sona. Se sengwe, o re, “Ke e hweditše bjale, ka baka la gore o mpoeditše gore ke kgwathe radio yaka. Ke e hweditše.” Le a bona? Bjale, seo se lokile ka moka. Eupša, bjale, ya therešo ya mmakgonthe tumelo ga e nyake go kgwatha se sengwe sa dilo tšeo. Bjale, ga ke ahlole Ngwanešu Oral, le ga tee. O dira mošomo o mogolo, gomme ke monna wa borapedi, gomme nna—nna ka nnete ke nagana kudu ka Oral Roberts. Go befile kudu ga re na le ba bantšhi ba bona.

¹⁰⁷ Eupša se ke lekago go se bolela, gore—gore, tumelo ga e nyake selo se sengwe. Le a bona? Tumelo e dumela Lentšu la Modimo. Ka gore tumelo e tla ka go “kgwatha”? Aowa.

“Tumelo e tla ka go kwa, gomme go kwa Lentšū la Modimo.” Seo se a e šitlela. E fao. Le a bona? Gomme tumelo, bjalo ka ge go boletwa, ga e na le bokgole go ya go yona. Tumelo e thwi bjale. Tumelo e mo. Bjale go swana le ge go na le yo mongwe. . .

108 Ngwana yola yo monnyane, letšatši le lengwe. Mma yo Kgaetšedi Kidd le bona ba bego ba bolela ka yena, yo a bego a na le ngwana yo monnya a na le mala ka ntle, go se na le lešoba go lela legolo, go fetiša dijo go lona. Bjale, mohumagadi yo, ge a ekwa Kgaetšedi Kidd le bona ba paka, a dumela gore ge a ka kgona go kgwathana, gomme ka rapelela ngwana yoo. Bjale, bona, Modimo o re fa batho. . .

109 Ba bangwe ba rena ba na le maitemogelo le Modimo, ka—ka nnete go fihla Modimo a no swana le go ya mo, go swana, le go bolela le Ngwanešū Neville goba yo mongwe yo o tlwaelanego le yena. Gomme ka dinako tše dingwe re kgopela batho bao go re rapelela. Seo ke se re swanetšego go se dira. Ka gona ge re na le tumelo gore yola monna goba mosadi, mang goba mang yo a re rapelelago, o bolela le Modimo, gona tumelo ya rena e itshwareletše. E kgwapareditše. E rarologile.

110 Mo. Moroma o ile a ya ntle go kopana le Jesu. Gomme a re, “Nna—nna ga ke na le maswanedi gore O ka tla ka tlase ga tlhaka yaka. Nna ga ka swanela. Nna—nna ga ke na le maswanedi. Gomme nna—nna ke be ke se. . . Nna—nna ga ke ipale ka tsela yeo. Eupša,” a re, “morwa waka o babja kudu. Gomme E no bolela Lentšū, bona, gomme morwa waka o tla phela.”

111 Na seo e be e le eng? Bokgole ga bo dire phapano. Le a bona? Ka baka la gore, Modimo ke motlalagohle. Modimo ke ramaatlaohle. Gomme mo gohle fao Modimo a lego, boramaatlaohle bo fao. Gomme Modimo, e lego motlalagohle, seo se dira Modimo go ba gohle, go ba tšekelele. Le a bona? Modimo e no ba yo mogolo ka Germany, ka Switzerland, gomme fase ka Afrika, motsotso wo, bjalo ka ge A le thwi mo. Oo! Ke wena yoo.

112 Ka fao bjale o rile, “Nna ga ke na le maswanedi gore O ka tla tlhakeng yaka. E no bolela Lentšū.” Na seo e be e le eng? E be e le tumelo ya Moroma yoo. O ile a le dumela.

Gomme Jesu o ile a re, “Eya ka tsela ya gago. Morwa wa gago o a phela.”

113 Gomme o ile a tšeela ntle, leeto la matšatši a mabedi. Gomme letšatši le le latelago, pele a fihla gae, o ile a kopana le ba bangwe ba bahlanka ba gagwe ba etla. Gomme ba re, “Morwa wa gago o a phela.”

114 Gomme Moroma o be a thantshetšhwe, go fihla ge a re, “Ke nako mang ya letšatši a thomilego go hwetša bokaone? Ke karolo e fe ya letšatši?”

A re, “E ka ba ka iri ya lesometee, a thoma go okobala.”

¹¹⁵ Gomme Moroma o tsebile gore e be e le ka yona nako yela yeo Jesu a rilego, “Morwa wa gago o a phela,” gomme o ile a dumela. Amene.

¹¹⁶ Ramaatlaohle, motlalagohle, motsebatšohle, wa ka gosafelego, yoo ke Modimo. Ka fao, ge ba dira pitšo ya founé gomme ba re, “Rapela!” Kgomano yeo! Gomme tumelo ya gago e tliša Modimo. Ke selo se se tlišago thapelo le Modimo, mmogo, mo lefelong la tiragalo. Thapelo! Tumelo e fetola go tloga *mo* go ya *mo*. E se tliša mmogo.

¹¹⁷ “Bolela Lentšu. Ka moka se ke nyakago gore O se dire ke go bolela Lentšu, gomme se sengwe le se sengwe se gabotse.” Bona, O be a se a swanela go ba fao. “E no bolela Lentšu.” Ka baka la eng? Modimo ke motlalagohle. Ke ramaatla ka moka. O no ba le maatla ka fase ga lefase bjalo ka ge A le ka godimo ga lefase, goba ka mahlakoring ka moka. Ke Modimo. “Gomme selo se nnoši O swanetšego go se dira e no ba go bolela Lentšu,” o ilalo.

¹¹⁸ Gomme, bjale, tumelo e dira ka moka ga sona. Tumelo e dira ka moka. Ka fao o swanetše go ba le tumelo go ba motheo. Bokriste ka moka, ka moka se o lego sona, ka moka se o ka bago sona, se theilwe godimo ga tumelo ka Lentšung. Ke ka lebaka leo ke dumelago Lentšu. Le a bona?

¹¹⁹ Nka se kgone go bea tumelo ya ka godimo ga se sengwe gape. Ge ke be ke eya go e bea godimo ga kereke, ke efe kereke ye ke bego ke tla e bea godimo ga yona: Katoliki, Luther, Methodist, Baptist, Pentecost? Ke kae mo ke bego nka e bea godimo ga yona? Ga ke tsebe. Ka moka di a šia le se sengwe le se sengwe, methaladi ya go nyokanyoka, le se sengwe le se sengwe gape.

¹²⁰ Eupša ge ke bea tumelo yaka ka Lentšung la Gagwe, e kgwapareditše. Ga go yo a Le hlathollago. A Šele, GO RIALO MORENA. Ka gona ke dumela Seo. Go na le motheo.

¹²¹ Yo mokaone yo monnyane wa ngaka tlase mo ka toropokgolong, mokgotse waka, Ngaka Sam Adair. Re be re le bašimane mmogo. Ka moka le tseba Sam. Gomme o ile a re go nna, a re, “Bill. . .” Ka morago ga ge pono yela e tlile, e mmoditše fao a tlogo go aga lefelo la gagwe, ka fao le bego le tla lebelelega ka gona. Bjale eya ka fale, mmošiše se sengwe ge seo e se therešo. Ye mebedi goba ye meraro mengwaga pele ga ge e direga, ya mmošša fao le bego le tla ba gona. Ka re, “Gabotse o tla tšea poloko yela ya toropokgolo.” Gomme ga go eupša le ge e ka ba selo se tee magareng ga gagwe le seo, gomme ke lona lefelo lela la go bušetša batho sekeng. Ngaka Adair o na le lona ka moka, le khemese. Seo ke ka moka. Ngaka Adair o tladitše fao feela tlwa, pono yeo. Kae, lefelo leo a le boletšego, “Le ka se kgone le go no kgwathwa mengwaga ye masomepedi tlhano. Le ka kgorong ya tsheko.”

122 Ka re, “Ngaka, Morena o go file lona, ka baka la boikokobetšo bja gago.”

A re, “Ga se ka loka.”

123 Ka re, “O khudu. O na le legapi ka ntle, letlagapi leo o tla lebelelago bagwera ba gago ka ntle mo, eupša ka gare o mothaka wa nnete. Tšwela ka ntle ga legapi leo.” Ka re, “Modimo o go fa lona.”

124 A re, “Ga se ka ke ka go kamaka, Billy, eupša ke tla swanelwa ke go kamaka seo.”

Ka re, “Eya kantorong ya gago.” Ka fao o ile a ya ka ntle.

125 Mosong wo o latelago, a mpiletša godimo, a re, “Ke gatsetše la go ya go hwa.”

126 Ka re, “Na molato ke eng?” E be e le ka bo Julae. Ka re, “Na molato ke eng, Ngak.?”

127 A re, “Ke šetše ke rekile lefelo, Billy. Ba bile le kopano bošego bja go feta ka Boston, gomme ke šetše ke rekile lefelo mosong wo.”

Ka re, “Ke go boditše.”

128 Ke be ke le tlase kua letšatši le lengwe, ke bolela le yena. Ge sethunya se ile sa thunya ka sefahlegong sa ka . . . O ile a re, “Ke a nagana ke boditše seo go sekete sa batho ba ba tlogo ka mo, ka mokgwa wo.” Na seo ke eng? Bjale, ge Modimo a bolela sengwe le sengwe, se swanetše go direga.

129 Thapama ya go feta bagwera ba tlile ka gare. Ba ile ba kwa ka pono yela e bolelwa ka karapou yeo e bego e na le lenaka la diintšhi-tše masommenne-pedi, le ka bere tsatsela ya bogodimo bja silibere. Ga ke tseba gore ke batho ba bakae ba ba tlilego ntlong, ba nyaka go bona seo. Ka re, “A še theipe ya go meta. Eya lenakeng.” O ekwele e bolelwa pele e direga. Le a bona? Ka baka la eng? Ge Modimo a bolela eng goba eng, se swanetše go direga. Ke ka lebaka leo, e theilwe.

130 Bjale, a še polane ya phološo. Gomme ka gona ge pono ya Gagwe e direga ka phethagalo, tlwa ka tsela ye ba bolelago gore ba a dira, gomme kereke ye fa e a tseba gore ke therešo, gona go ka reng ka Lentšu la Gagwe. Le a bona? Leo ke therešo go feta pono. Ge pono e se ya ke ya bolela ka Lentšu, gona pono e fošagetše. Eupša ke Lentšu, pele, ka baka la gore Lentšu ke Modimo. Le a bona? Ka fao, Yena ke motlalagohle. O boletše seo mo, gomme a se dira gore se phethagale ka Canada. Amene. Bona, Yena ke motlalagohle. Tšohle di lokile.

131 Sa pele, o swanetše go tswalwa gape. Gomme ka gona ge o tswetšwe gape, o na le tumelo; o dumela Lentšu. Go fihla ge o tswalwa, o tla phega kgahlanong le Lona. Ge o no ba o kwana le bodumedi, gomme—gomme o na le—le—le tsebo ya setho ye nnyane ya gore o swanetše go dira gabotse, o ka se tsoge o

kgonne go dumellana le Lentšu la Modimo. O ka se tsoge o e dirile. O swanetše go tswalwa gape. Gomme, go tswalwa gape, go tšweletša tumelo. Tšohle di gabotse. Ka gona, ka morago ga go hwetša tumelo, ye thwi *mo*, t-u-m-e-l-o, tumelo, ka gona o no ba seemong sa go gola.

¹³² Bjale, bontšhi bja batho ba ya godimo go aletare, gomme ba rapela, gomme ba re, “Morena, ntebalele.” Gomme maitemogelo a magolo a tlhwekišo a tla godimo ga bona, le dilo. Ka gona o na le nako ye kgolo, o emela godimo go ya aletareng, o goelela. O bowa morago, o re, “Šegofatša Modimo, ke e hweditše.” Aowa, o nno thoma go ya lefelong moo o ka kgonago go gola. Ga se wa be wa dira selo. Le a bona? Selo se nnoši o se dirilego e no ba gore o beile motheo.

¹³³ Bjale o ya go aga ntlo, gomme o tšhela motheo, o re, “Mošimane, ke fihlile mo.” Le a bona? O na le motheo mo o ka agago ngwako wa gago godimo ga wona. Bjale o swanetše go aga ngwako.

¹³⁴ Bjale fao ke mo selo se tlogo ka gare, mosong wo, se re yago go bolela ka sona bjale. Tšohle di gabotse. Ngwako, motheo wo ke wa pele. Na motheo wa Bokriste ke eng? Tumelo ka Lentšung la Modimo. Yeo ke motheo wa gago. Ka gona o thoma go gola. Ka gona o a thoma, o thoma go oketša go motheo wo.

¹³⁵ Bjale, go aga ngwako, o bea diya godimo tša gago le se sengwe le se sengwe gape. Ngwanešu Woods, le ba bangwe ba bo rakapentara le borakonteraka mo ba ka kgona go re botša gore o ka aga ngwako wa gago bjang. Le a bona? Eupša ke ya go le botša gore le ka aga bjang ngwako wa gago wa semoya, fao Modimo a ka kgonago go dula. O nyaka go dula ka go wena. O nyaka go go dira go swana le Yena. O nyaka gore o bonagatšwe, bonagatše, ke rata go rialo, Boyena bja Gagwe.

¹³⁶ Le a tseba, nakong ya kgale ge ba be ba dira gauta, pele ga ge ba be ba ka ba le setološi go e tshumela ntle, ba be ba itielala gauta ntle, ba itielala leraga ntle, tshipi le koporo le selo, ntle, gomme ba no tšwela pele ba itia, gomme ba e phetholela ka kua, gomme ba e itia. Maandia ba dira seo bjale, ba itia gauta, gomme ba a e itia. Le tseba ka fao ba kgonago gore ka moka tshipi e be e le ka ntle ga yona, le tšhila ka moka le dilo, gomme togotogo e be e le ka ntle ga yona? Ge yo a bego a e itia a ka kgona go bona seswantšho sa gagwe, go swana le ka seiponeng, ka go yona. E be e hlwekile le bile e bonagala go lekana go fihla e bonagatša moitei.

¹³⁷ Ke ka tsela yeo Modimo a dirago. O tšea gauta yeo A e hweditšego ka lefaseng, gomme O a e itia, ka Moya wo Mokgethwa, o a e phetholela ka godimo, le ka godimo, le ka godimo, gomme o a e itia go fihla (O a e amogela) A kgona go bona seswantšho sa Gagwe. [Ngwanešu Branham o phapha diatla tša gagwe makga a mmalwa go kgabola lefoko le—Mor.]

138 Gomme seo ke se re swanetšego go se dira, re bonagatše Morwa wa Modimo. Gomme bjale re swanetše go dira mošomo wa Gagwe. O rile, “Yo a dumelago go Nna. . .” Mokgethwa Johanne 14:7, “Yo a dumelago go Nna, mešomo ye Ke e dirago o tla e dira le yena.” O thomile go bonagatša mešomo ya Kriste.

139 Eupša ba bantšhi ba rena ba leka go dira mešomo ya Kriste pele ga ge ponagalo ya Kriste e eba ka go rena. Bjale go na le bothata. Re hwetša dilo tšeo di direga. Le a se tseba. Ke a se tseba. Re bona ba, ba thitšwa go bapela tseleng. Re hwetša mkgobo wa mantlhekege a badiredi, ba Bakriste, ba pakelane go bapela le tsela, ke ka baka la gore ga se ba tsena ka go yona ka maleba.

140 Gomme ke ka lebaka leo ke lego mo mosong wo, ke go leka go ruta kereke ye nnyane ye, le ka bonna, gore re ka kgona go ba lefelo la bodulo la Modimo yo a phelago bjang. Ke ba bakae ba ba ratago go ba leo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Lefelo la bodulo la Modimo yo a phelago!

141 Bjale se se se re se dirago. Na selo sa pele ke eng? E ba le tumelo, gomme o tswalwe gape. Seo ke go bea motheo.

142 Ka gona, ka morago ga ge re beile motheo, sa bobedi o oketša go motheo wa gago. “Oketša go tumelo ya gago,” Petro o boletše mo. Oketša go ya gago. . . Sa pele o na le tumelo, ka gona o oketša bokwala go tumelo ya gago. Le ke lešakana le le latelago. Sa pele, tšhela motheo wa gago, tumelo. Ka gona, go tumelo ya gago, oketša bokwala.

143 Bjale, thwi fao e thulela ba bantšhi ba rena fase. Eye, mohlomphegi. Eye. “Oketše bokwala go tumelo ya gago.” Seo ga se no ra go phela bophelo bja bokgarebekga, le a tseba, bjalo ka mosadi goba monna, le go ya pele. Seo ga se na le selo go dira le seo.

144 Beibele e rile, re bala ka kua ka Pukung ya Luka, fao E rilego, “Bokwala bo tšwetše ka ntle ga Gagwe.” A seo ke therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ge e le gore re ya go swana le Yena, re swanetše go ba le bokwala, gona. Re swanetše go ba nabjo, gore re swane le Yena. Ke pina ya pele yeo nkilego ka e rata, ka go—ka go dikopelo, ye nngwe ya tše kgolokgolo, e bile, *Go Ba Bjalo Ka Jesu*. Go lokile, ge ke eya go ba bjalo ka Jesu, ke swanetše go ba le bokwala, gomme le go fetiša gore bo kgone go fetela pele go tšwa go nna go ya go batho. Ka baka la gore, “Bokwala bo tšwetše ka ntle ga Gagwe go ya go batho.” Bokwala! Gomme pele ga ge o ka bo dumelela go ya ka ntle, o swanetše go ba le bjona pele. Ge o se na le bjona, bo ka se ye ka ntle. Ga go na le selo sa bjona go tšwela ka ntle ga sona.

145 Go ka reng ge yo mongwe a be a leka go gogela bokwala ntle ga rena, gomme tšheke e tla bowa “tšhelete ga ya lekana”? Le a bona? Aowa, aowa, ga go selo fao o ka gogago go sona,

tšheke e a pampa. Yo mongwe yo a go lebeletšego bjalo ka Mokriste, gomme bosasa o go bona ka ntle mo o dira bjalo ka modiradibe, ga go bokwala bjo bokae bo ka kganago go gogwa go tšwa go seo. Le a bona? Thwi.

¹⁴⁶ Bokwala bo swanetše go ba ka go rena. Gomme go fihla ge re e ba le bokwala. . . Ka gona ge re na le bokwala bja therešo, re ka kgona go bo oketša go tumelo ya rena. Leo ke lebotlo le le latelago la motheo. Bjale, sa pele o swanetše go ba le tumelo. Tumelo e nnoši e ka seke ya o dira. O swanetše go. . . Petro o rile, “Ka gona oketša bokwala go tumelo ya gago.” O swanetše go ba le bokwala, gore o tle o bo oketše go tumelo ya gago.

¹⁴⁷ Bjale, ka gona, e ka no ba, lebaka le o se na le bjona, ka baka la gore dikereke tše ntšhi tša lehono di go ruta gore ga wa swanela go ba le bjona, goba matšatši a bjona a fetile. “Ga ba swanela go ba le bjona. Selo se le tee o swanetšego go se dira e no ba go tšoena kereke. Eye, matšatši a fetile.”

¹⁴⁸ Bokwala, yo mongwe o a tseba gore na lentšu bokwala le ra eng, bona, gomme re swanetše go ba le bjona. Ge bokwala bo tšwele go Yena, go fodiša mosadi yo a bego a babja, O letetše bokwala bjo bo swanago ka Kerekeng ya Gagwe, ka baka la gore O be a le mohlala wa rena. Gomme ge A be a na le bokwala go bo fa batho, O re letela go ba le bokwala go bo fa batho. Gomme na bokwala ke eng? Bokwala ke maatla, maatla.

¹⁴⁹ Ba bangwe ba bona le bile ga ba dumele maatla a Modimo. Ba re, “Seo—seo—seo se fetile. Selo se nnoši o swanetšego go se dira e no ba go bea leina la gago godimo ga puku, gomme o fafatšwe, goba o tšhelwe, goba o kolobetšwe, goba eng go fetiša. Gomme seo ke ka moka o swanetšego go se dira.”

¹⁵⁰ Eupša Petro o rile mo, “Oketša bokwala.” Bjale, Petro o bolela ka go aga Ngwako wa Modimo, bona, Tempele ya Modimo, go e bea lefelong. Gomme ka morago ga go ba le bokwala, o swanetše go ba. . . Ka morago ga go ba le tumelo, o swanetše go ba le bokwala le yona. Seo se lokile. Bela lefase ka moka bokwala.

¹⁵¹ Ke rerile thero e ka ba mengwaga ye masomepedi ya go feta, ke a thanka, ka Mor. Mna. Lily. Lily, modiša. Ke e tšere go tšwa go temana fao Jesu a rilego, “Elang lily hloko, ka fao a sa tlhakego a sa ohle. Eupša Ke re go lena, Solomon letagong la gagwe ka moka ga se a ke a tšhepha go swana le letee.”

¹⁵² Lebelela lily. Etšwa tsela fase ka moroleng. Gomme motsotso wo mongwe le wo mongwe wa letšatši e swanetše go gogwa go tšwa lefaseng. Le a bona? Gomme na e dira eng ka bokwala bjo e bo gogago? E a bo fa. E dira ponagalo ye botse go mokganyogi. E ipulela tadi ya yona ka boyona, gore nosi e tle e hwetše karolo ya yona. Ga e belaele. E no ba le yona, gore e e fele ntle. Go ka reng ge nosi e etla ka gare fao; tšhelete ga ya lekana, ga go tadi? Nosi ye nnyane yeo e tla ngwaya hlogo ya yona gomme ya re, “Ke lily ya mohuta mang yona ye?”

153 Ge monna a etla go bapela, a leka go hwetša phološo, a ya kerekeng yeo e dumelago gore matšatši a mehlolo a fetile?

154 Go swana le Jack Coe nako ye nngwe o ile a re. A ya ka lebenkeleng la bojelo, gomme a hwetša lenaneo la dijo le legolo; gomme a thoma go le bala a theoga, segoba sa lešapola-T le dilo. A re, “Ke tla tšea lešapo la T.”

“Go lokile, leo e be e le la letšatši le le fetilego. Ga re na lo.”

155 Go ka ba go ka loka go bea lenaneo la dijo fase gomme o tšwele ka ntle, bona, seo ke therešo, ka baka la gore ga ba na le selo sa goja, go le bjalo. Ka fao go ka ba kaone o ye lebenkeleng la dijo le le nago se sengwe sa go ja.

156 Gomme monna wa semoya, yo a golago, o nyaka se sengwe a ka se jago. Seo ke Lentšu la Modimo. Ke dumela Lentšu le lengwe le le lengwe la Lona.

Modimo o na le tafola e adilwe fao bakgethwa
ba Modimo ba fepiwago,

O laletša batho ba ba kgethilwego ba Gagwe,
“Etlang gomme le je.”

Ka manna a Gagwe O a fepa, O neelela
dinyakwa tša rena ka moka,

Oo, go bose go ja dilalelo le Jesu nako ka
moka.

157 Seo ke therešo. Eye, mohlomphegi. O na le Lona. Kereke e na le Lona, Kereke ya Modimo yo a phelago, yeo e agetšwe godimo ka monneng yo a phethagetšego, wa tsebo ya Kriste. Bjale, bjale o swanetše go ba le bokwala.

158 Ke ile ka re nakong yeo, selo sa pele o a tseba, go na le yo mongwe yo a ratago go nkgga monkgo. Ga a kunane. O na le monkgo. Pele a ka kgona go neela monkgo ntle, o swanetše go ba le wona. Pele a ka kgona go neela todi ntle, o swanetše go ba le yona. Pele a ka kgona go neela ntle botse, o swanetše go ba le bjona.

159 Pele o ka neela bokwala ntle, o swanetše go ba le bjona. Ka fao, oketša go tumelo ya gago, bokwala. Amene. Le a kwišiša? Re ka kgona go dula go seo nako ye telele, eupša nako ya rena e ka tloga ya re tšhabela. Oketše bokwala go tumelo ya gago. Bjale, sa pele ke tumelo, ka morago ke bokwala.

160 Gomme ka gona, sa boraro, o oketša tsebo. Tsebo, bjale, seo ga se re tsebo ya lefase, ka baka la gore ke bošilo go Modimo; eupša tsebo ya go ahlola, go ahlola (eng?) botse go tšwa go bobo. Na bjale o bo ahlola bjang, ka gona, ge o na le tsebo ya Bokriste le bokwala bja gago le tumelo? O ahlola ge e ba Lentšu le a rereša goba le phošong. Gomme ge o ka beela thoko ka moka dithutotumelo tša gago, le ka moka go se dumele ga gago, se sengwe le se sengwe se o tleleimago gore o se dirile,

gona o na le tsebo ya go dumela gore Modimo ga a kgone go aketša. “A nke lentšu la monna yo mongwe le yo mongwe e be la maaka, eupša Laka e be therešo.” Le a bona? Bjale o hwetša tsebo. Yeo ke tsebo ya godimo. Ga go nyakege gore o be le grata tše nne tša kholetšhe, goba se sengwe sa go swana le seo, gore o be le yona, ka baka la gore ka moka mabokwala a a fiwa wena ke Modimo, go bea godimo ga motheo wa tumelo ya gago, gore o tle o tle seemong sa go tlala sa wa nnete, yo a phelago monna wa Modimo. Eye, mohlomphegi.

¹⁶¹ Oketše, oketše tsebo, ka baka la gore, tsebo ya Lentšu la Gagwe. O swanetše go le dumela ka tsela ye. Bjalo ka ge, o swanetše go dumela lehono gore e . . . gomme o le amogele, gore matšatši a mehlolo ga se a feta. Tsebo ya gore seo Modimo a se boletšego, Modimo o kgona go se dira.

¹⁶² Abraham o dumetše seo. Gomme ge a be a le mengwaga ye lekgolo ka bokgale, ga se a ke a šišinyega ka tshephišo ya Modimo ka go se dumele. Lebelela ka fao Lentšu leo le bego le lebelelega le nyefolwa ka gona. Monna šo, o na le mengwaga ye lekgolo ka bokgale, o lebeletše ngwana go belegwa ka legaeng la gagwe, ke mosadi yo a lego mengwaga ye masomesenyane ka bokgale. Le a bona? Gabotse mengwaga ye masometlhanu a fetile pelego, o phetše le yena e sa le mosetsana yo—yo monnyane, goba mengwaga ya boswa. Gomme a šo, moela wa gagwe wa bophelo o be o hwile. Gomme popelo ya Sara e be e hwile. Gomme dikholofelo ka moka di be di sepetše, ge go etla go dikholofelo. Eupša, go le bjalo, kgahlanong le kholofelo, o ile a dumela ka go kholofelo, ka baka la gore o be a na le tsebo ya gore Modimo o be a kgona go boloka se sengwe le se sengwe seo A bego a se tshephešitše.

¹⁶³ Bjale, ge o na le yona ka tsela yeo, gona e oketše yeo go tumelo ya gago. Ge o na le bokwala bja therešo, bo oketše go tumelo ya gago. Ge o ka kgona go sepela ntle mo seterateng, wa phela bjalo ka Mokriste, wa dira bjalo ka Mokriste, wa ba Mokriste, oketša seo go tumelo ya gago. Ge o na le tsebo . . .

¹⁶⁴ O re, “Go lokile, ga ke tsebe bjale ge e ba Lengwalo *le* le no ba therešo. Bjale a šedi Ditiro 2:38, ga ke tsebe gore nka ya bjang ka yona le Ditiro 28:19. Ga ke tsebe.” Tšohle di gabotse. Ga o—ga o oketše selo, ka baka la gore ga se wa be wa ba le Yona go le bjalo. Le a bona? A o ya go dira eng? Ka baka la gore, ga o na le tsebo ye e lekanetšego go tseba Modimo, go le bjalo, gore Beibele ga e ikganetše ka Boyona. E tlogele e nnoši. O seke wa bolela gape ka yona. Le a bona? E tlogele e nnoši.

¹⁶⁵ Eupša ge o kgona go bona gore Mangwalo ga a ikganetše, gore o ka kgona go bolela seo; gomme o kgona go bona, gore, ka kutollo ya Modimo, Lentšu lehlo le ngwadilwe ka diphiri, gomme tsebo feela ya Modimo e ka kgona go Le utolla; ka gona ge o fihla gomme o re, feleletša Lentšu la Modimo le lengwe le le lengwe ka “amene,” gona oketša seo go tumelo ya gago.

166 Oo, o ya go fihla go ba wa go loka yo mobotse monna thwi bjale. Le a bona? O tla godimo, bona. Ka eng? Ka tumelo, ka gona ka bokwala, le tsebo. Le bona ka fao e agago monna yo? Le kgona go bona gore ga go—ga go tsela ya go se tšhabela. Ye ke tsela ya go tla go ba seemo sa go tlala sa Kriste. Eye, mohlophegi.

167 Go ahlola, go ahlola gabotse. Go ahlola ge e ba ke therešo goba ke phošo, go dumela Lentšu la Modimo. Go ahlola ge e be ke therešo goba phošo, ge e ba ke swanetše go direla thutotayo goba go direla Modimo. Go a hlola ge e ba ke therešo goba phošo, gore ke swanetše go tswalwa gape goba go tšoena kereke. Ka gona o a thoma. Ahlola gabotse, ge moreri a re, “Matšatši a mehlolo a fetile.” Beibele e rile, “Jesu Kriste o a swana maabane, lehono, le ka go sa felego.” Bjale ke e fe o yago go e dumela?

168 Ge o re, “Ke tla tšea Modimo.” Bjale, ga o bolele go no bolela, “Go lokile, ke—ke a le tšea,” go no tšwa pelong ya gago. Eupša, se sengwe ka go wena, tumelo ya gago e kgoromeletša ka ntle kua. Fao ke wena. Tumelo ya gago e re, “Ke a tseba O a swana. Amene. Ke Mo hlatsetše go swana. Ga go selo se ka e tšeago go nna. Ke a tseba gore Ke wa nnete.” Amene. Ka gona oketša seo go tumelo ya gago. E ale fase godimo ga motheo. Go tla godimo bjale, go tla thwi godimo go ya Mmušong. Go fihla lefelong bjale. Tšohle di gabotse.

169 Bjale, selo se se latelago, moreri o tla go botša, gomme batho ba bantši ba re, “Di...Dilo tše le di balago ka Beibeleng, e be e le tša letšatši le lengwe. Bjale, ke tla le botša gore ka lebaka la eng. Ka baka la gore, ga re nyake dilo tšeo lehono. Ga re e nyake. Le a bona? Ga re a swanela. Ga re a swanela go dira dilo tšeo, phodišo ye Kgethwa. Ga re dire go bolela ka maleme, ka kerekeng, go—go boloka kereke e le thwi. Gomme ga re dire se.”

170 Re tla tla go seo. Ke na le Lengwalo le ngwadilwe fase ka mo ka seo, bona, ge e ba re swanetše go se dira bjale goba aowa, bjale.

171 Eupša mo o rile, “Ga ke tsebe. Ga ra swanela re dire seo lehono. Se nnoši selo se ke naganago gore re ka se dira, re swanetše go ithuta go bolela ka tshwanelo pele ga sehlopha sa batho. Re swanetše go ya re dumelele ramenagano a lekole menagano ya rena, go bona ge e ba re a kgona go kgona go itšweletša ka borena, ge e ba Bohlale bja rena bo godimo go lekanela go e dira, gomme—gomme go ya pele ka wona mokgwa woo. Ke a nagana...Gomme re swere diphuthago tše kgolokgolo. Re aga mokgatlo wa rena.”

172 Ga re age mokgatlo. Ga ke fa mosong wo go aga mokgatlo. Kriste ga se a ke a nthomela go aga mokgatlo. Kriste o nthometše go aga batho ka botee go ya seemong sa Jesu Kriste,

gore ba be ngwako wa maatla le lefelo la bodulo la Moya, ka Lentšu la Gagwe. Ka Lentšu la la Gagwe, bona, go aga motho ka motee ka motee go ya lefelong leo. E sego go aga mokgatlo go ya go kereke ya leina ye kgolwane, eupša go aga ka motee ka motee go ba barwa le barwedi ba Modimo. Yeo ke kgopolo. Le a bona? Oketše go tumelo ya gago, bokwala; go bokwala bja gago, oketša tsebo. Go lokile, bjale o tla lefeleong.

¹⁷³ Bjale ge ba thoma gore, “Go lokile, ga re a swanela go amogela seo lehono.” O swanetše go dira. E swanetše go ba.

¹⁷⁴ Mangwalo ga a kgone go fora. “Gomme ga a na le tlhathollo ya sephiri,” Beibele e boletše. O swanetše go E dumela ka tsela ye E ngwadilwego. Fao. Le a bona? Le swanetše go ba le dilo tše. Gomme tsela e nnoši o ka bago le tšona, ke go ba le tsebo ye e tswetšwego-Legodimong. Gomme tsebo ye e tswetšwego-Legodimong e tla bonagatša Lentšu. Le a bona?

¹⁷⁵ O swanetše go dumela, o seke wa e dira-tumelo-ya maitirelo. Ga go le e tee ya tše e lego tumelo-ya maitirelo, bona, ge o leka gore, “Ke e hweditše.” O seke wa ba nonyana ye ntsho e beile mafafa a phikoko ka go wena mong, bona, ka baka la gore a tla wela thwi ntle. Ga se a mela ka fao ka tlhago. A nno kgorameletšwa ka gare.

¹⁷⁶ Ke gopola ka fao Dafida a boletšego fao, Psalme 1, “O tla ba bjalo ka sehlare sešingwa dinokaneng tša meetse.” Le a tseba, go na le phapano go go šingwa le go bewa ka ntle go, hlomelwa ntle. Go swana le mohlare wa moouku wa kgale, o šimilwe, o ohlela fase gomme wa hwetša boitshwareletšo bjo bo botse. Ye nnyane ya kgale phatana e hlabile ka fale, ga o tsebe gore go ya go direga eng go yona. Ga e na le medu. Ga e na le motheo. Le a bona?

¹⁷⁷ Seo go bjalo ka motho yo a tšwago siminareng goba se sengwe, bona. Ga a na le. . . “Go lokile, Ngaka *Semangmang-le-semangmang* o mpeile ka bodireding.” Ga e dire phapano gore seo e be e le eng.

¹⁷⁸ Kriste o go tswaletše ka go yona, bona, bona, ka tumelo ya gago. Le a bona? O bopilwe leswa gomme wa belegelwa ka go lona. Gomme ka gona ka morago ga ge o tswaletšwe ka go lona, tše ke dilo tšeo A go letelago go di oketša. E no tšwelapele o di oketša. Bjale re ya thwi go theoga ka llaene.

¹⁷⁹ Bjale go tla ba selo se sengwe gape godimo ga tsebo ye, re ka bolela ka yona, tsebo ya bomodimo. Le a bona? “A Beibele mo letšatšing le e lahlegetšwe ke sebolelwa sa Yona?” Bona, ba, batho ba bantšhi ba go botša seo, gore Beibele ga e tloge e era seo tlwa. Ge Modimo a ntlhokometše, gomme a mphošolla ka dibeng tšaka, gomme ge ke le morwa wa Modimo, O dira seo. O go dira ka tsela yeo, barwa le [Lefelo la go sebe le selo godimo ga theipi.—Mor.] barwedi. Ge o dira sengwe le sengwe ka phošo, O a go phošolla. Ka gona ge Modimo a itebantše le

wena, le gore A go hlokomele gomme a go phošolle, ke ga ka kang go fetiša A nago Lentšung la Gagwe, leo e lego mohlala wa gago, e lego Yena!

Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo.

Gomme...dirwa nama, gomme a aga magareng ga rena,...

180 Lentšu ke kutollo ya Jesu Kriste, Beibele e boletše bjalo, Kriste o utollwa ka Lentšung la Gagwe. Gomme ge A be a go lebeletše ka godimo ge o tshela melao ye, O go ahlolela yona, ke ga kakang go fetiša mo A hlokometšego ka godimo ga molao wa Gagwe wo o go ahlolago! Amene.

181 Eya pele, mošimane, o seke wa mpotša dilo tšeo!

182 Ke dumela ka go ya nnete, ya Moya wo Mokgethwa tsebo. Tsebo ya Moya wo Mokgethwa ka mehla e tla felegetša Lentšu ka “amene.” Ge o hwetša dilo tše tšeo di bonalago di ikganetša ka botšona, ka Beibeleng, o dula fase gomme wa ithuta yona, gomme ka go rapela kudu ka tsela yeo. Gomme selo sa pele o a tseba, Moya wo Mokgethwa o thoma go sepelela ka gare. Ka morago ga lebakana o e bona e tlema mmogo, gomme fao o a e hwetša. Le a bona? Seo ke tsebo.

183 Ba bangwe ba bona ba re, “Go lokile, bjale, Beibele e boletše gore O a swana maabane, lehono le ka go sa felego.”

184 Gomme kereke e re, “Ka kgopolong ye e itšego, O a swana.” Huh-uh! Huh-uh! O dirile go roba sekgoba, thwi fao. O a bona? Eye, mohlomphegi. Aowa, mohlomphegi. O a swana. Eye, mohlomphegi.

185 “Jesu Kriste yo a swanago maabane, lehono, le ka go sa felego.” Ga go na le phapano ka go Yena, le ga tee. O phela ka Kerekeng ya Gagwe, o dira selo se se swanago. “Lebakanyana e se le kae,” bjalo ka ge ke tsopotše lebakanyana la go feta, “lebakanyana e se le kae gomme lefase le ka se sa Mpona gape, eupša lena le tla Mpona.” Ka gore, O rile, “Ke tla ba le lena, le ka go lena, go fihla mafelelong a lefase.” Gape, O rile, “Mediro ye Ke e dirago le tla e dira le lena.” Gape, O rile, “Ke tla ba Morara. Lena le tla ba makala.” Gomme lekala le phela feela ka Bophelo bja Morara. Sefe le sefe se se lego ka Morareng se tšwela ka ntle ka lekala. Letago! Ka gona, “Kriste ke yo a swanago maabane, lehono, le ka go sa felego.” O tšweleletša Bophelo bja Morena Jesu Kriste. Amene.

186 Tsebo; e sego ya sefefase (e fa mabaka). Wo mongwe le wo mongwe mohuta wa tsebo ya sefefasa o fa mabaka. Le a bona? Eupša tumelo ga e na le go fa mabaka. Modimo o utolla go wena gore selo se se *itšego-se itšego* se ya go direga, rasaentshe yo mongwe le yo mongwe lefaseng a ka kgona go go botša, “Se kgahlanong. Se ka se kgone go direga.” O a se dumela, go le

bjalo. Le a bona? Eye, mohlomphegi. Ga e fe mabaka. Beibele e rile, “Re lahlela mabaka fase.” Ga o fane mabaka le tumelo. Tumelo ga e na le go fa mabaka. Tumelo e tseba moo e lego gona. Tumelo e a dira. Tumelo e a swarelela. Ga e kgone go šutha. Ga go selo se se ka e šuthišago. Ga ke tshwenyege gore e ka ba eng goba eng *se, seo, se sengwe*. Ga e šuthe, le ga nnyane. E dula thwi fao, ya leta, ya leta, ya leta, ya leta. Ga e dire phapano ye e itšego. E dula thwi fao.

¹⁸⁷ Modimo o boditše Noage gore dilo tše di ya go direga. O ile a le dumela. Le a bona? Modimo o boditše Moshe gore dilo tše di ya go direga. O ile a le dumela. Modimo o boditše barutiwa gore dilo tše di itšego di ya go direga, “Eyang godimo kua go Pentecost gomme le lete.” Ba ile ba dula thwi fao. Eye, mohlomphegi. Tšohle di gabotse.

¹⁸⁸ Bjale, tsebo, bjale, e sego tsebo ya sefefase, eupša ke tsebo ya Selegodimo. Gomme tsebo ya Selegodimo, ge Modimo e le mothopo wa tsebo ka moka, gomme Modimo ke Lentšu. Ka gona, ge o na le tsebo ya Selegodimo, o dumela Lentšu, gomme o araba se sengwe le se sengwe ka Lentšu.

¹⁸⁹ Gomme molato wo wa lekgetho wo kereke e bego e le ka go wona, goba ke bego ke le ka go wona. Yo mongwe wa banna nako ye nngwe, ka theeletšong ye nnyane, o mpoditše. A re ka re. . . “Ba be ba sa kgone go hwetša selo sa go fošagala.” Gomme ka fao ba thoma go. . .

¹⁹⁰ Ka re, “Go lokile, ka gona, ge go se selo seo se fošagetšego, ke ka lebaka la eng le sa tloge ka magetleng a ka?” Le a bona? Le a bona? Gomme ka tšwela pele, ke mmotša ka Mangwalo.

¹⁹¹ A re, mothaka yo motonagadi yo mogolo a na le sekerete ka seatleng sa gagwe, a re, “Mna. Branham, ke nna moithuti wa Beibele.”

Ka re, “Ke thabetše go kwa seo.”

¹⁹² A re, “Bjale ke nyaka go tseba tumelo bofora ye, o lefiša disakatuku tše o di romelago ntle, tumelo bofora ye nnyane ya go rapela godimo ga disakatuku, gomme wa di romela ntle, tšona diaparo tše di tloiditšwego le di bitša bjalo, ‘lešela.’” A re, “Ka gona o di lefiša.”

Ka re, “Aowa, mohlomphegi. Ga go na le go tlotša go lona.”

Gomme a re, “Go lokile, godimo ga tumelo bofora ye.”

¹⁹³ Ka re, “O e bitša tumelo bofora, mohlomphegi. O mpoditše metsotso e se mekae ya go feta gore o be o le moithuti wa Beibele.”

A re, “Ke nna yena.”

¹⁹⁴ Ka re, “Ntsopolele Ditiro 19:11.” Tsebo! A itanyetša ka boyena thwi ka go yona, a leka go fetola taba. Ka re, “Gona ntsopolele Johanne 5:14.” Ga se nke a kgona go e dira. Ka

re, “Gona Jakobo 5:14.” Ga se nke a kgona go e dira. Ka re, “A o tseba Johanne 3:16?” Le a bona? Tsebo, bokaone, lefase! Eupša ge. . .

¹⁹⁵ A re, “Eupša, Mna. Branham, o leka go seka molato wo ka Beibele. Re o seke ka melao ya naga.”

¹⁹⁶ Ka re, “Mohlomphegi, na melao ya naga ga ya thewa godimo ga Beibele? Ka gona ke toka.” Amene! Therešo.

¹⁹⁷ Tsebo; e sego ya selefase. Tsebo ya Semoya ya Lentšu, go tseba seo Modimo a se boletšego, go dira seo Modimo a se boletšego, seo se lokile. Ka gona ge o na le yeo gomme wa kgona go dumela dilo ka moka, gore O a swana ka dilong ka moka tšeo Lentšu le rego ke therešo, o feleletše se sengwe le se sengwe ka “amene.” Ka moka di lokile. Oketša seo go tumelo ya gago. Seo se lokile. Eye.

¹⁹⁸ Ge yo mongwe a leka go go botša, gore, “Beibele e lahlegetšwe ke maatla a yona. Ga go na le selo se go thwego ke kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa.” Huh-uh. O seke wa oketša seo. Se ka seke sa šoma. Se tla wela kgole. Go swana le go bea letsopa godimo ga leswika, le ka se emele godimo. Le tla šwalalana.

¹⁹⁹ Ka gona batho ba a go botša, “Beibele e ka se kgone go tshepšha lehono. O hlokomele bjale. O seke wa ya o dumela yeo. E ka se kgone go ba therešo.” Le kwele seo nako ka moka. Polelo ye nnyane ya gore, “O ka se kgone go tshepsha Beibele.” Go lokile, ge—ge o na le seo ka kgopolong ya gago, o ka seke—o ka seke wa se oketša go yona, ka baka la gore se ka se šome. Moago wohle o tla wela fase thwi fao.

²⁰⁰ O swanetše go botiwa ka Moya wo Mokgethwa. Ke ra gore go kgomaganywa mmogo, leraga leo le o tswalelago. Gomme selo se se swanago se se o tswalelago. . . Le tseba tsela. . .

²⁰¹ Tšhupu yeo e alafilwego ka mehla e phela botelele go feta ya go no tšofala ya go petšwa. Phišo ye nnyane e kgomarela godimo ga petše ya kgale godimo ga thaere, selo sa pele, o a tseba, e fa thaere yeo phišo ye e tseneletšego, kitima go phakiša ga nnyane, gomme e tla tologa. Eye, mohlomphegi. Le a bona?

²⁰² Gomme seo ke se e lego molato ka batho ba bantšhi lehono. Ba leka go kgomaretša tsebo ya bona godimo ga tsebo ya selefase, ka tlulu ye nnyane ya kgale ya selefase, gomme, ge diteko di etla, “Go lokile, mohlomongwe ke be ke phošetše.” Le a bona? Gomme moya o a ya, o phontšhitše metsotsong e se mekae. Ka moka go goelela ga gago le go tabogela godimo-lefase ga se gwa go direla botse bjo bo itšego. Batho ba go bona thwi morago ka go mogobeng wola wa tšhila gape. Le a bona? Seo ke therešo.

²⁰³ Eupša ge o dutše fao le phišo ye e lekanetšego ya Moya wo Mokgethwa, go fihlella ge e go dira gore wena le tšhupu

le be selo setee. Yeo ke yona. Wena le tšhupu le ba setee. Ge o dula fao go fihla wena le tshephišo ye nngwe le ye nngwe ya Modimo le e ba setee, gona oketše seo go tumelo ya gago. Ge o sa dire, o se ke wa se oketša le gatee.

O re, “Lentšu le ka se kgone go tshepša.” O seke wa leka go oketša seo.

²⁰⁴ O re, “Ditshepišo ka mo, tša kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, di be di nepile feela baapostola ba lesomepedi,” bjalo ka ge dikereke tše dingwe di bolela lehono, o seke wa leka go oketša seo. Fao ke mo motheo wa bona o lego, ka moka o a šwalalana. Le a bona? Go swana le ka fao Uzziah a bego a le ka gona, bošego bja go feta, ge a bona motheo wa monna yo yoo a bego a tshephetše ka go yena, o šwalalana, a itiwa ka lephera, go be go se botse. Bjale, “Feel a ya baapostola ba lesomepedi, feela baapostola ba lesomepedi.”

²⁰⁵ Ke be ke le tlase go Ngwanešu Wright. . . Ke nagana gore ba morago kua lefelongtsoko. Bošego bjo bongwe, go be go le modiredi tlase kua, ke be ke bolela, ba bane goba ba bahlano bareri mmogo. Moreri yo o ile a emelela gomme a re, “Bjale, ke nyaka go le botša sesengwe batho ba ba rategago. Oo, ke nagana gore le batho ba bakaone.”

²⁰⁶ Ka re, ka botša yo mongwe, ka re, “Ke—ke yo a dutšego thwi fale. Hlokomela.”

²⁰⁷ Ka fao, Junior Jackson, morago kua, o be a sa tšwa go fetša go bolela. Gomme a re. . . o be a rera ka mogau wa Modimo. Oo, nna!

²⁰⁸ O be a eswa, a letile. O ile a emelela gomme o be a leka go kwišiša. “Bjale, ke nyaka gore Mna. Branham mo, ke a le botša, ke molwalekriste.” Gomme a thoma ka wona mokgwa woo, bošego ka moka.

²⁰⁹ Ba bangwe ba bareri ba ile ba thoma. . . Ka re, “Emang motsotso. Bjale, le seke la bolela selo, banabešu. Ke yena yo motee feela a nnoši gomme le sehlopha sa rena.” Ka re, “E nong go mo tlogela a nnoši bjale. O topile nna.” Ke be ke e nyaka, ka bonna, ga kudu, ke ile ka se tsebe gore nka dira eng. Le a bona?

²¹⁰ Ka fao, a re, “Mna. Branham ke molwalekriste,” gomme o ile a tšwelapele a bolela se sengwe le se sengwe se le tsebago, ka sona. O ile a re, “O boletše kua, ‘Kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa.’” A re, “Beibele e boletše gore go be go le feela ba lesomepedi ba go hwetša kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa.” Go bolela ka phodišo ye Kgethwa, “Ke feela baapostola ba lesomepedi ba bego ba na le phodišo ye Kgethwa.” A re, “Re bolela fao Beibele e bolelago, gomme re homola fao Beibele e homotšego.” Ke ile ka leta go fihla a fetša go hlaba ka mantšu mo e ka bago seripa sa iri.

211 Ka re, “Ema motsotso feela. Ke ngwadile tše ntšhi mo,” ka re, “mphe sebaka go araba tše dingwe.” Gomme ge ke emelela, ka re, “Mohlomphegi, o ‘boletše gore o boletše fao Beibele e boletšego,’ kereke ya gagwe e dirile, ‘gomme o homotše fao E homotšego.’ Ka moka le dihlatse. ‘Eye.’” Ka re, “Bjale, o rile, ‘Go bile feela ba lesomepedi ba ba go amogela Moya wo Mokgethwa.’ Beibele yaka e boletše gore go be go le ba lekgolo le masomepedi, mothunyo wa mathomo.” Amene! Lahlela mohuta woo wa tsebo ka ntle, le a bona, yeo a bego a e leka.

212 Ka re, “Gona ke a thanka Paulo ga se a ke a amogela Moya wo Mokgethwa ge a boletše gore o dirile.” Le a bona?

213 Ka re, “Tlase ka... Ge Filipi a ile tlase gomme a rerela Basamaria. Ba be ba kolobeditšwe ka Leina la Jesu. Feela, Moya wo Mokgethwa o be o se wa be wa tla godimo ga bona. Gomme ba ile ba romela gomme ba hwetša Petro le Johanne, ba tla tlase gomme ba bea diatla godimo ga bona, gomme Moya wo Mokgethwa wa tla godimo ga bona. Ke a thanka e be e no ba feela lesomepedi?”

214 Ka re, “Ka go Ditiro 10:49, ge Petro a be a le serokameng sa ntlo, gomme a bona pono gore ba be ba eya godimo ga Korenelio. Ge Petro a sa bolela mantšu a, Moya wo Mokgethwa wa wela godimo ga bona bao ba kwelego Lentšu.” Ka re, “Beibele e sa bolela. Kereke ya gago e kae?” E morago go di ka ba. Seo ke therešo. Le a bona?

215 Ka re, “Phodišo ye Kgethwa, o rile, ‘Ke feela baapostola ba lesomepedi ba bego ba na le phodišo ye Kgethwa.’ Beibele e boletše gore Stefano o ile tlase Samaria gomme a lelekela ntle bo diabololo gomme a fodiša balwetši, go bile le thabo ye kgolo ka toropongkgolo. Gomme o be a se yo mongwe wa ba lesomepedi. O be a se moapostola. O be a le letikone.” Amene. Amene.

216 Ka re, “Gomme Paulo e be e se yo mongwe wa ba lesomepedi bao ba bego ba le ka kamoreng ya ka godimo, gomme o ile a ba le mpho ya phodišo.”

217 Ka re, “E no lebelela dimpho tša phodišo! Gomme di sa le gona, mengwaga ye masometharo ya go latela, o be a sa le ka go Bakurinthe, a bea mpho ya phodišo ka Mmeleng wa Kriste.” Oo, nna!

218 Bjale, mohuta woo wa tsebo wo o ithutilego wona go tšwa pukung ye e itšego, bokaone o e lahlele ka kotikoting ya ditšhila. E tla go ye tsebo. Ge Modimo a rile, “O a swana maabane, lehono, le ka go sa felego,” e re, “Amene.” Eye, mohlomphegi. Eye, mohlomphegi. E sego go ba lesomepedi; ke ya bohle. Ge o hwetša mohuta woo wa—wa tumelo, ge tumelo ya gago e e feleletša, karolwana ye nngwe le ye nngwe ya yona, ka “amene,” ka gona o re, “Tšohle di gabotse,” oketša seo go yona.

219 Sa bone. Re swanetše go potlaka, ka baka la gore ke no. . . Go no kwagala gabotse go ema fa le go bolela ka yona. Amene. [Ngwanešu o re, “Re ipshina ka yona.”—Mor.] Eye. Sa bone. . . Ke a go leboga.

220 Oketša “boitshwaro.” Oo, nna! Re tla go boitshwaro. Bjale, o bile le tumelo, pele; o swanetše go ba le yona, sa mathomo. Ka gona o oketša bokwala go tumelo ya gago, ge e le mohuta wa mmakgonthe wa bokwala. Gona o oketša tsebo, ge e le mohuta wa mmakgonthe wa tsebo. Gona o ya go oketša boitshwaro.

221 Boitshwaro ga bo re, “go emiša go nwa alkoholo,” mo, go le bjalo. Aowa, aowa. Boitshwaro ga bo re go fodiša boalekholo, e sego mo tabeng ye. Bjo ke boitshwaro bja Beibele, boitshwaro bja Moya wo Mokgethwa. Yeo e no ba ye nngwe ya ditumo tša nama, eupša re bolela ka boitshwaro bja Moya wo Mokgethwa. Seo se ra gore, go laola leleme la gago bjang, o seke wa ba sephele; o laola pelwapelwane ya gago bjang, e sego go no phuruloga nako ye nngwe le ye nngwe ge yo mongwe le yo mongwe a bolela go putla go wena. Oo, nna!

222 Mošimane, ba bantšhi ba rena ba ya go wela kgakala pele ga ge re thoma, a ga re ye? Le a bona? Ka gona re a makala gore ke ka lebaka la eng Modimo a se ka Kerekeng ya Gagwe, a dira mehlolo le dilo tšeo ba bego ba di dira. Eye, mohlomphegi. Le a bona?

223 Oketša dilo tše. Oketša boitshwaro go yona. Oo, boitshwaro, ka fao o ka arabago ka go loka ge bogale bo bolelwa kgahlanong le wena. Yo mongwe o re, “Lena sehlopha sa bapshikologi-bakgwethwa tlase fao!” O seke wa tabogela ntle gomme wa fotla matsogo bjale. Bona? E sego seo. Eupša bolela ka lerato la bomodimo, boitshware, go loka. A ke ka tsela yeo o nyakago go ba ka gona? [Phuthego e re “Amene.”—Mor.] Ge o hlaselwa, o seke wa hlasela morago. A Yena e be mohlala wa gago.

224 Ge ba rile, “Ge O le Morwa wa Modimo, fetola maswika a e be borotheo,” O be a ka kgona go se dira, gomme a laetša gore O be a le Modimo. Eupša O be a na le boitshwaro. Ge ba be ba Mmitša, “Balitsebubu,” O rile, “Ke tla le lebalela ka seo.” A seo ke therešo? Ba ile ba tomola maledu a go tlala seatla go tšwa go sefahlego sa Gagwe, gomme ba tshwela sefahlegong sa Gagwe, gomme ba re, “Fologela fase go tšwa sefapanong!”

225 Yena a re, “Tate, ba lebalele. Ga ba tsebe le seo ba se dirago.”

226 Mola, A be a na le mpho, O be a tseba dilo ka moka, ka gore ka go Yena go be go le botlalo ka moka bja bomodimo ka lebopo la mmele. Ba Mmone a dira mehlolo, ka go botša batho seo se bego se fošagetše ka bona, le go ya pele ka mkgwa woo. Ba ile ba bea lešela go dikologa hlogo ya Gagwe ka mkgwa

wola, go dikologa mahlo a Gagwe, gomme ba Mo itia hlogong ka kgati, gomme ba re, “Porofeta, re botše yo a Go iteilego. Re tla Go dumela.” Le a bona? O be a na le boitshwaro.

²²⁷ Bjale, ge o na le yona ka mokgwa woo, e oketše go tumelo ya gago. Ge o sa thunyetša godimo gomme o thunya, gomme o elwa, gomme o kgorometša, gomme o tšwelapele, huh-uh, ga o na le le selo. . . O ka se kgone go oketše seo, ka gore e ka se oketše. Le a bona? E ka seke ya fetogela. O ka seke wa tšea seripa sa rekere, le a tseba, wa se fetolela go ba seripa sa tshipi. E ka seke ya šoma. Aowa, e swanetše go ba ye e kobegago ga bonolo, go no swana le ka fao rekere e lego. Le a bona? Gomme ge tumelo ya gago la boitshwaro bja gago di e ba mohuta wo o swanago wa boitshwaro bja Moya wo Mokgethwa bjo A bego a na le bjona, gona e tla fetoga le Yena. O okeletšwa go yona.

Ge bokwala bja gago bo swana le bokwala bja Gagwe, gona bo tla oketša go bjona.

²²⁸ Ge tsebo ya gago e le bjalo ka tsebo ya Gagwe, “Ke tlile go dira thato ya Gago, O Modimo.” Bona? Ka Lentšu la Tate, O fentše diabololo yo mongwe le yo mongwe. Magodimo le lefase di tla feta, eupša Lentšu le ka seke. Bona? Ge o na le mohuta woo wa tsebo, e tla kobegela le tumelo ya gago.

²²⁹ Ge o na le mohuta wa makgonthe wa boitshwaro, go swana le bjo A bego a na le bjona, bo tla kobegela. Ge o se nabjo, e no ba bja madirwa ke monna bja tsela-magareng, tumelo-tswakwa, goba boitshwaro, “Oo, ke swanetše go mo phasolela fase, eupša—eupša mohlomongwe bokaone ke seke, ka baka la gore ba ka no bea leina laka ka pampiring ka yona.” Bjo ga se mohuta wa boitshwaro bjo A bolelago ka bjona. O seke wa leka go oketše seo. Se ka seke sa šoma. Eupša ge o kgona ka nnete, ka bobose go tšwa pelong ya gago, go lebalela monna yo mongwe le yo mongwe, go swara khutšo ya gago, wa e dira gore e tloge, bona, gona e tla kobegela. O ka oketše seo go tumelo ya gago. Wee!

²³⁰ Ga go makatše ge kereke e hlaelwela. A seo ga se therešo? Ga go makatše. Ke tla re, “Sokologang gomme le kolobetšwe, Beibele e rile, Leineng la Jesu Kriste.” Gomme Motrinity wa thwi ga a dumele seo, o re, “Molwa le Kriste yoo wa kgale. Ke wa Leina la Jesu. Ke wa Jesu Feela.” Lebelela ka ntle, mošimane, ga ke tsebe ka boitshwaro bja gago thwi bjale. Bona? O reng o sa tle, o re, “Tla re sekišane mmogo ka se, Ngwanešu Branham. Ke rata go kwa Se se hlathollwa?” Bona? Gona e tla tlase gomme o E theetše. Gomme ka gona E bewa thwi pele ga gago, gomme ka gona o a sepela wa tloga; re tla—re tla tla go seo feela metsotsong e se mekae, ka go “borapedi,” le a bona. Eupša ge o—o fofa o tlemologile, o nyaka go tabogela mafetšong a mangwe le a mangwe, huh-uh, seo—seo ga se sona. Bona? Ga se wa be wa ba le boitshwaro bja Beibele ge o dira seo; ka fao o ka arabago morago. Ka gona ge o na le ka moka se, o ka kgona go oketša se go tumelo ya gago.

231 Ka gona, ka morago ga seo, sa bone, o nyaka go oketše kgotlelelo go tumelo ya gago. Ge o na le tumelo, “e dira kgotlelelo,” Beibele e rialo. Le a bona? Ka fao, se ke kgotlelelo. Bjale, seo ke selo se se latelago se yago go aga seemo-se. Le a tseba, Modimo o na le materiale wa nnete ka Moagong wa Gagwe.

232 Le bona ka fao re lego ba bakopana ka gona, ngwanešu, kgaetšedi? Le a bona? Le bona gore ke ka baka la eng, fao re lego gona? Eye, mohlomphegi. Le a bona? Re na le letago, re na le go goelela le dilo, ka baka la gore re na le tumelo. Eupša ge re etla fase go dilo tše mo, Modimo a ka se kgone go re bopela ka seamong seo. Le a bona? A ka se kgone. A ka se kgone go re direla godimo go ya lefelong leo. Re na le ka moka dilo tše dingwe tše. Re a wa, ra redimoga ka yona. Le a bona? A ka se kgone go aga Kereke ya Gagwe.

233 Kgotlelelo le eng? Kgotlelelo ya mohuta mang? Selo sa pele, ke go ba le kgotlelo le Modimo. Ge o na le ya kgonthe, ya nnete tumelo, o tla ba le ya kgonthe ya nnete kgotlelelo, ka baka la gore tumelo e šoma kgotlelelo. Ge Modimo a boletše eng kapa eng, e dumele. Ke moka seo. O na le kgotlelelo.

234 O re, “Go lokile, ke Mo kgopetše bošego bja go feta gore a mphodiše, gomme ke sa no babja mosong wo.” Oo, nna! Ke kgotlelelo e fe?

235 Modimo o boditše Abraham, gomme mengwaga ye masomepedi-hlano morago ga fao go be go se le ge e ka ba seka se setee. O be a sa dumela. O be a na le kgotlelelo le Modimo. Uh-huh.

236 Mmee pele ga gago ka mehla. A e be selo sa go putlwa se se latelago. O ka se kgone go Mo putla, ka fao e no bea Yena pele ga gago. “O boletše bjalo, gomme se ya go direga.” Le a bona? Mmee pele ga gago. Seo ke therešo.

237 Noage o bile le kgotlelelo. Eye. Noage o bile le ya therešo, kgotlelelo ya bomodimo. Modimo o rile, “Ke ya go fediša lefase le ka pula,” gomme Noage a rera lekgolo le masomepedi a mengwaga, go le bjalo. Kgotlelelo ye ntšhi. Le phoka e be e se ya ke ya wa go tšwa Legodimong. Go be go se selo. Go be go na ba lerole bjalo ka ge go be go le bjalo, lebaka la mengwaga ye lekgolo masomepedi, eupša o be a na le kgotlelelo.

Ka gona, Modimo o leka kgotlelelo ya gago. Seo ke therešo. Modimo o a ba leka.

238 Ka morago ga ge A boditše Noage, bjale O ile, “Noage, Ke nyaka gore o ye pele gomme o tsene ka arekeng. Ke ya go gapela diphoofolo ka fao, gomme Ke—Ke nyaka o tsena ka gare. Namelela tsela materapong a ka godimo, bjale, gore o kgone go lebelela ka ntle, lefasetere la godimo. Bjale, Ke nyaka o tsena ka kua. Ke nyaka o botša batho ba, ‘Gosasa,

seo ke bego ke se rera lebaka la lekgolo le masomepedi a mengwaga, se ya go direga.’ Tšohle di gabotse, eya tlase kua gomme o ba botše.”

²³⁹ Na seka sa mathomo e bile eng? Noage o ile a tsena ka arekeng. Go ile gwa se be pula. Noage o ile a itukiša, gomme a apara jase ya pula, le se sengwe le se sengwe, gore a kgone go lebelela ka ntle, ga tee ka nako. A itukiša. Eupša letšatši le le latelago . . .

²⁴⁰ Ke a dumela a ka no ba a be a boditše lapa la gagwe, le betši ba gagwe le bohle ka moka ga bona, a re, “Oo, nna! Gosasa le ya go bona se sengwe seo le sego la ka la se bona. Ka baka la gore, mo gohle kua magodimong, a ya go ba a maso. Gomme modumo le legadima le ya go direga. Tšhoša ye kgolo ya Modimo e ya go pekenya go kgabola legodimo. O ya go ahlola sehlopha se sa badiradibe seo se re lahletšego fase, lebakeng le la lekgolo le masompedi a mengwaga. Le nong go elahloko gomme le bone.” Le a bona?

²⁴¹ Ba bangwe ba badumedi ba seripa sa tsela, le a tseba, bao ba bago tikologong gomme ga ba tle ka gare, le a tseba. Le—le sa na le bona, le a tseba. Ka fao ba—ba tla godimo, ba re, “Go lokile, monna wa go tšofala a ka no ba a nepile, ka fao re tla ya godimo gomme ra leta matšatši a se makae, goba ra leta diiri di se kae mosong, gomme ra bona.”

²⁴² Letšatši le le latelago, legatong la maru a maso, mo go tla letšatši le tla godimo go no swana le ka fao le bego le dira ka mehla. Noage o ile a lebelela ka ntle. A re, “Hei, ga go na le maru.”

²⁴³ Mothaka wola o tla godimo, a re, “Aha, ke tsebile gore o be o le yo mongwe wa bona. O a bona, le wena o kgorakgora go dikologa mo.”

²⁴⁴ “Go lokile, ntshwarele, mohlomphegi. Ha-ha. Mohlomong ke—ke—ke no, o a tseba, ke no be ke kganyoga, o a tseba. Ka mokgwa woo, bona. Ha-ha-ha.”

²⁴⁵ Eupša, Noage, o ile a ba le kgotlelelo. A re, “Ge e se ya tla lehonno, e tla ba mo gosasa.” Ka baka la eng? Modimo o boletše bjalo.

“A o go boditše seo neng, Noage?”

²⁴⁶ “Lekgolo le masomepedi a mengwaga ya go feta. Ke tllile go fihla bokgole bjo, ka fao ke nno leta mo bjale.” Le bona seo? Ka morago ga lebaka . . .

²⁴⁷ Re hwetša, Modimo o tllile bokgole bjo, o letile Kereke, gape, eupša E tla ba gona. Le seke la tshwenyega. O E tshephišitše.

²⁴⁸ Le letetše tsogo nako ye ka moka. E tee e tla ba gona. Le seke la tshwenyega. Modimo o e tshephišite. E nong go letela ka

kgotlelelo. Le a robala, seo se ka se. . . Le ka no tšea kgoswane ye nnyane pele e direga, eupša le tla tsoga ka nako yeo. O e tshephišitše, le a bona. Kgoswane, ke a bona, seo re se bitšago kgoswane ya lehu, le a tseba. Seo re se bitšago lehu, kgoswane ye nnyane feela, goba go robala ka go Kriste. Ga go selo se se bitšwago go hwa ka go Kriste. Bophelo le lehu ga di phele mmogo. Le a bona? Re no tšea kgoswane, kgoswane yeo bagwera ba rena ba ka se kgoneng go re bitša go tšwa go yona. Ke Yena feela a nnoši a ka kgonago go bitša. “O tla bitša, gomme ke tla Mo arabela,” go boletše Job. Job e sa le a robetše bjale lebaka la mengwaga ye dikete nne. Le seke la tshwenyega. O tla—o tla tsoga. Le seke la tshwenyega. O sa letile.

²⁴⁹ Noage o ile a leta. Letšatši la bone la feta. Pula e se gona. Tšohle di gabotse. E ya go direga.

²⁵⁰ Ke kgona go kwa Mdi. Noage a etla go dikologa gomme a re, “Tate, a o na le nne- . . .?”

“O seke wa bolela ka mokgwa woo.”

²⁵¹ O be a na le kgotlelelo, ka baka la gore a be a na le tumelo. Eye, mohlomphegi. O be a na le bokwala. O be a na le tsebo gore Modimo o a reša. O be a na le boitshwaro. Ga se a ke a no fofa a tlemologile, a re, “Go lokile, ga ke tsebe gore e mabapi le eng. Ke lahlegetšwe ke botsebalegi bjaka ka moka ntle kua.” Aowa, aowa. “Batho ga ba sa ntlhokomela go feta. Ke tla ya ntle kua gomme ke thome godimo, ka boswa gape.” Aowa, aowa. O be a na le kgotlelelo. Modimo o tshephišitše. Modimo o tla e dira. Modimo o tla e dira, ka baka la gore Modimo o boletše bjalo.

²⁵² Gomme ke kgona go bona morwa wa gagwe a etla go dikologa, a re, “Tate, o a tseba. . .” A solliša seatla sa gagwe godimo ga moriri wa gagwe wo motelele wo moputswa, le a tseba. Gomme o be a le makgolo a mengwaga ka botšofadi, le a tseba, a dutše fale. A re, “Ke a tseba o mopatriaka wa kgale. Ke—ke a go rata, tate. A go be go ka se kgonege gore o be o ka no kgona go ba phošong ga nnyane?”

“Oo, aowa. Aowa.”

“Ka baka la eng?”

“Modimo o boletše bjalo!”

²⁵³ “Go lokile, tate, a ke matšatši a a sešelago ge re dutše godimo mo. Re dutše godimo mo ka gare ga ye kgolo ye, ya kgale, ya go omelela areka e dutšego thwi mo. Gomme ka moka e manegilwe, ka gare le ka ntle. Gomme re be mengwaga ye ka moka re aga godimo ga yona. Gomme o be o ema ntle kua gomme o rera, go fihla o e ba hlogo putswa le lefatla. Gomme ke wena yo godimo fa bjale, o leka go bolela selo *se-le-se*. Gomme batho ba a sega, gomme ba beletša ditamati tša go bola le dilo kgahlanong le bokagare bja yona. Lebelela kua seo o se dirago. Ka baka la eng, o a tseba. . .”

“Kgotlelela, morwa.”

“A o na le nnete?”

“E tla na!”

Ngwetši a re, “Tate, o a tseba . . .”

“E tla na!”

254 “Eupša re be mengwaga ye ka moka, re letile. Re be re lokiša. Gomme o re boditše gore e ya go na, beke ya go feta. Gomme re ka mo, gomme mabati ka moka ga wona a tswaletšwe, gomme ke rena ba re sepela go dikologa ka mo, gomme letšatši le sa no gadika thwi fase go swana le ka fao le bego le le ka gona.”

“Eupša e tla na!”

“A o tseba bjang?”

“Modimo o boletše bjalo!”

255 Bjale re ya ka tsela yela, e oketše. Eupša ge o se nayo ka tsela yeo, o seke—o seke wa leka go e oketša. E ka seke ya šoma. E ka seke ya šoma go phodišo. E ka se šome go se sengwe gape. Le a bona? E swanetše go tsenelana le materiale wo o swanago e hlakanago le wona. Seo ke therešo. E swanetše go oketšwa go yona. Kgotlelelo go tshephišo ya Modimo. Eye, mohlomphegi. Noage o ile a le dumela. Gomme o ile a ba le kgotlelelo le Modimo, lekgolo le masomepedi a mengwaga.

256 Moshe o bile le kgotlelelo le Modimo. Eye, mohlomphegi. “Moshe, Ke kwele selo sa batho Baka. Ke bone ditlaišego tša bona. Ke tlile fase go ba lokolla. Ke ya go go romela fase.”

257 Gomme phapano ye nnyane fao gare ga gagwe le Modimo, gomme Modimo a mo laetša letago la Gagwe. A re, “Ke nna yo ke a ya.” Ge a šetše a bone letago la Modimo, le a bona, o bile le tumelo.

A re, “Ke eng seo ka seatleng sa gago, Moshe?”

A re, “Lepara.”

A re, “Le lahlele fase.”

La fetoga noga. A re, “Oo, nna!” A thoma . . .

258 A re, “E tšeele godimo, Moshe. Ge Ke kgona go e fetolela go ba noga, Nka kgona go e fetolela morago gape.”

259 Aa! [Ngwanešu Branham o phapha diatla tša gagwe makga a mararo—Mor.] Amene! Ge Modimo a kgona go mpha bophelo bja tlhago, A ka kgona go mpha Bophelo bja semoya! Ge Modimo o kgonne go mpha tswalo ya pele, A ka kgona go mpha Tswalo ya bobedi! Amene! Ge Modimo a kgona go fodiša wo, ka phodišo Kgethwa, A ka kgona go o tsoša gape go ya letagong la Gagwe, ka letšatši la mafelelo. Seo ke therešo.

260 “Ke kgona go lahlele lepara le fase gomme ka le fetola go ba noga. Nka kgona go e fetolela morago go lepara. E tope ka mosela.”

261 Moshe o ile a fihla fase gomme a e topa. A šewo e bile, lepara. O thoma go oketša tsebo bjale. Le a bona?

“Bothata ke eng ka seatla sa gago, bjale, Moshe?”

“Ga bo gona.”

“Se bee ka lehwapeng.”

262 “Tšohle di gabotse. Go reng ka...” Se šweufetše ka lephera. “Oo Morena, lebelela seatla saka!”

“Se bee morago ka lehwapeng la gago, Moshe.”

263 O le beile morago ka tsela *yeo*, le fetogile go no swana... O ile a no thoma go di oketša ka mokgwa *wo*, ka gona, bona. Eye, mohlomphegi.

264 O ile tlase kua. Gomme phapano ya mathomo... O ile tlase kua. A tla ntle kua gomme a re, “Morena Modimo o rile, ‘Lesa batho Baka ba sepele.’ Farao, ke nyaka gore o tsebe se. Ke tlile bjalo ka moemedi wa Modimo. O swanetše go nkobamela.”

265 Farao a re, “Obamela? A o a tseba gore ke nna mang? Ke nna Farao. Ke obamele wena, lekgoba?”

266 A re, “O tla nkobamela, goba o a senyega. O tla dira setee o nyakago go se dira.” Ka baka la eng? O be a tseba seo a bego a bolela ka sona. O be a na le thoma. O be a le tlase kua. O boletše le Modimo. O be a na le tumelo. O be a tseba mo a bego a le gona.

“O nyaka gore ke go obamele? Etšwa ka mo!”

“Ke tla go laetša.”

“Ntaetše seka.”

O ile a lahlela lepara fase; la fetoga noga.

267 “Ka baka la eng,” a re, “ao ke maleana a go tšhipha a a maselamotse! Etlang mo motsotso. Etlang mo, Jannes, le wena Jamboro, lahlelang mapara a lena fase.” Ba ile ba a lahlela fase, gomme a fetoga noga.

268 A re, “Bjale, wena selo sa go tšhipha, etla tlase mo go nna, Moegepeta, farao wa Egepeta. Gomme o tla tlase mo le a mangwe a maleana a gago a go tšhipha a boradia, a mangwe a mabofora a gago,” o a tseba, go bala monagano. Le tseba seo ke se rago. Ke a tshepha le bala ka sona. “Go bala ga monagano goba se sengwe, le a bona, eye, etla tlase mo le tše dingwe tša tšeo.” A re, “Go lokile, re kgona go dira selo se se swanago le se o se dirago.”

269 Na Moshe e be e le eng? Ga se nke a re, “Oo, Mna. Farao, ke—ke kgopela tshwarelo, mohlomphegi. Ke tla ba lekgoba la gago.” Aowa, mohlomphegi.

270 O ile a ema ka go homola. Amene. Dula thwi fao. Modimo o rile, go no se be le go dikadika ka pelong ya gagwe, “Swara

khutšo ya gago. Ke tla go laetša se sengwe.” Ge o dirile tlwa seo A rilego o se dire, go bonala o ka re se diregile ka phošo; ema o homole, e ba le kgotlelelo.

271 Moshe o rile, “Le a tseba, ge ke bea motheo wola, go bile kgotlelelo ye e beilwego fao, ka fao ke tla no leta go bona seo Modimo a tlogo go se dira.”

272 Fao go be go le dinoga tša kgale, di gagaba go dikologa, di budula, di tswinyana ye nngwe go ye nngwe. Selo sa pele le a tseba, noga ya Moshe e ile ya ya, “Ya metša, ya metša, ya metša,” gomme ya di meletša ka gare ka moka. O bile le kgotlelelo.

Bao ba letelago go Morena, ba tla mpshafatša
maatla a bona,
Ba tla hlatlogela godimo ka diphego bjalo ka
ntšhu.

A seo ke therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Le a bona? Eye.

Ba tla kitima gomme ba ka se lape, ba tla
sepela gomme ba ka se tenwe.

Le a bona, e no leta mo Moreneng. E ba le kgotlelelo. Le a bona? Eye, mohlomphegi.

273 Ka gona Israele e be e ya go ntšhetšwa ntle. Thulano ye kgolo ya tla, gomme Moshe o ile a leta.

274 Ka gona o ile a fihla ka lešokeng. E no ba feela leeto la matšatši a mararo goba a mane. E no ba feela dimaele tše masomenne go tloga fao a tsheletšego kua, thwi go kgobola fao ba tšetšego gape. Eupša, Moshe, ka lešokeng, o letile mengwaga ye maseomenne. Kgotlelelo. [Nngwanešu Branham o a sega—Mor.] Amene. Seo ke therešo. O letile mengwaga ye maseomenne. Oo! Eye, mohlomphegi.

275 Gomme re swanetše go ba le kgotlelelano yo mongwe go yo mongwe, le rena. Le a bona? Nako ye nngwe. . . Re ba le—re ba le go se kgotlelelane kudu mongwe go ba bangwe. Re nagana gore re swanetše go ba bjalo ka Moshe. Moshe o be a na le kgotlelelo le batho. Lebelelang, seo ke sona se ba hlagišeditšego gore ba seke ba ye ka kua. Le a bona? Ge o leka go dira se sengwe. . .

276 Bjalo ka ge, ke lekile go tliša Molaetša wo ka kua mo tabarenekeleng, go bona gore leloko le lengwe le le lengwe la tabarenekele e ba *Se*. Ke mo go thata go dira. Ke lekile go ba le kgotlelelo; ye ke mengwaga ye masometharotharo. Le a bona? Go ba le kgotlelelo. Basadi ba sa no koto meriri ya bona, go le bjalo go no swana. Eupša e no ba le kgotlelelo. Le a bona? E no ba le kgotlelelo. Leta. O swanetše. Ge o se nayo, o seke wa leka go aga godimo ga se *mo* fase. E ba le kgotlelelo.

277 Le bile le nako ye nngwe, ge sehlopha sela sa baganetši se bile le go hloka kgotlelelo mo go kaaka, se ile sa dira Moshe go dira se sengwe sa phošo. Eupša, gape, ge go etla go makgaolakgang, Modimo o ile a babjišwa ke tiro ya bona. O ile a re, “Ikaroganye ka bowena, Moshe. Ke tla bolaya sehlopha ka moka sa bona, gomme ke thome ka boswa.”

278 A itahlela ka boyena ka boemagareng, gomme a re, “Modimo, o seke wa se dira.” Eng? Kgotlelelo bathong bao ba bego ba ngangabetše kgahlanong le yena.

279 Ke a makala ge e ba re be re ka kgona go dira seo? Ge o ka se kgone, o seke wa leka go aga godimo ga se, ka gore ga se—ga se fetoge, le a tseba. Ke ka tsela yeo sa pele se kobegetšego ka go se, gomme ke ka tsela yeo se sengwe le se sengwe sa tšona se swanetšego go kobegela. Ge o sa dire, ga o tle go seemo sela sa lefelo la bodulo la Modimo yo a phelago, ge o se na le kgotlelelo, kgotlelelano, mongwe go yo mongwe. Tšohle di lokile.

280 Bana ba Baheberu ba bile le kgotlelelo. Nnete, ba dirile. Modimo o ile a ba tshephiša, o ba boditše, “Le seke la be la khunamela fase seswantšho se se itšego.” Eupša ba be ba na le kgotlelelo. Ba re, “Modimo wa rena o a kgona. Eupša, le ge go le bjalo, ga re ye go khunamela seswantšho sa gago.” Kgotlelelo, ba tseba se, gore Modimo o tla mo tsoša ka matsatši a mafelelo gape.

281 Bophelo bjo ga bo re selo kudu, ka morago ga tšohle. Le a bona? Modimo o tla bo tsošetša godimo gape matsatšing a mafelelo. Eupša ge go etla go khunameleng seswantšho, re ka seke ra be ra go dira. Bjale, re tla neela Keisara seo e lego sa Keisara, eupša, ge go etla fao Keisara a tsenatsenanago le Modimo, Modimo ke wa pele.

282 “Modimo o rile, ‘Le seke la khunamela seswantšho seo,’ gomme nka se se dire. Modimo wa rena o kgona go re lokolla. Ge A ka se dire, nka seke ka khunamela seswantšho.”

A re, “Gohle go lokile, go na le leuba.”

283 “Go lokile,” a re, “oo, ke a thanka, e tla na kudu bošegong bjo gomme e tla o tima ka moka.” Eupša ga se ya kgona go o dira. Ba sa na le kgotlelelo.

284 Mosong wo o latelago, ge ba be ba tlišwa ntle pele ga dikgorotsheko, fao go be go dutše Nebukadnetsara. O ile a re, “Tšohle di gabotse, bašimane, a le loketše go nkelelwa bjalo ka kgoši ya lena?”

“Ka nnete. Phela go ya go ile, O kgoši.”

“Bjale inamelang seswantšho saka fase.”

“Oo, aowa.”

285 “Go lokile, le ya go swa. Le banna ba bohlale. Le ba ba botse. Le bile thušo ye kgolo go rena. Le bile tšhegofatša

mmušong wa rena. A ga le kgone go kwišiša gore ga ke nyake go dira se? Eupša ke dirile kwalakwatšo mo, gomme e swanetše go dirwa. Ga ke nyake go le lahlela ka kua. Oo, banna, molato ke eng ka lena?”

286 “Ke a tseba seo se kwagala gabotse. Eupša, Modimo wa rena o kgona go re lokolla. Eupša le ge go le bjalo. . . .” Ba be ba na le kgotlelelo.

287 Ba thoma go sepela godimo ga setupu. Yo mongwe a lebelela yo mongwe. “Go lokile. Tšohle di lokile.” Ba na le kgotlelelo. Ba ya legato le tee, Modimo o be a se gona moo. Dikgato tše pedi, O be a se gona moo. Dikgato tše tharo, dikgato tše nna, dikgato tše hlano, ba no tšwela pele ba eya, go le bjalo O be a se gona moo. Gomme a gata thwi go ya ka leubeng la mollo. Ba be ba na le kgotlelelo. Eupša O be a se gona moo. Le a bona? Feela mollo wo monnyane o ba fišitše, go tshuma metlhatlha diatleng tša bona le maoto. Gomme ge a thula botebo bja molete, O be a le moo. Le a bona? Ba be ba na le kgotlelelo.

288 Daniel ka tsela ye e swanago. Daniel o be a na le kgotlelelo. Nnete. O be a sa ye go ineela. Aowa, mohlomphegi. Na o ile a dira eng? O ile a bula wona mafasetere gomme a rapela, le ge go le bjalo. E be e le senyakwa sa Modimo. O be a na le kgotlelelo. O ile a letela go Modimo, a tseba gore Modimo o be a kgona go boloka Lentšu la Gagwe. Ba ile ba mo lahlela ka legolong la ditau, ba re, “Re tla dira gore ditau di go je.”

289 A re, “Seo se lokile.” O be a na le kgotlelelo. Ka baka la eng? “Go lokile, ke letetše nako ye ka moka, go Modimo. Ge e ba ke swanetše go leta e se mekae gape mengwaga ye sekete, ke tla tsoga gape ka letšatši la mafelelo. Ka fao, kgotlelela, leta.”

290 Paulo o be a na le kgotlelelo. Nnete o dirile. Lebelela seo Paulo a bego a swanetše go se dira. Go bolela ka kgotlelelo!

291 Go bjang ka batho ba mapentecost? Ge feela ba na le thomo, “Leta go fihla,” bona, “letang go fihla le tlatšwa ka Maatla.” Lebaka le lekae? Ba be ba se na le potšišo, e tla ba lebaka le le kae? Ba ile ba no ba le karabo, “Letang go fihla.”

292 Ba ile ba ya godimo kua gomme ba re, “Tšohle di gabotse, bašimane, mohlomongwe metsotso ye lesometlhano go tloga bjale Moya wo Mokgethwa o ya go ba godimo ga rena gomme re ya go ba le bodiredi bja rena.” Metsotso ye lesometlhano ya fela, le yo motee. Letšatši le tee la feta, aowa; pedi, tharo, nne, tlhano, tshela, šupa.

293 Ba bangwe ba bona ba ka ba ba ile ba re, “Hei, a ga le nagana gore re šetše re O hweditše?”

“Aowa, aowa, aowa, aowa.” Ke seo. Aowa. Seo ke therešo.

294 “Bokaone le tle ka ntle, bašimane.” Diabolo o rila, “Le—le—le a tseba le šetše le hweditše seo le se nyakago. Eyang pele, thomang bodiredi bja lena.”

²⁹⁵ “Aowa, aowa, aowa. Ga se ra be ra O hwetša, le bjale. Ka baka la gore, O rile, ‘Go tla tla, seo se tlogo go direga ka matšatšing a mafelelo: Ka melomo ye e beberetšago le ka maleme a mangwe Ke tla bolela le batho ba, gomme ye ke Khutšo ye Ke e boletšego,’ bona, Jesaya 28:19.” E rile, “Ye ke—ye ke Yona, le—le tla E hwetša ge . . . Ka baka la eng, re tla tseba ge E etla. Re tla tseba ge E etla. Re tla e tseba, ‘Tshephišo ya Tate.” Fao o letile matšatši a senyane. Gomme ka gona ka letšatši la lesome, “Re be re le fao.” Ba be ba na le kgotlelelo, go leta.

²⁹⁶ Bjale, ge o na le mohuta woo wa kgotlelelo, ka morago ga ge Modimo a go file tshephišo gomme o e bona ka Beibeleng, “Ke yaka,” gona leta. Ka gona, ge o na le mohuta woo wa kgotlelelo, e oketše go tumelo ya gago. Gomme o bone ka fao o fihlago godimo bjale? O fihla tsela godimo *mo* bjale. Tšohle di gabotse. Letsogo la tloloko le fihla tsela go dikologa, le lona, a ga le dire? Tšohle di gabotse. Tšohle di gabotse. Oketša se go tumelo ya gago.

²⁹⁷ Ka mehla o Mmee pele ga gago, o gopola, ke Yena yo a tshephišitšego. E be e se nna, yo a tshephišitšego. E be e se modiša, yo a tshephišitšego, goba Ngwanešu Neville. E be e se modiredi yo mongwe, a tshephišitšego. E be e se moprista goba mopapa. E be e se monna wa lefase. E be e le Modimo yo a dirilego tshephišo, gomme Modimo o a kgona go boloka se sengwe le se sengwe A se tshephišitšego. Tšohle di gabotse. Ge o na le mohuta woo wa tumelo, go tseba gore Modimo o e tshephišitše! O re, “Ngwanešu Branham, ke a babja. Ke nyaka phodišo kudu gampe.” E amogele. Ke mpho go wena, eye, mohlomphegi, ge o ka kgona go dumela. “Go lokile,” o re, “ke a dumela.” Gona bo lebale. Seo ke moka. Bo fedile. Le a bona?

²⁹⁸ Eba le kgotlelelo, ge o na le kgotlelelo. Ge o se nayo, o šilagana go tšwa mo Moagong wo, bona. E tla thula ka moka ga wona fase, selo seo setee. O swanetše go ba le yeo. O seke wa e oketša, ka gore, e tla pšhatlaganya moago wa gago ge o se na le kgotlelelo, ge o se na le bokwala go oketša go tumelo ya gago yeo o rego o nayo. Gomme ge o se na le tumelo le ye nnyane, gomme wa leka go bea bokwala godimo ga yona, bo tla robaganyetša tumelo ya gago fase. Le a bona? Le re, “Go lokile, bjale, leta motsotso. Mohlomongwe se ka moka ke phošo, go le bjalo. Mohlomongwe Modimo ga se Modimo. Mohlomongwe ga go na le Modimo.” Bona, e tla robaganya selo thwi ka bobedi. Le a bona?

²⁹⁹ Eupša ge o na le tumelo ya mmakgonthe, gona bea bokwala bja mmakgonthe go yona, le tsebo ya mmakgonthe, le boitshwaro bja mmakgonthe, le kgotlelelo ya mmakgonthe. O a bona? O sepela thwi godimo ga mothaladi. Tšohle di gabotse.

³⁰⁰ Sa bohloano, oketšaka bomodimo. Oo, nna! Bomodimo bo oketšwe. Na bomodimo bo ra go reng? Ke lebeletše ka go tše

nne goba tše tlhano dipukuntšu gomme ga se nke ke hwetša le gore le ra go reng. Mafelelong, ke be ke le tlase go Ngwanešu Jeffery kua, re le hweditše ka go—ka go pukuntšu. *Bomodimo* bo ra gore “go swana le Modimo.” Oo, nna! Ka morago ga ge o bile le tumelo, bokwala, tsebo, boitshwaro, kgotlelelo, ka gona e ba bjalo ka Modimo. Wee!

³⁰¹ O re, “Nka se kgone go dira seo, Ngwanešu Branham.” Oo, eye, o ka kgona.

³⁰² A nke ke no le balela Mangwalo a se makae mo, motsotso feela. Mateo 5:48. Re tla tšea le letee le gomme re bone gore le kwala bjang, Mateo 5:48, gomme re bone ge e ba le swanelwa ke go ba bjalo ka Modimo. Le a tseba Beibele e re, “Lena le medimo.” Jesu o boletše bjalo. Ka baka la eng? Ka moka bokwala, ka moka dilo tše di lego ka go Modimo, di ka go lena. Mateo 5:48, “Ebang. . .” Jesu a bolela, ka polelong ya tšhegofatšo.

*Ka fao e bang ba bo-lo-ka-tla-lo, (Ke eng seo?)
bolokatlalo, bjalo ka ge Tataweno. . .ka legodimong e
le yo bolokatlalo.*

³⁰³ Le na le tsela godimo *fa* bjale, pele ga ge le kgopelwa go dira seo. Ka moka dilo tše di swanetše di okeletšwe pele. Ka gona ge le fihla godimo *fa*, O a le kgopela bjale go ba ba bolokatlalo, bomodimo, barwa le barwedi ba Modimo. Seo ke therešo. Ke dilo tše kae nka kgonago go di bolela go bapela le mothalo woo!

³⁰⁴ A re phetleng go Baefeso 4, gomme re hwetšeng ka mo seo, ka Pukung ya Baefeso, e bolela ka selo se, le yona, ka fao re swanetšego—ka fao re swanetšego go dira. Baefeso, ya 4 tema, gomme thoma ka ya 12 temana. Baefeso 4, gomme thoma ka ya 12 temana. Tšohle di gabotse. A re thomeng godimo *fa* go ya 11 temana.

*Gomme o file ba bangwe, baapostola; gomme ba
bangwe, baporofeta; . . .*

³⁰⁵ Le elelwa bošego bja go feta? O seke wa be wa leka go tšea ofisi ya monna yo mongwe. Le a bona?

*. . .gomme ba bangwe, baebangedi; gomme ba
bangwe, badiša. . .gomme ba bangwe baruti;*

³⁰⁶ “Go phethagatša Modimo”? A e balega ka mokgwa woo? [Phuthego e re, “Aowa.”—Mor.] Go phethagatša eng? [“Bakgethwa.”] Bakgethwa ke bo mang? Bao ba hlwekišitšwego. Amene. Bao ba thomilego fase *fa*.

*. . .go phethagatša bakgethwa, go ba lokišetša
modiro wa bodiredi (bodiredi bja Jesu Kriste), go agiša
mmele wa Kriste (go agiša, go O agela godimo, go
agiša): go fihla. . .*

*Go fihla rena ka moka re fihlelela botee bja tumelo,
le. . .tsebo ya Morwa wa Modimo, le bonna bjo bo
phethagetšego, le go netefatšong, (oo, nna), selekanong
sa seemo se se tletšego sa Kriste:*

307 “Bolokatlalo,” tšea bomodimo. Le swanetše go oketša go tumelo ya lena, bomodimo. Bona, le thomile go tloga fase *fa*, ka bokwala. Ka gona le ya go tsebo. Ka gona le ya go boitshwaro. Ka gona le ya go kgotlelelo. Bjale le go bomodimo. Bomodimo! Oo, nna! Nako ya rena e a tloga. A re boneng. Eupša le tseba se bomodimo bo bego bo se era. Le opetše kopelo ye:

Go swana le Jesu, go swana le Jesu,
Lefaseng ke hlologela go swana le Yena;
Ka moka go putla leeto la bophelo go tloga
lefaseng go ya Letagong
Ke kgopela fela go swana le Yena.

308 Seo ke bomodimo. Ge A be a phasolwa ka lehlakoring le lengwe la sefahlego, O ile a retolla le lengwe. Ge A be a boledišwa makgwakgwa, ga se A ke a bolela. Ga se nke a ipušetša morago. Le a bona? Semodimo, ka mehla a lebeletše selo se tee, “Ka mehla ke dira seo se kgahlago Tate.” Le a bona? Eye, mohlomphegi. Ka mehla. Seo ke bomodimo. Le a bona?

309 Ka morago ga ge o dirile go tla go tšwa *fa*, go ya *fa*, go ya *fa*, go ya *fa*, go ya *fa*, go ya *fa*, bjale o tla ka go seemo se se tletšego bjale sa morwa wa Modimo. Eupša o swanetše go ba le *se*, le ka moka *se*, gomme o ka se kgone le ge e ka ba go thoma go fihla o hwetša *se*.

310 Bjale gopola nonyana ye ntsho e na le mafofa a phikoko. O seke wa e lebala. Le a bona? O seke wa leka go e oketša go fihla ge gabotse o tswetšwe gape. Ka baka la gore, o, e ka seke ya šoma, gomme o—o ka se kgone go e dira gore e šome. E tla tla go *se*, goba go *se fa*, e tla šwalalana mo gongwe.

311 Eupša ge o fihla fase *fa*, la mmanete la go tswalwa gape leeba, gona ga o oketše selo. Le oketša go wena, bona, le tla godimo, tšohle gabotse, di tla phethagalong bjale. Tšohle di gabotse.

312 Ka gona, sa boselela, a re oketše, Beibele e rile mo, oketša lerato la boena...go loka ga boena. Bjale, yeo ke e tee e lokilego, thwi mo, ya boselela, šupa. Tšohle di lokile. O oketša ka go loka ga boena. Tšohle di lokile. Ge re fihla go yeo, go loka ga boena, o ipea ka bowena ka lefelong la gagwe, ka taba yeo. Bjale o re . . .

313 “Ngwanešu waka o dirile sebe kgahlanong le nna,” go rialo Petro. “A nka mo lebalela,” a re, “makga a šupa ka letšatši?”

Yena a re, “Ga masomešupa a atišwa ga šupa.” Le a bona?

314 Lerato la boena. Bjale, le a bona, ge ngwanešu ka moka a tšwele peakanyong, o seke wa mo felela pelo. Le a bona? Aowa. Le a bona? E ba yo a lokilego go yena. Eya, le ge go le bjalo.

315 Yo mongwe o rile, e sego kgale go fetile, a re, “A o ka dumela bjang dilo tše ka tsela ye o dirago, gomme wa fela o sa

ya Assemblies of God, le Oneness, ka moka bohle?” Ka gona, bea, bona, lerato la boena. Le a bona? Le a bona? O holofela, letšatši le lengwe, bona; kgotlelelo le yena, bona; boitshwaro, go kgotlelelana le yena; tsebo, go kwišiša se a se dumelago, elelwa, e ka pelong ya gago, ke se e lego sona; bokwala, ka go wena, go le dira gore le ye ka ntle le go loka, boleta, go yena; o na le tumelo gore letšatši le lengwe Modimo o tla mo tliša ka gare. Le a bona?

³¹⁶ Lerato la boena, selo sa bošupa. Tee, pedi, tharo, nne, tlhano, tshela, šupa. [Ngwanešu Branham o rotla letlapeng makga a šupa—Mor.] Bona, selo sa bošupa. Ka gona, bjale, o a tla.

³¹⁷ Selo se se latelago, gona, oketša go rata, e lego lerato. Seo ke leswika la seapešo. Le lengwe la matsatši a, ka kerekeng. . .

³¹⁸ Bjale, ka kgopelo, go tsebege mo theiping, le kae kapa kae gape, ga ke rute se bjalo ka thuto, se ke yago go se bolela bjale. Eupša ke no nyaka go le laetša seo, ka thušo ya Modimo, se lego sona ka nnete, gore, Beibele ya mathomo yeo Modimo a kilego a e ngwala e be e le Zodiac ka lefaufaug. E thoma ka kgarebe. E felella ka Leo tau. Gomme ge ke fihla ka go lela la Boselela le la Bošupa Lehuto, le tla hwetša gabotse, ge Lehuto le be le bulwa, seka sa Zodiac sa lefelo leo e be e le khentsha, hlapi ya go putlagannywa. Gomme le ke lebaka la khentsha le re phelago ka go lona bjale, le utolotšwe. Gomme selo se se latelago Lehuto le ile la kgaoga, Le ile la utolla Leo tau, Gotla la bobedi ga Kriste. O tlile, la pele, go kgarebe; O atla, la go latela, Leo tau. Ke tla tliša se go. . .

³¹⁹ Bjale, ga se ka tsebe ge e ba ke ya go hwetša sebaka mosong wo. Ke ya go dira bokaone bjo ke bo kgonago, go le laetša gore magato a a ka gare ga phiramiti, feela tlwa, Beibele ya bobedi ye Modimo a e ngwadilego. Enoch o di ngwadile, gomme a di bea ka gare ga phiramiti.

³²⁰ Gomme ya boraro, Modimo ka mehla o phethagatšwa ka borarong, ka gona O itirile ka Boyena Lentšu la Gagwe.

³²¹ Mo, bjale, elelwang, ka gare ga phiramiti. . . ke a thanka bontšhi lena masole le dilo le be le le ka Egepta. Phiramiti ga e na le seapešo godimo ga yona. Ga se ya ke ya ba. Le—le leswika la Kuku ya Sekoune, le se sengwe le se sengwe gape ba nago natšo, eupša le ge go le bjalo. . .

³²² Ge o na le kgapetla ya dollara ka potleng ya gago, lebelela godimo ga kgapetla ya dollara, gomme o tla hwetša gore, ka kua lehlakoring la letsogo la go ja, e na le ntšhu le folaga ya Amerika. Gomme e re, setswalelo “sa United States.” Ka lehlakoring le lengwe, e na le phiramiti, le leswika le legolo la seapešo le leihlo la monna. E re ka mo lehlakoring le, “Setswalelo se segolo.” Go lokile, ge se e le setšhaba se segolo,

ke ka baka la eng ge setswalelo se segolo se e sa be setswalelo sa sona sa setšhaba? Modimo o ba dira gore ba pake, go sa kgathalege mo ba yago.

³²³ Ke be ke bolela le ngaka nako ye nngwe, gomme o be a no nkgogoiša godimo ga malahle, ka phodišo ye Kgethwa. Ke be ke eme seterateng. A re, “Mna. Branham, o no gakantšha batho.” A re, “Ga go na le phodišo, ge e se feela ka dihlare.”

³²⁴ Ke ile ka direga gore ke retologe go dikologa, ka lebelela leswao la gagwe godimo ga koloi, o be a na le noga godimo ga kota. Ka re, “Bokaone o tšee leswao leo go tloga koloing ya gago, gona, ka baka la gore leswao la gago mong le paka gore Modimo ke mofodiši.”

³²⁵ Ngaka ya nnete e dumela seo. Ke bona bo magogorwana. Eye, mohlomphegi. Noga godimo ga kota! Moshe o phagamišitše noga godimo ga kota. A re, “Ke Nna Morena yo a fodišago malwetši a lena ka moka.” Gomme ba ile ba lebelela go noga yeo, sebakeng sa phodiša ye Kgethwa. Gomme le ge go le bjalo ba paka kgahlanong le yona; eupša seka sa bona beng se paka kgahlanong le bona. Wee!

³²⁶ Mo, setšhaba sa rena, se bolela dilo tše ba lego tšona, gomme ba dira metlae ka dilo tše, gomme tšhelete ya bona beng, tšhelete ya bona, e paka gore setswalelo sa legohle ka moka ke Modimo. Le bona leihlo lela le le emego godimo ka godimo ga seo, godimo ga papetlana yeo ya dollara? Ke setswalelo se segolo.

³²⁷ Ga se sa ke sa bewa godimo ga sehlowa sa phiramiti. Ga se ba ke ba kgona go kwišiša gore ka baka la eng. Leswika la seapešo le gannwe, Hlogo, Kriste. Eupša Le tla tla, letšatši le lengwe.

³²⁸ Bjale, ge o aga, bokwala . . . Go aga segopotšo se, go aga seemo se, bona, o thoma go tloga ka leswika la motheo; tumelo, bokwala, tsebo, boitshwaro, kgotlelelo, bomodimo, lerato la boena. Bjale e dira eng? Ka gona ba emetše Leswikahlogo, e lego lerato, ka gore Modimo ke lerato. Gomme O a laola, gomme Ke maatla a se sengwe le se sengwe sa dilo tše. Seo ke therešo. Eye, mohlomphegi.

³²⁹ Thwi ka *mo*, thwi ka *mo*, le a bona ke na le, mo magareng, ka moka mešomo ye ka mo, gomme mo maphotho a mannyane a a atla. Seo ke eng? Moya wo Mokgethwa o tla fase, ka Kriste, bona. Moya wo Mokgethwa! Moya wo Mokgethwa o ka godimo ga tše ka moka, o tlemaganya tše mmogo, go aga (eng?) Kereke ye e phethagetšego, gore Leswikaseapešo le E apeše.

³³⁰ Ke eng se se dirilwego gape? E bonagaditšwe go kgabola Mabaka a Diphuthego tše Šupa, le batseta ba šupa ba Phuthego.

³³¹ E thomile morago *mo*. Phuthego e thomilwe kae la mathomo? Phuthego ya pentecost e hweditšwe kae la mathomo? Ke Mokgethwa Paulo, ka Efeso, naledi ya Lebaka la Phuthego ya Efeso, Efeso.

332 Lebaka la Phuthego ya bobedi ke Smyrina. “Bokwala.” Irenaeus, monna yo mogolo yo a go swarele godimo Ebangedi ya Paulo.

333 Lebaka la Phuthego le le latelago e bile Pergamo, e bego e le Martin. Martin e be e le monna yo mogolo yo a go dula. Paulo, Irenaeus, Martin.

334 Ka gona ka Thyatira go tla Columba. Le a elelwa? A še, e thadilwe ntle thwi *mo*. Columba. Ka morago ga Columba... Lebaka la Leswiswi le tla ka mo.

335 Ka morago go tla Sarde, yeo e rago *lehu*. Luther. Halleluya! Eng ka morago? Go tla eng ye e latelago ka morago ga Sarde, Luther?

336 Ka morago go tla Philadelphia. “Bomodimo.” Wesley, bokgethwa! “Moloki o phela ka tumelo,” go boletše Luther. Tlhwekišo ka Wesley.

337 Ka morago go tla ka gare lerato la boena, ka Laodiatše. Gomme re dumela Molaetša wo mogolo wa go tšwelela la bobedi ga Eliya, ka letšatšing la mafelelo, o tla swiela naga.

338 Ke wena mo, Mabaka a Diphuthego tše Šupa, dikgato tše šupa. Modimo a aga Kereke ya Gagwe, go swana le motho yo motee ka go motho ka botee, go ya ka Yenamong. Letago, Maatla a Modimo, a tla fase ka *se*, a E tlamaganya mmogo. Ka fao, batho ba Pentecost ba ba lahlelago Maluther ntle, ba lahlela Mawesele ntle le dilo, ga ba tsebe se ba bolelago ka sona. Le a bona, ba phetše mo karolong *ye* ya tempele. Ke tsela ye, ba bangwe ba batho ba kgona go tla godimo bogodimo bjoo gomme ba wela ntle. Eupša go na le karolo ya mmakgonthe ya seo, e tšwela pele e dira moago woo go tla godimo. “Ke tla bušetša,” go rialo Morena.

339 Le elelwa *Sehlare Monyalwa*? Le elelwa thero ka *Sehlare Monyalwa*? Di Se jetše fase, eupša O ile a se thenela. Di be di na le makala a kereke ya leina; O ile a a thenela go tloga. Ba tšweletša kereke ye nngwe gape, makala a kereke ya leina; O ile a a thenela. Eupša pelo ya Mohlare woo e ile ya tšwelela e gola. “Gomme nakong ya manthapama go tla ba Seetša.” Le a bona? Ke ge Kriste a etla, Moya wo Mokgethwa. Jesu o tla fase gomme o ipea ka Boyena ka Hlogong ya Phuthego nako yeo, gomme O tla tsoša Phuthego ye, e lego Mmele wa Gagwe Mong. Ka *mola* go na le Mmele.

340 Gomme ka tsela ye Modimo a re letetšego bjalo ka motho ka motho go gola, ke tsela ye A tlešitšego Phuthego ya Gagwe ka gare go gola. Lebaka le lengwe le le lengwe la Phuthego, Le tla go ba Phuthego ye kgolo. Le a bona?

341 Mathaka *a* a be a sa nyake se mathaka *a* a lego sona. Ye e be e sa nyake go ba se *ye e* lego sona. Le a bona? Eupša O tlišitše Phuthego ya Gagwe godimo ka tsela ye e swanago. O tlišitše ya

Gagwe—ya Gagwe Phuthego godimo ka tsela ye e swanago ka mo A tlišago motho wa Gagwe godimo ka gona. Ka gona Petro mo o re, sa pele, dilo tše di šupago: tumelo, bokwala, (bona, go tla godimo), tsebo, boitshwaro, kgotlelelo, bomodimo, lerato la boena, oketša botho bja boena, gomme ka gona lerato la Modimo. Moya wo Mokgethwa, Kriste ka bomotho bja Moya wo Mokgethwa, bo tla godimo ga gago, ka kolobetšo ya therešo ya Moya wo Mokgethwa, gomme o na le ka moka mabokwala a a tswaleletšwe ka gare ga gago. Ka gona, Modimo o phela ka gare ga Tabaranekele, ye e bitšwago Moago, Tabaranekele ye e phelago e lego lefelo la bodulo la Modimo wa go phela.

³⁴² Ge monna a na le mohuta wo wa dilo, gona Moya wo Mokgethwa o tla godimo ga gagwe. Ga go kgathalege, o ka no bolela ka maleme, o ka no ekiša ye nngwe le ye nngwe mpho yeo Modimo a nago le yona. O ka no dira seo. Eupša go fihla ge mabokwala a *mo* a tsena ka go wena, o sa le kgole le wa nnete, motheo wa therešo wa tumelo. Eupša ge mabokwala a a gola ka gare, gomme o okeditše seo go sela, gona o segopotšo sa go phela. Ke wena wa go phela, wa go sepela modingwana.

³⁴³ Eupša, le a tseba, ba—ba bahetene, ba ikatlatatša pele ga modingwana, modimo wa go inaganelwa. Gomme ka tsela ya mainaganelo ba dumela gore modimo yoo wa go inaganelwa o a ba fetola. Seo ke bohetene. Seo ke Boroma. Ba khunama pele ga mehuta ka moka ya bakgethwa le se sengwe le se sengwe gape. Gomme ba na le Mokgethwa Cecelia, modimo wa ntlo, le dilo tše ntšhi tša go fapana go swana le tšeo. Ba khunamela seo, gomme gabotse ba dumela seo ka tsela ya mainaganelo. Seo ke—seo ke go swantšha mo go lego gona, ga Modimo wa therešo yo a phelago.

³⁴⁴ Eupša ge rena re, e sego ka tsela ya mainaganelo, eupša re ikala ka borena pele ga Modimo yo a phelago, bokwala bjo bo phelago, tsebo ye e phelago, kgotlelelo ye e phelago, bomodimo bjo bo phelago, Maatla a a phelago go tšwa go Modimo yo a phelago, go dira monna yo a phelago goba seswantšho se se phelago sa seemo sa Modimo. A na o dira eng? Dilo tše di swanago tše Jesu a di dirilego; o sepela ka tsela ye e swanago A e sepetšego, o dira dilo tše di swanago A di dirilego. Ka baka la gore, ga se selo sa mainaganelo. Go na le nnete ye e netefatšago.

³⁴⁵ Le bona seo ke se rago? Le bona ka fao mabokwala a, materiale a a go aga, a swantšhwago le batseta ba Phuthego, le mabaka a Phuthego? Bjale, le lengwe la matšatši a, re ya go tšea le lengwe le le lengwe la mantšu a, gomme ra ithuta wona, gomme ra laetša gore le a le hlatsela. Ka moka le ya mmogo. Therešo. Le a bona? Oo, nna! Seo se tletše dimaka bjang, bona, go bona seo le se—seo le se dirago.

³⁴⁶ Bjale, wo ke Ngwako wo Modimo a dulago ka go wona; e sego moago wo o nago le tleloko ye kgolo ka godimo ga wona,

le ntlha ya mafekefeke. Le a bona? “Eupša Mmele ke se O Ntokišeditšego sona,” Mmele wo Modimo a ka kgonago go dula ka go wona, Modimo a sepele ka go wona, Modimo a kgonago go bona ka go wona, Modimo a kgonago go bolela ka go wona, Modimo a kgonago go šoma ka go wona. Amene! Sedirišwa se se phelago sa Modimo, Modimo a sepela ka maoto a mabedi, ka go wena. Letago! “Dikgato tša moloki di hlahlwa ke Modimo,” Modimo a sepela a le ka go wena. “Ka gore le diepistola tše di ngwadilwego, di balwago ke batho ka moka.” Gomme ge Bophelo bjo bo lego ka go Kriste bo le ka go lena, le tla rwala Bophelo bjo Kriste a bego a bo rwele.

³⁴⁷ Go swana le ge ke fela ke bolela. Tšea seela go tšwa go mohlare wa moperekisi, gomme ge o ka kgona go se romela, ka go se tšhela, ka go mohlare wa moapola, mohlare wa moapola o tla enywa diperekisi. Therešo. Ka nnete o tla dira. Go sa kgathalege gore makala a bonala bjang, o na le seela sa mohlare wa moapola ka go wona, bona, goba e ka ba ofe goba o fe mohlare. Le a bona? Tšeela bophelo bja wona ka ntle ga mohlare wa moapola, bo ntšhetše ka moka ka ntle, gomme o fe se—se tšhelelo ya seela, gomme ntšha go tšwa go mohlare wa moperekisi go iša ka go mohlare wa moapola. Na go direga eng? O ka seke wa hlwa o enywa diperekisi gape. Le a bona? Aowa, mohlomphegi. O ka seke. Ge bophelo bja mohlare wa moperekisi bo etla ka go mohlare wa maopola, ke ra gore, o ka se sa enywa diapola gape. O tla enywa diperekisi, le a bona, le a bona, ka baka la gore o na le bophelo ka go wona.

³⁴⁸ Go lokile, o tšea rena, ga se selo seo eupša leraka la nageng, hlogo ya lehuto, bona, gomme ga go selo sa rena, ka gore ka moka re hwile ka sebeng le dikarogang. Ka moka re ka mohuteng wo wa leemo. Gomme ka gona rena, ka borena, re kgona go ikala, ra neela ka borena, go fihla ge Modimo a tšea tšhupu ya Gagwe ya tšhelo, Leina la Jesu Kriste, ka gore, “Ga go na le le lengwe Leina ka tlase ga Legodimo leo manna a ka kgonago go phološwa ka lona,” gomme a romela Bophelo bja Kriste ka go rena. Ka gona re nale mohuta *wo* wa tumelo, tumelo yeo Kriste a bego a na le yona. Gomme tumelo ya Kriste e be e se ya thewa godimo ga Bafarasei bao, goba Basadutsei, goba ka dipitšeng tša bona, diketlele, le dipane, le diaparo tša bona. E be e theilwe godimo ga Lentšu la Modimo, amene, ga kudu, go fihla Kriste a bile Lentšu, Lentšu la dirwa nama. Gomme ka gona ge re ka kgona go tšhelwa kudu ka Maatla a Gagwe, gore re hwe go kgopolo ya rena beng, gomme tumelo ya rena ya ba tumelo ya mmakgonthe, halleluya, gona Bophelo bja Kriste bo tšhetšwe ka go rena. Re ba dibopiwe tše di phelago tša Modimo, lefelo la bodulo fao Moya wo Mokgethwa o kgonago go romela mahlasedi a ditšhegofatšo tša Gagwe fase go kgabola fao, gomme re ka seemo sa Kriste.

349 Jesu o rile, “A ga go a ngwalwa? Le a Nkahlola, ge ke re, ‘Nna Ke Morwa wa Modimo.’ A ga go a ngwalwa, gore, ‘Lena le badimo.’ A molao wa lena ga o bolele seo?” Bjalo ka Moshe, bjalo ka Eliya, bjalo ka baporofeta bao ba ba phetšego kgauswi kudu le Modimo, go fihla ge Modimo a no ithomela ka Boyena thwi ka go bona. Gomme ba be ba bolela, e sego ka bobona, eupša Modimo. “Le se nagane gore le ya go reng, ka baka la gore ga se lena le bolelago. Ke Tate yo a dulago ka go lena; O dira polelo.” Mantšu a Gagwe ga se a gagwe mong, ka gore, bophelo bja gagwe, o hwile.

350 Ge o ehwa, o ntšhetša madi ka ntle ga monna, gomme wa mo manega. Bothata bja gona ke gore, bontšhi bja bona ga se ba ke ba manegwa. O ntšhetša madi ka ntle ga monna, o sepetše. Gomme selo se le tee se o se dirago ke go bea madi a mangwe morago ka go yena; o ya go phela gape. O ntšheditše madi a gagwe ntle.

351 Gomme bjale re beile Madi a Jesu Kriste ka gare, bona, gomme ao a tliša tumelo ya Jesu Kriste, bokwala bja Jesu Kriste, tsebo ya Jesu Kriste, boitshwaro bja Jesu Kriste, kgotlelelo ya Jesu Kriste, bomodimo bja Jesu Kriste, lerato la boena la Jesu Kriste, le lerato la Modimo, e lego Jesu Kriste. Yena ke Hlogo gomme o a go laola. Gomme maoto a gago ke motheo, tumelo. Amene! A laolwa ke Hlogo, a tšea. . . ? . . . Ke wena fao. Go na le monna yo a phethagetšego wa Modimo, ge a na le mabokwal a a.

352 Ka gona, Modimo, o swantšha Phuthego ya Gagwe bjalo ka Monyalwa, mosadi. Modimo o swantšha Phuthego ya Gagwe bjalo ka Monyalwa. Gomme ka tsela ye A tlišago motho ka motho go ba morwa wa Gagwe, go ya ka Monyalweng woo, Yena gape o tlišitše Monyalwa go kgabola mabaka a, [Ngwanešu Branham o rotla godimo ga letlapa la tšhoko makga a šupa—Mor.] go fihla A tliša ye tee ye ya go felela Phuthego ka go *se*.

353 Moato a ka a a sepela. Ka baka la eng? Ka baka la gore hlogo ya ka e bolela bjalo. Bjale, le ka se kgone go sepela bjalo ka seatla saka, ka baka la gore ke maoto a ka. Luther a ka se kgone go dira dilo tše re di dirilego, le Mamethodist ba ka sekgone, ka baka la gore ba be ba le se sengwe gape. Le a bona? Maoto a a sepela ka baka la gore hlogo e bolela bjalo. Gomme hlogo ga se ya ke ya re, “Bjale, maoto, le ba seatla. Tsebe, o ba mahlo.” Le a bona?

354 Eupša, lebakeng le lengwe le le lengwe, Modimo o beile dilo tše ka Phuthegong ya Gagwe, gomme a e swantšha ka go laetša gore motho ka motho o na le tše, o na le dikhwalithi tše. Gomme *Ye*, e le ge e šetše e feletše, ke Phuthego ya Modimo ye e yago Tlhatlogong. Gomme *se* sephedi, se feletše, ke mohlanka wa Modimo, ka gare ga Phuthego ya Modimo, yo a yago ka Tlhatlogong. Letago! Le bona se ke se rago? Ke lena bao. Go na le selo se se tletšego.

³⁵⁵ *Mo* go tla monna, Paulo, a bea motheo. Irenaeus a thoma go tšhela se godimo ga wona. Yo a latelago o tšhetše se. Yo a latelago o tšhetše se. Yo a latelago seo, le seo, le seo, gomme godimo tlase go fihla e etla go lebaka la mafelelo. Eupša seo ke eng? Ke Moya wo o swanago.

³⁵⁶ Wo o swanago moya wo o dulago ka go nna, o re, “Diatla, fihlelela ka morago ga molato wola.” Wo o swanago moya o re, “Maoto, dirang kgato.” Le bona se ke se rago?

³⁵⁷ Ka gona, seemo sohle sa bowena se bušwa le go laolwa ke dilo tše, eupša se ka se kgone go laolwa ka go felela go fihla se swara dikhwalithi tše ka go felela.

³⁵⁸ A le kile la kwa se? Bjale a nke ke le botše se. Gomme swara ka nnete. . . Beang se go tsebe ya gago ye e theeditšego. Le a bona? Ketane e tiile kudu go makopanyo a yona ao a fokolago kudu. Seo ke therešo. Ga se ya tia kudu go feta makopanyo a yona a a fokolago.

³⁵⁹ Ga go kgathalege gore tše di agilwe godimo ka go tia bjang, ye e agilwe godimo; ge e na le makopanyo a go fokola, ke fao e thubegago ntshe. Gomme ga ya tia go feta makopanyo ao a go fokola. [Ngwanešu Branham o šupa go sengwalwa sa gagwe sa letlapeng la tšhoko—Mor.] Bjale ge o na le, wena o re o na se, se, se, ga o na le se, ke fao o thubegago. Ge o na le se, gomme o se na le seo, o tla thubega thwi fao. O na le se, gomme ga o na le seo, e tla thubega. Se, ga o na le se, e tla thubega. Se, gomme ga o na le se, e tla thubega. Le a bona? Gomme ge o se na le. . . O ka se kgone go ba le se ntle le go ba le se.

³⁶⁰ Ka fao ge o gafela bowena bja go felela, gona Moya wo Mokgethwa o no tšhologa ka wena, ka go mabokwala a, ka gona ke wena tabaranekele ya go phela. Ka gona batho ba lebelela ka ntle gomme ba re, “Yo ke monna yo a tletšego ka bokwala, tsebo (o dumela Lentšu), boitshwaro, kgotlelelo, bomodimo, lerato la boena, o tletše lerato la Moya wo Mokgethwa. Bona, a šole, o sepela go dikologa.” Na ke eng seo? Seemo seo ba go se dumele ba kgonago go se lebelela gomme ba re, “Mokriste šole. Šole monna, goba mosadi, yo a tsebago se ba bofelago ka sona. Ga se la ke la bona wa bothobotho, yo bosebose, wa bomodimodimo motho.” O tswaleletšwe. Setswalelo se bontšha mahlakori ka moka. Ge e ba o a ya goba o atla, o bona setswalelo go no swana. Ke wena yoo. Le a bona? Ge monna goba mosadi a na le se, gona Leswika seapešo le tla fase gomme le ba tswallela ka Mmušong wa Modimo, e lego Moya wo Mokgethwa.

³⁶¹ Ka gona Lentšu, le tla go tšwa *Mo*, le iponagatšha ka Bolona ka se sengwe le se sengwe sa diphedi tše, bona, gomme le dira Sephedi se se feletšego sa Tabaranekele ya Modimo yo a phelago, wo o sepelago, o phelago mohlala wa Bokriste. Seo Kriste a bego a le sona, batho ba ke sona, ka baka la gore

Bophelo bja Gagwe bo ka mo. Ba ka go Kriste. Gomme bophelo bja bona bo hwile gomme bo utilwe ka go Kriste, ka Modimo, gomme bo tswaleletšwe ka fao ke Moya wo Mokgethwa. Ba Pele Bokurithe 12. Seo ke therešo. Le a bona? O itshema yo a hwilego ka bowena, ka gona o tswetšwe ka tumelo. Ka gona bokwala le tše dingwe tše dilo di oketšwa go wena go fihla ge o e ba sa go phethagala, sa go phela seswantšho sa Modimo. A go a makatša? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

³⁶² Gomme ka gona Modimo, ka seo, o tlišitše Mabaka a Šupago a Phuthego, go laetša magato a šupa ao A a tlišitšego, go agela motho ka motho wa Gagwe ka go seswantšho sa Gagwe, O agile Phuthego ya go felela ka seswantšho sa Gagwe. Gomme ka tsogo, Mmele wo wa go felela o tla tsogela godimo go phela le Yena go ya ka go sa felego, ka baka la gore ke Monyalwa. Le a bona? Ka fao seo se ripa ka go lebaka le lengwe le le lengwe, lebaka le lengwe le le lengwe le le tlogo.

³⁶³ Gomme go na le ka go fetišiša mo go nyakegago, elelwang. Elelwang se Paulo a se bolelago ka mo go Baheberu 11? A ke no le balela se sengwe pele re tswalela mo, motsotso o tee feela. Gomme ka gona le tla. . . Ka mokgwa wo mongwe e go dira gore o ikwele ka mokgwa wa go se tlwaelege ge ke. . . ka mehla, ge ke bala ye. Ke ya go hwetša Baheberu 11, gomme ke ya go thoma go 32 temana.

Go feta moo, nka oketša ka bolela eng? gobane nka palelwa ke nako go le botša ka Gedeon, . . . ka tša Baraka, le . . . Samson, le . . . Jaftha; . . . David . . . le Samuel, . . . le tša baporofeta:

Bao ka tumelo ba fentšego mebušo, ba dira tša go loka, ba amogela tshephišo, ba thiba melomo ya ditau,

Ba tima bogale bja mollo, ba efoga bogale bja tšhoša, gomme go tšwa bofokoding ba dirwa ba maatla, ba ba bagale ntweng, ba raka . . . dira tša manaba.

Basadi ba amogela bahu ba bona ba tsošeditšwe bophelong gape: . . . ba bongwe ba tla go putla ditlailšegong, ba ile ba tlaišwa, ba se amogele topollo; gore ba tle ba hwetše tsogo ye kaone:

³⁶⁴ Tsela tlase ka mo. Le a bona? [Ngwanešu Branham o šupa go sethalwa sa gagwe sa letlapeng la tšhoko—Mor.] Tšohle di gabotse.

Gomme ba bang ba bile le diteko . . . dikgobošo tše sehlogo . . . dikotlo, eye, ka go fetiša . . . ditlemo . . . go golegwe:

Ba thumilwe ka mabje, ba segakanywa go ripagana, ba ile ba lekwa, ba ile ba bolawa ka . . . ditšhoša: ba be ba nenera ba apere matlalo a dimku le matlalo a dipudi; e le badiidi, le bahlkofatšwa, le batlailšwa;

(Bao lefase le sego la swanelwa ke batho ba bjalo: . . .)

365 Bona, ka go bapiša fao, o lemogile ka Beibeleng.

. . . ba goloma le maganata, le ka dithabeng, le ka maribeng le mefomeng ya lefase.

. . . ka moka ba, ba hweditše bohlatse bjo bo botse ka tumelo, . . .

366 *Mo!* [Ngwanešu Branham o šupa go sethalwa sa gagwe sa letlapeng la tšhoko—Mor.]

. . . bohlatse bjo bo botse ka tumelo, ga se ba amogela tshephišo: (Le a bona?)

Modimo o re beetše dilo tše botse, ka gore bona ka ntle le rena ga se ba dirwa gore ba phethagale.

367 Le ya e hwetša? Ba batho ba hwilego, ka *mo*, ba botile le bile ba letetše rena. Ka fao, *ye* Phuthego e swanetše go tla phethagalong, gore e tle e tliše tsoho. Gomme ba ka tlase, disoulo ka fase ga aletare, di letetše Phuthego go tla phethagalong ya Yona, fao ge Kriste a etla.

368 Gomme Phuthego ye, le a bona, e tla go nyenyefaleng, ka go se beng bontšhi. [Ngwanešu Branham o šupa go sethalwa sa gagwe letlapeng la tšhoko—Mor.] E yohle bogale kudu go feta yela, eupša go no rata go ngwala yeo go putla fale, bona. E tla godimo go ntlha ya nnalete. Go fihla, Phuthego, ka go se beng bontšhi, e swanetše go fihla lefelong go fihla ge e ba mohuta wo o swanago wa bodiredi bjo *ye* e bo tlogetšego, ka baka la gore, ge Leswikahlogo le bowa morago. . .

369 E na le ye nnyane ye e swanago le potla *mo*, fao e yago go dula thwi ka *mo*, ka go phiramiti ya mehleng. Ga e no ba seapešo se se dutšego sehloweng. E na le legotswana, gomme e swanetše go dula godimo fale, ka baka la gore e tšholla meetse.

Gomme ge e etla, Phuthego ye e swanetše go sesefala.

370 Ka moka a, wohle maswika ka phiramiting, a hlatlagane ka go phethagala go fihla ge o ka se kgone go sepediša bogale bja legare magareng ga wona, a imela ditone, a hlatlagane ka fao. Gore ba a tlišitše bjang godimo, ga ba tsebe. Eupša a agilwe.

371 Gomme godimo *mo*, ge Seapešo sa phiramiti se etla, phiramiti ka Boyona, Mmele wa Kriste o tla swanelwa ke go sesefela. E sego feela dithutotayo le dithuto, goba se sengwe gape re fetilego go yona. E swanetše go ba ye e phethagetšego bjalo ka Kriste, go fihla, ge A etla, Yena le bodiredi bjola ba tla lekanela tlwa mmogo. Le a bona? Gona Tlhatlogo e tla tla, go ya Gae.

372 Lebeleng moo re phelago bjale, ka Laodiatše, moo phuthego e bego e le lebaka la phuthego le lebe leo ba kilego ba ba le lona. Ka Beibeleng, re a hwetša, gore e bile lebaka la phuthego

le nnoši leo Modimo a bego a le ka ntle ga phuthego, a kokota, a leka go boela morago ka gare ga moaga wa Gagwe mong. Dithutotumelo le kereke tša maina di bile di Mmeile ka ntle ga phuthego ya Gagwe mong. “Bona, Ke eme mojako gomme ke a kokota. Ge monna mang kapa mang a nyorwa gomme a ka bula mojako, Ke tla ka gare, ka lalela le yena.” Le a bona? Ke yona ye, ka *mo* lebakeng le la phuthego. Ka go iketla ba Mo lahletše ka ntle, go fihla ge *mo* ba Mo nyenkuletše ka ntle ka go felela. Ga ba nyaka go dira selo ka Yona.

³⁷³ Bjale le a bona lehono fao re yago. Le ge go fela ga Lebaka la Phuthego la Laodiatše le le bololo, go fihla ge lona le Bokatoliki, bjoo e bo robilego thwi ka *mo*, di e tla mmogo gomme di kopana bjalo ka kereke e tee ye kgolo. Le kopanelo ya dikereke, e no swana le ge e le Bokatoliki.

³⁷⁴ Go na le phapano e tee feela, ge ba ka no kgona go fihla ka godimo ga seo, ke ra go tšea selalelo. Seo ke selo se nnoši ka go taosisi, seo—seo—seo se emišago Boroma le Boporotesetanta go kopana, ke lenaneo la selalelo. Kereke ya Katoliki e re, “Ke mmele.” Gomme kereke ya Maporotesetanta e re, “Se emela mmele.” Makatoliki ba dira mmasa go tšwa go sona. Mmasa ka, gore, ba ja selalelo, ba holofela gore ba a lebalelwa. Maporotesetanta ba se tšea ka tumelo, ba leboga Modimo, ka selalong, gore ba a lebaelewa. Maporotesetanta ba re, “Re lebaletšwe.” Makatoliki ba re, “Re holofela gore re lebaletšwe.” Mmasa le selalelo. Ba se bitša mmasa; re se bitša selalelo. Mmasa ke go holofela gore go bjalo. Selalelo ke go tseba gore go bjalo, le go Mo leboga ka sona. Le a bona? Gomme ke selo se nnoši se ba sa kgonego go tla mmogo ka sona. Ka moka ba a se dira.

³⁷⁵ Oo, se bonala se le botse kudu. E tla kopana, go sepetša. . . Se tla—se tla sepetša ka moka. . . Go lokile, Beibele e rile, “Gomme sebata se se file maatla a tšona go seotswa,” bona, tša ikopanya mmogo ka botšona. Le a bona? Feela tlwa seo Beibele e boletšego gore di tla se dira, di a se dira bjale. Se thwi mo tshepedišong, yona beke ye. E sego gore ke na le se se itšego kgahlanong le batho ba Katoliki, go feta batho ba Maporotesetanta.

³⁷⁶ Lena Mamethodist le Mabaptist, le ba bantšhi ba lena Mapentecost, ge dikereke tša lena di ile thwi ka go kopano ya dikereke, ge ba na le mmušara wo mogolo wo o agilwego ka New York, wa kopano ya dikereke, ke selo se se swanago le Ditšhaba tše di Kopanego le dilo. Di leka go kopanya ka moka Boporotesetanta mmogo.

³⁷⁷ Bjale, Makatoliki a bohlale go seo, gomme a ya go tliša Mopapa John wa masomepedi tharo yo, goba masompedi pedi, goba e ka ba eng se a lego sona. O a leka, ka ya fase, ya go kokobela tsela, go tliša ka moka tumelo ya Maporotesetanta le

tumelo ya Katoliki go ba tumelo e tee, tlwa seo Beibele e rilego ba tla se dira. Ke wena yoo. Gomme Maporotesetanta ba wela go yona, ba akega, llaene, le banweledi.

378 Ka baka la eng? Ka baka la eng? Ka baka la gore ga ba na le dilo tše. *Tsebo*, “Lentšuu le a rereša.” *Kgotlelelo*, “Bao ba letelago go Morena.” Le bona se ke se rago?

379 Go swana le mopišopo wola wa Methodist o ile a re letšatši le lengwe, ge ba feta seo. Gomme yo mongwe yo a tsebago seo, bjang, ke eng se se huetšago seo, go leka go hwetša thapelo ye e itšego gore e bolelwe ka kerekeng, goba ka sekolong. Ke be ke nyaka go... Ke nagana gore e be e le puku ya thapelo ya Presbyterian, goba se sengwe gape, gomme batswadi ba sua se—se—se sekolo ka gore ga se ba ka ba amogela thapelo ye go bolelwa ka sekolong. Gomme mopišopo yo wa Methodist e be e le mothaka wa go tšofala yo bohlae, o ile a emelela gomme a re, “Seo ke phošo.” A re, “Se ka ntle ga molaotseo.” O ile a swara phefšana ya yona. A re, “Go swana le ka go kereke ya rena ya Methodist,” a re, “ka go kereke ya rena ya Methodist,” a re, “ba bantšhi ba batho ba rena ka mehla ba bolela ka bogoboga bja Hollywood, gomme masomesenyane tlhano a diperesente tša bona ba ya go bo bona lege go le bjalo.”

380 Na molato ke eng? Ba tlogetše kgole se. Seo ke tlwa. Ba tlogetše seo kgole.

381 Ke be ke bolela thwi mo gona ka mo phapušing ye, letšatši le lengwe, go—go—go raofisi wa ye nngwe ya tše kgolokgolo dikereke tša Methodist ye e lego gona ka Falls City, ye nngwe ya tša semoya kudu dikereke tša Methodist e lego gona ka Falls City. E laetša, lebaka la Methodist leo le tlogo ka gare kgauswi le lebaka la rena, la Pentecost. Gomme a re, “Ka St. Louis, Missouri, ba tšere phetleko, e ka ba tše tharo goba tše nne dikgwedi tša go feta, gomme ba hweditše.” Monna yoo a ka no ba a dutše fa mosong wo. Go lokile, ke rakonteraka yo a agago wo, a re lokišetšago moago. Ke wa, Main Street Methodist, fao Ngwanešu Lum le bona e be e le modiša. Ka fao ka gona re hwetša gore, ka fao, gore ke a dumela e be e le masomešupa—le metšo ya peresente ya batho ba Methodist ka phetleko, bao, potielo ya St. Louis, e laeditše gore masomešupa—le metšo a peresente a batho ba Methodist a be a kgoga, gomme masometshela—seswai peresente ya bona ba nwa dibela tša alekholo. Aa Methodist! Gomme selo se se sego sa tlwaelega e bile, ge e be e le phetleko e fiwa, goba dikakanyo magareng ga banna le basadi; basadi, e be e le masomešupa, masomešupa—le se sengwe a diperesente, go e ka ba masomehlano a diperesente tša banna. Bontšhi bja basadi bo a kgoga le go nwa go feta banna. Masomešupa a diperesente, masomešupa—le se sengwe a diperesente, bontšhi basadi go feta ya banna.

382 Bjale go ka reng ge re e ya tlase go Thuto ya Beibele ya go apara dišothi, le go poma moriri, le dilo tša go swana le

seo, bona, go bomodimo, basadi ba ba bolelago bomodimo le bokgethwa? Diphathi tša dikarata le se sengwe le se sengwe gape, baalaleleme, bafafatli, bao ba sa kgonego go swara leleme la bona beng. La bona beng leleme le bolela le alegile, gomme ba eya go dikologa. Go bjang ka banna? Diphathi tša dikarata, dipapadi tša kolofa, ntle kua-ba apere-hafo, diaparo tše nnyane tša go lebelelega ditšhila, le bona basadi ba akaletše ntle kua. Ga go makatše!

³⁸³ Bonang sekimi sela sa ditšhila se gogetšwe godimo ga moreri yola, moreri wa toronkong, mosong wo? Eye, mohlomphegi. Ga ke dumele gore monna yola o na le molato ka seo. Na seo se dirile eng? Yoo ke Ngwanešu . . . ga ke kgone go elelwa la gagwe . . . [Yo mongwe o re, “Dan Gilbert.”—Mor.] Eye. Dan Gilbert, moreri wa toronkong. Ge monna yola a kitimela ka gare gomme a bolaya Dan, mo dikgwedi di se kae tša go feta, gomme bjale mosadi wa gagwe o swanetše go ba le ngwana. Nnete, Dan o hlokofetše, baka se bee tšhelo ya madi go ngwana bjale. O bolela gore Dan o mo katile, gomme ke wa gagwe . . . “Yoo ke ngwana wa Dan.” Ao a . . . Ga ke dumele seo go feta ka mo nka dumelago gore—le gore—le legokobu le na le mafafa a leeba. Aowa, mohlomphegi. Ke a dumela ke maaka. Ke a dumela Dan Gilbert e be e le monna wa Modimo. Gomme ke a dumela seo ke sekimi sa Diabolo.

³⁸⁴ Go swana le selo sela go leka go bea godimo ka tšona dithapelo. Yola wa go tšofala wa Methodist—Methodist bišopo o be a le yo mokaone go lekanela gore a ka swara seo. Ge a be a ka, ge seo se be se ka ya go feta, e be e le ge e hueditšwe ke se sengwe gape. Seo ke therešo.

³⁸⁵ Go no swana le bothata bjo bja kgethologanyo tlase ka Borwa, selo se se swanago. Ke a dumela batho ba swanetše go lokologa. Ke dumela gore setšhaba se se emela tokologa. Ga ke bone Mna. Kennedy molato ge a rometše mabotho tlase. Le ge, ga se nna yo—yo “moswa mogwebi,” gomme ga se nna Ledemocrat. Ga se nna Lerepublican. Ke nna Mokriste. Ka fao ke nna . . . Eupša ga ke dumele go seo. Ga ke dumele gore batho ba makhalathe ba swanetše go rekiša tokelo ya bona ya tswalo go dilo tšeo, le bona. E be e le—e be e le phathi ya Republican. Madi a Abraham Lincoln a lokolotše bona batho ka baka la gore e be e le monna wa modimo. Ke nagana gore ba be gabotse ba swanetše go kgomarela go phathi ya bona ge ba e ya go bouta ka moka.

³⁸⁶ Eupša ke le botša selo se setee, mošimane yola o be a se tlase kua feela ka baka la seo, sekolo sa bona. Mošimane yola ke moagi. Ke Moamerika. Ye ke tokologa ya bohle. Mmala wa motho ga wa swanela go fetola phapano ya gagwe. Rena ka moka . . . “Modimo,” o rile, “go tšwa go monna o tee, madi ohle a dirile, ditšhaba tšohle.” Ka moka re batee. Eupša,

mošimane yola, e be e le lešole. Ke mahlwa a di bona. O lwetše seo e bego e le sa therešo. O be a na le tokelo ya go ya sekolong. Seo ke therešo. Eupša o be a na le dikolo tše ntshi tše a bego a ka ya go tšona.

³⁸⁷ Ke seo selo se lego sona. Ge o e šala morago, ke tše tša letšatši-la lehono dilo tša kereke tša maina godimo kua, di huetšago seo. Ka baka la eng? Ba ba tshedišetša dibouto tša makhalathe a le go tšwa go Republican go ya go Democrat, gomme ba rekiša tokelo ya bona ya tswalo ka sona. Tlwa therešo. Moya wo Mokgethwa ga o mo. . .

³⁸⁸ “A nke yo a nago le bohlae.” “A nke yo a nago le tsebo.” Tlwa. Go swana le kereke ye, lebaka le la bjale, e a ithekiša. A ga le bone se se yago go direga?

³⁸⁹ Ga ke kgathale ge se se theipiwa. A še e etla. Uh-huh. Eye. Na molato ke eng? Mme wa go tšofala wa ka o fela a re, “Neela Diabolo tše di mo swanetšego.”

³⁹⁰ Go na le monna o tee yo a dirilego selo se le tee seo se nago le kgopolo, e bile Castro kua tlase. Eye, mohlomphegi. O ile tlase kua. Gomme makapitale ba be ba na le moba ka moka le se sengwe le se sengwe. . . ba, e mo leemong la gauta, go swana le United States. Na o dirile eng? O rekile ditlemo tše ka moka. O hwetša tšehelete ka tsela efe goba efe a bego a kgona. Na o dirile eng ka nako yeo? O ile a dira ka bofora go ekiša tšehelete, gomme a e fetola. A di beela morago thwi. Ke selo se tee feela setšhaba se se ka se dirago.

³⁹¹ A le kwele *Life Line* mosong wo mongwe? Ka baka la eng, le a tseba, go no swana le ge o rekiša ditlemo godimo ga gauta. Ditlemo di šetše di tšeetšwe godimo. Gomme na mmuša wo wa bjale o dirišetša tšehelete eng? Ka tšehelete ya motšhelo yeo ba tla e kgoboketšago mengwaga ye masomenne go tloga bjale. E fedile. Ke *Life Line* thwi go tšwa Washington, D.C., go kgabola setšhaba. Motšhelo wo ba o šomišago, gomme ba leka go reka ya tša ntle. Go lokile, ba no leka go e neela ntle ka tsela ye nngwe le ye nngwe. Na ga le bone? Ke feela tlwa seo ba—seo ba yago go se dira. Le a bona? Na seo ke eng? Bjale, ge setšhaba se se šitwa, selo se nnoši se ka se kgonago go se dira ke ge se ka feila. Selo se le tee seo se ka kgonago go se dira ke go phuhlama.

³⁹² Seo ke selo se nnoši sa tlhaologanyo se ka dirwago, go fetola tšehelete. Eupša ba ka seke ba se dira, ka fase ga bodiredi bja bjale. Kereke ya Katoliki ya Roma ke mong wa gauta ya lefase. Gomme seo ba tlogo go se dira ke go rekišetša ntle, “Banna ba ba bahumi,” gomme le go ya pele, “ba lefase,” bjale ka ge Beibele e boletše. Na ba tla dira eng, pele ba lusa? Khamphane ya Motšoko ya Brown le Williamson, gabotse ka moka ga yona ke Katoliki, go le bjalo. Gomme ka moka dilo tše dingwe tše, ba tla dira eng? Ba tla amogela seo, gomme ba tla

tšea tšhelete go tšwa Roma, gomme o tla rekiša yona tokelo ya tswalo ya gagwe. Roma e a mo thekga. Eye, mohlomphegi. E tla mo thekga. Gomme ba bea melawana ye e lekanego bjale, ba hwetša mo go lekanego go ba dikologa, o tliša ka gare kapinete ya gagwe. Lebelela seo Mna. Kennedy a se kgopelago.

³⁹³ Gomme ge le bone se, letšatši le lengwe, ga go na le tlhokego ya go bouta gape. Mohola wa go bouta ke eng? Ge, ba e bea godimo ga pampiri, gomme ba e hlatsela pele ga setšhaba, gomme ba gana go dira se sengwe ka yona. Ge, ba hlatsela gore metšhene go kgabola setšhaba e beilwe komana, gore ba kgethile Mna. Kennedy ka diboute tša bofora. Na Beibele ga e re ba tla tla ka bofora? Ka nnete, bofora. Bjale, ga ke kgahlanong le phathi ya Democrat le ge e ka ba phathi ya Republican, eupša ke no be ke bolela dintlha go tšwa Beibeleng. Ke eng mohola wa go bouta? Ba a tseba gore ke mang yo a yago ka mola.

³⁹⁴ Ke ba bakae ba lena ba elelwago kgašo ya mogala fao e bego e na le basadi ba babedi bao ba go emelela? Gomme yo motee a re, “Nna ke ya go boutela Mna...” Goba, basadi ba Maporotesetanta ba rile, “Nna ke ya go boutela Mna. Kennedy.”

Ba re, “Ka lebaka la eng?”

³⁹⁵ A re, “Ka baka la gore ke nagana gore ke monna wa setswatswa go feta Mna. Nixon. O tla ba Mopresitente yo mokaone.”

³⁹⁶ Ka gona a re, “Yo ke mosadi wa Mokatoliki. ‘Ke mang yo a yago go mmoutela?’”

³⁹⁷ Mosadi a re, “Nna ke Mokatoliki, Katoliki ya Roma, motshephegi wa Katoliki.” Mosadi a re, “Gomme ke ya go boutela Mna. Nixon.”

“Ka baka la eng?”

³⁹⁸ A re, “Ka baka la gore, ke nagana gore Mna. Nixon o dira Mopresitente yo mokaone ka baka la gore o tlwaetše dilo kudu. O tseba kudu ka bokomonisi.” Mosadi yoo o boletše maaka.

³⁹⁹ Ke na le *Di...* seo ba se bitšago, *Dintlha Tša Tumelo Ya Rena*, puku ya godimodimo ya Katoliki e ka kgonago go rekwa. Gomme e re ka moo, “Ge go na le Mokatoliki godimo ga thekethe, yoo a phenkgišanago kgahlanong le Moporotesetanta; ge Mokatoliki a ka boutela Moporotesetanta, ba kgaolwa go tšwa kopanelong ya kereke ya Katoliki.” Therešo. “Gomme ge go na le Makatoliki a mabedi ba phenkgišanela ofisi ye e swanago, ba tla topa Mokatoliki yo a botegela ‘mme kereke’ kudu gomme ba boutela yena.”

⁴⁰⁰ Le bona ka fao, phoro yeo, seo ba lekago go se dira? Ba no neela tšhelete, go reka. Ka baka la eng? Ba leka go e thuba. Gomme ba a se dira, gomme e thubegile. Gomme seo ke eng? Se

godimo ga maemo a gauta. Gomme kereke ya Katoliki, tatelano ya maemo, ke mong wa gauta ya lefase. [Yo mongwe o re, “Lekgolo le masome tshela-seswai a dibillion tša ditolara.”—Mor.] Lekgolo le masome tshela-seswai a dibillion. Ke wena yoo. E e lahlela thwi morago godimo ga maemo a gauta, gomme lena batho le no lota magae a lena le dilo, eupša ke lena ba kereke ya Katoliki. Setšhaba ke sa kereke ya Katoliki. Selo sohle se swerwe thwi ka gare ka tsela yeo, ka tšhelete ya bona. Na Beibele ga e bolele ka seo? Ke seswantšho seo Beibele e re thalelago sona.

⁴⁰¹ Seo ke lekago go se bolela, ngwanešu, lehono. Ba tla re, “Seo se tla e dira kereke e kaone. E tla kopanya Boporotesetanta.” Se bonagala e le se sebotse go leihlo la tlhago, eupša tsebo ya lefase le ke bošilo go Modimo.

⁴⁰² “Gomme go kgahlile Modimo, ka bo—bo bošilo bja thero, go phološa bao ba lahlegilego,” ka ofisi ye Kgethwa yeo A e beilego ka Kerekeng ya Gagwe, go aga Kereke godimo ga boleng bja semoya gomme e sego godimo ga e ka ba eng seo se swanago le lefase.

⁴⁰³ Petro o rile, “Gomme ka baka la gore le phonyokgile tshenyego ya lefase ka kganyogo ya tšhelete, le kganyogo ya nako ye kgolo, le maipshino, le go ja, le go nwa, le kganyogo yeo re nago le yona. Le phonyokgile seo. Gomme bjale le agilwe godimo ga bophelelo. Ke lebišitše seo go Kereke,” o ilalo. Ke wena yoo. Na le e badile? Na le e hweditše? A na le e kwele ge re e bala morago mo ka go wa Bobedi Petro? E nong go theeletša seo e se bolelago mo, ka fao e ngwadilwego ka bobotse ka mo, ka fao a—a e boledišago. Tšohle di gabotse. Mo theeletšeng bjale ge a bolela. Tšohle di gabotse.

Petro, Simon Petro, mohlanka le moapostola wa Jesu Kriste, go bona bao...ba amogetšego tumelo ya bohlokwa ye e swanago le ya rena ka go loka ga Modimo le Mophološi wa rena Jesu Kriste:

...khutšo e—e le atele ka go tseba Modimo, le ka Jesu Kriste Morena wa rena,

Go ya ka—ka maatla a gagwe a makgethwa o file rena dilo ka moka...

⁴⁰⁴ Ke mang yo a yago go rua lefase le dilo ka moka? [Yo mongwe o re, “Bakgethwa.”—Mor.] Nnete. “Ba swanelwa...” Eya. Tšhole di gabotse.

...bao ba swanelwago ke go ya bophelong le bomodimo, ka go tseba yena yo a re bileditšego go tloga letagong go ya letagong:

Fao re filwego ka go fetišiša ye kgolo...ye bohlokwa tshepišo; gore ka tše le be batšeakarolo ba tlhago ye kgethwa, le efogile tshenyego (Theeletša seo) ye e lego lefaseng ka kganyogo.

⁴⁰⁵ Kganyogo ya tšhelete, kganyogo ya dilo tše kgolo, kganyogo ya botsebalegi, dilo tše di hwile go modumedi. Ga re tshwenyega. Tente goba kotase, ka baka la eng ke swanetše go tshwenyega; go phela goba go hwa, go nwelela goba go subelela? Sese selo seo ke nago le kgahlego ka go sona, Mmušo wa Modimo. Goba ke boloka lapa laka, goba ke boloka leloko laka, goba ke boloka e ka ba eng goba eng, a nke ke boloke Kriste, kholofelo ya rena ya Letago.

⁴⁰⁶ Nkagele godimo, O Morena, ka go Wo. A nke Kriste e be Hlogo ya ka, yeo e šomago ka nna. Godimo ga motheo waka, tumelo yaka yeo e lego ka go Yena, a nke bokwala, tsebo, boitshwaro, kgotlelelo, bomodimo, le lerato la boena, di šome ka go nna, Oo Morena, ke thapelo yaka. Ga ke tshwenyega; go phela goba go hwa, go nwelela goba go subelela; kereke ya leina, go se be kereke ya leina; mogwera goba go hloka mogwera. A nke Yeo e šome ka go nna, a nke bokwala bja Kriste, tsebo ya Gagwe, di elele ntle, gore ke kgone go ruta bao.

⁴⁰⁷ “Ka gore Modimo o beile ka Kerekeng, baapostola, baporofeta, baruti, badiša, le baebangedi, ka moka go phethagatša le go tliša ka moka mabokwala a ka go yona, go phethagatša Gotla ga Morwa wa Modimo.” Le lengwe le le lengwe la maswika a ke materiale go tšwa go lela le Tee. *Le* ke materiale wa Le. A mangwe le a mangwe a mabokwala a ke a Gagwe, gomme a tšhela go tšwa go Yena, go theoga ka wona. Amene.

⁴⁰⁸ Ke iri ya lesomepedi. A ka moka e ya kae? Amene. A le a Mo rata? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] A le dumela seo? [“Amene.”] Theeletša, yo monnyane.

⁴⁰⁹ Kgaetšedi Kidd o rile, mosong wo, “Ngwanešu Bill, ga ke tsebe ge e ba ke tla go bona gape.” Seo se nyakile go mpolaya. Bona? O nagana gore o a tšofala, gomme o a dira. Ke rapela Modimo go mmoloka le Ngwanešu Kidd, nako ye telele.

⁴¹⁰ A nke ke le botšeng, ga re tsebe gore re ya go ba mmogo botelele bjo bokae. Ga ke tsebe gore ke ya go ba le lena botelele bjo bokae. Modimo a ka no mpitša go tloga lefaseng. A ka no mpiletša tšhemong ye nngwe ya tirelo. A ka no go biletša mo gongwe. Ga re tsebe. Eupša, a re—a re hwetšeng. A re seke ra no dumelela se go feta ka godimo ga rena. A re tšeeng seo.

⁴¹¹ A šeo, ka Beibeleng. A še, e lekantšha se sengwe le se sengwe gape. Gomme ge feela nka be ke na le nako ya go se dira! O ka se kgone go se dira ka letšatši le tee. Le tseba seo. Eupša, ke kgona go tlemaganya selo sohle mmogo!

⁴¹² Lebelelang, ge re feditše ka molaetša wola kua, le bona seo Moya wo Mokgethwa o se dirilego kua godimo ga leboto, a ga le? Ke ba bakae ba ba bego ba le mo nako yeo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Le a bona? Nnete! Wa tla thwi tlase, wa thala selo se se swanago ntle, Morongwa yola wa Morena.

413 Bonang, ke therešo. Le seke la e lesa ya le tšhabela. Swarelelang go yona, bana. Swarelelang go seo. Elelwang, agang godimo ga tumelo ya lena, bokwala, tsebo, kgotlelelo!

414 Bjale, mo, ke nagana gore ke be ke na le ntsekana ya pampiri mo, ge ke se ka e wiša felotsoko ge ke be ke rera. Thwi mo a še. Ke a go leboga, ngwanešu. Ke a go leboga, kudu kudu. Ge le nyaka go—go lebelela godimo ga yona, gomme le bone ge e ba go na le sengwe seo le ka kgonago go . . . Mohlomongwe ke phethene ye kaone ga nnyane go feta yeo e lego mola, gore le ka kgona go kopisa tše dingwe tša se. Ke tla no e kgomaretša mo, gomme le ka kgona ka nnete go e lebelela gomme—gomme la e swantšha.

415 Gomme ke nyaka le e tšea gomme le ithute yona, gomme le e bapetše, gomme le dire godimo ga yona. Le seke la no ithuta yona, le e bapetša, eupša dirang godimo ga yona ge le dira. E tšeeleng go lena ka tlhokofalo. Le seke la re, “Go lokile, ke ipshinne ka go e theeletša.” Ke dirile, le nna. Eupša go e theeletša, le go e amogela, go a fapana. Le a bona? Le a bona? Go a fapana. Le a bona?

416 Go na le maswanedi a a šupago go dira seemo sa Modimo. Go na le Mabaka a a Šupago a Phuthego, a o Modimo a tlišitšego Phuthego ye go tshwanelo ye. Gomme O bile le batseta ba ba šupago go e dira. Go na le šupa, šupa, šupa. Le a bona? Šupa ke—ke nomoro ya Modimo ya go felela, gomme tharo ke nomoro ya Modimo ya phethagalo. Ka fao, go na le tharo, le botharo ba šupa. Ka fao, ka semathematiki, semoyeng, ka Lentšu, ka bohlatse bja Moya wo Mokgethwa, ka moka ga yona e phethagaditše selo mmogo. A re e thuteng yona.

417 A re oketšeng go tumelo ya rena dilo tše, ka gona, gore re tle re tle seemong sa botlalo sa Kriste; re kopantšwe ga mmogo ka lerato la bomodimo, re boifa Modimo, re na le tlhomphano kgolo ka pelong ya rena yo mongwe go yo mongwe, tlhomphano ye e tibilego mongwe go yo mongwe, lerato la boena le bokgaetšedi, go se na le bophele, e sego selo eupša e no ba bohleki bja Moya wo Mokgethwa bo phela. Le a bona? Le phele mmogo, le be Mokriste. Sepelang ka tumelo. A nke bokwala bja Modimo bo elele ka lena; a nke tsebo ya Modimo, ge go etla go go loka le go fošagala. Ge Diabolo a tšweletša se sengwe seo e sego sa Mangwalo tlwa, sepela go tloga go sona. Seo ke therešo.

418 Ke kgona go eleletša bona baapostola ga se bake ba dira bjalo ka rena. Ba ile go dikologa, ka nnete banna ba mantšu a a sego nene, go fihla ge ba fihla phulphithing. Ba be ba sepelela ka gare gomme ba dire seo ba bego ba swanetše go se dira, gomme ba sepelele ka ntle. Eye, mohlomphegi. Ba be ba na le maatla. Ba be ba na le bokwala. Ba be ba se na le manganga le

banna. Ba tseba mo ba bego ba eme. Seo ke moka. Ba tseba yoo ba bego ba mo dumelago. Ba ile ba tšwela pele ba sepela ka Moya. Ba dira feela . . .

419 Go no swana le ge ke boletše bošego bjo bongwe. Go dumela gannyane ka hlogo, ke moka se Modimo a swanetšego go se dira, ka gona ga go selo se yago go ba emiša. Ga se ba ke ba botšiša goba ba ithuta, gomme ham-hao le go tshwenyega go swana le ka mo re dirago, goba ba swanetše go dira *se goba sela*. Ba be ba tšwela pele ba se dira, go le bjalo. Ga tee ga nnyane feela go dumela ka hlogo go tšwa go Modimo, seo se be se e dira, ka pela feela. Ka baka la eng? Ba be ba kgona go tseba bjang gore e be e le go dumela ka hlogo ga Modimo? Ba be ba na le ka moka mabokwala a ka mo, ka moka maswanedi a. Gomme go dumela ka hlogo ga mathomo ga Modimo go be go bapetše le se sengwe le se sengwe se sennyane sa *se*, le Lentšu la Gagwe. Ba be ba tseba gore e be e le Lentšu la Modimo, gomme ba tloga fao. Ba be ba se ba swanelwa ke go tshwenyega ka se sengwe gape. Ge Modimo a boletše, ba be ba eya. Re bolela . . .

420 Modimo o bolela le rena, gomme re tla re, “Go lokile, re tla thoma go tloga. Re tla bona ge re ka kgona go phela Bophelo bjo.” Selo sa pele le a tseba, yo mongwe o a go nyamiša. Go lokile, nnete, yoo ke Diabolo.

421 Le ka be le mmone a leka go ntshwara go tloga kopanong ye mosong wo. O swanetše go ba le seo nakong ye nngwe. Oo, mogau! Ke swanetše go lwa nako ye nngwe le ye nngwe ge ke bolela kopano. Gomme ge ke eya go rapelela molwetši, le yo mongwe yo a hwago gomme a se a phološwa, go tla ba le dipitšo tše masometharo tše di tlogo ka gare ka metsotso ye lesome, ge ba ka kgona go hwetša seo ka lebelo, go ntshwara go tloga go yona. “Oo, Ngwanešu Branham, o swanetše go dira *se*.” Eupša go na le soulo ye e lego bothateng. Nnete. Eye.

422 Bošego bjo bongwe, ke ile ka biletšwa lefelong. Monna yo moswa, ke ile ka bolela le yena tlase mo ka gare ga seo-o-e bitšago-sona, lebenkele kgoparara, mengwaga e sego mekae ya go feta. O ile ya ba segatamorokwana. Ke be ke tseba mošimane, mošimane wa go loka yo mokaone, eupša e be e le modiradibe. Gomme ka fao mmagwe a bitša. Ke nagana gore o biditše Doc dinako tše ntšhinyana. Nna . . . Bitša, gomme ba ile ba bitša Billy, gomme—gomme mafelelong ka hwetša molaetša. Gomme ge ke hweditše molaetša, go botega go ya bobotseng, ga se nke ke e ba le ntwa e kaalo bophelong bjaka, go ya go fihla go mošimane yoo.

423 Gomme ge ke fihlile fao, mothaka wa go šokiša o be a fetile go ntsebung. O be a le fao, a robetše fao, a edibetše, gomme a no tšwela pele. Tatagwe a leka go mo phaphatha, gomme a re, “Moratiwa.” Gomme monna o masometlhano, e

ka ba masomethlano-tee a mengwaga ka bokgale. Gomme a re, “Moratiwa,” *yo*, “gomme a robetše tsee.” Gomme o be a leka go tsoga. Matsogo a gagwe a go tšofala a ka ba bogolo *bjola* go dikologa. Mošimane o be a na le kankere kudu go fihla a se hlwe a le selo eupša kankere ye thata. Ka moka ditho tša mmele wa gagwe di be di na le kankere. Le moela wa madi a gagwe e be e le kankere, se sengwe le se sengwe. Gomme o be a le fao, a leka go tsoga, gomme a tšwela pele ka mokgwa woo.

⁴²⁴ Ke ile ka mo tšea ka seatla, ka re, “Woodrow, Woodrow, yo ke Ngwanešu Branham.”

⁴²⁵ Tatagwe a re, “A ga o tsebe?” Yo ke Ngwanešu Bill. Woodrow, yo ke Ngwanešu Bill.”

A re, “Uh-huh. Uh-uh-uh,” ka mokgwa woo.

⁴²⁶ Gomme tatagwe a lebelela gomme a re, “Billy, o tlile llata ga nnyane.”

Ka re, “Ga se llata kudu. O gona mo.” Ke ile ka ba le ntwa.

⁴²⁷ Gomme ka gona ba bangwe bašimane, ba bangwe gape bašimane, badiradibe, ba be ba eme fao, ba bangwe ba leloko la gagwe. Ka re, “Le a bona, bašimane, dirang ditokišo, ka baka la gore le tla tla lefelong le. Le swanetše go tla thwi fase mo. Le a bona? Mohlomongwe e sego ka ye—ye kankere. Le ka no tla ka se sengwe gape, ka ntle kua godimo ga tselo ya lephefo, le etšwa madi go iša lehung, goba se sengwe. Le swanetše go tla go lona.” Re ile ra bolela le bona.

⁴²⁸ Ke be ke letetše go bona seo Moya o rilego ke se dire. Ke letile. Selo sa pele le a tseba, ke ile ka kwa go kgothuga ga hlogo gannyane. “Bea diatla tša gago godimo ga gagwe.”

⁴²⁹ Ke ile ka sepela go dikologa, ka re, “Ka moka ga lena kobang dihlogo tša lena.” Ka moka ba ile ba koba dihlogo tša bona, ba babedi goba ba bararo mathaka a maswa ka fao.

⁴³⁰ Ke ile ka bea diatla tšaka godimo ga gagwe. Ka re, “Morena Modimo, dira gore mošimane a be le letswalo la go tseba seo a yago go se dira, pele ga ge a ka kopana le selo se. O a hwa. Diabolo yo o mo hweditše o gobetše, gomme o a sepela. Gomme o inwetše ka boyena go ya lehung, gomme a šo yena ka seemong se. Ke a rapela Wena e ba motlalakgaugelo go yena.” Gomme ge ke mo rapeletše, letšatši le le latelago o be a dutše, a bolela le tatagwe.

⁴³¹ Busty Rogers, yoo. . . Ba mpiditše tlase mo ka bookelong, e sego botelele go fetile. Ke be ke le ntle kua letšatši leo, ka morago ga ge ke rerile tlase kua ka Milltown fao Georgie Carter yo monnyane a go fodišwa. Ka moka ga lena le a elelwa. Gomme kua ge Ngwanešu Smith, moreri wa Methodist, o ile a re, “Ge yo mongwe a kile a kolobetšwa, ka Leina la Jesu Kriste, tšwela ka ntle go tšwa ka fase ga tente ya ka,” ka wona mokgwa woo. Godimo kua sebong sa Totten, re swere kopano

godimo kua. Gomme, oo, o ile a nkomanya ka se sengwe le se sengwe seo o bego o ka kgona go nagana ka sona. Ga se nke ke bolela lentšu; a tšwela pele thwi. Ke be ke na le thomo. Morena o ile a ntaetša pono. Go be go na le kwana tlase kua, e akilwe felotsoko ka lešokeng. Ka moka le elelwa pono, ka moka ga lena. Ke a thanka le a dira. A le a e elelwa? [Phuthego e re, “Amen.”—Mor.] Nnete. Tšohle di gabotse. Nako yeo ke be ke eya tlase go kgabola lešoka kua, ke e tsoma.

⁴³² Ke ile ka ya sebong sa Totten. Ngwanešu Wright kua o a tseba. Re ile ra ya ka kua, ke sa tsebe seo ke tla se dirago. Ke ile ka reka lepokisana le lennyane la sešepi, ka nkoko. Ke be ke e ya go ya ka ntle kua, ke eme fao gomme ke rera godimo ga setupu. O ile a re o be a eya godimo, ntlhoreng ya thabana, go dira thekišo. Ke ile ka ya le yena. Go be go na le kereke ye kgolo ya go tšofala ya Baptist e dutše godimo kua, e sena le motho. Morena a re go nna, “Ema mola.”

⁴³³ Ka re, “Ntšhetše ka ntle thwi mo, Ngwanešu Wright.” Ke ile ka ema. O ile a tšwelapele a ya godimo gomme a bowa morago.

⁴³⁴ Ke ile ka fao, gomme ka se kgone go bula mojako. Ka re, “Morena, ge O le ka go ye, O nyaka nna ke eya ka gare ga kereke, mpulele mojako.” Ka dula fase fao gomme ke be ke nagana.

⁴³⁵ Ke ile ka kwa yo mongwe a etla; a sepelela godimo, gomme a re, “Na o dira bjang? Ke tla go botša,” a re, “o nyaka ka gare ga kereke?”

Ka re, “Eye, mohlomphegi.”

A re, “Ke swere senotlelo mo.”

⁴³⁶ Ke ile ka thoma kopano. Beke ya mathomo, go be go se selo. Bošego bja mathomo, ke bile le phuthego, Ngwanešu Wright le lapa la gagwe. Selo sa mathomo le a tseba, mafelelong a beke, ba be ba sa kgone le go ba emiša ka jarateng, go sa kgonege. Go le bjalo kwana yela e be e se ya tla godimo. Ngwanešu Hall a hwetša go phološwa lebakeng la nako yeo, modiša mola bjale, ka moka ga bona. Ga se nke ke kgona go hwetša fao kwana ye e bego e le gona. Ka morago ga lebaka, ka ntle ga kereke ya Kriste, tlase ka fase ga thabana, mosetsana yola yo monnyane wa mengwaga ye senyane le dikgwedi tše seswai o be a se a be a šišinyega, a robetše fao. O be a le fao. Ka moka le tseba setori. Eye, mohlomphegi.

⁴³⁷ Ka morago ga sekgalela seo ge Busty Rogers, mahlwaadibona yo mogolo yo motona wa go gagalla megolo a eme fao. . . ke ile ka sepelela ke ntle fao. Gomme fao go be go eme phuthego ya Ngwanešu Smith go ntshega le go dira metlae ka nna, go kolobetša ka Leina la Jesu. Ke ile ka sepelela ka ntle ka meetseng a maraga sebong sa Totten, fao ba bego ba

na le. . . [Lefelo le le se nago selo godimo ga theipi—Mor.] . . . godimo ka nokaneng kua, gomme e no šutša kudu ka fao e bego e kgona. Matikone a se makae ba sepelela le nna ka ntle.

438 Ka re, “Ke eme fa ka morago ga sekgalela se ke emetše Lengwalo la Modimo le Lekgethwa.” Ka re, “Ke badile ka Beibeleng mo fao Petro a itšego, ‘Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena, le kolobetšwe ka Leineng la Jesu Kriste tebalelong ya sebe sa lena.’” Ka retologa go dikologa, ka neela Puku go yo mongwe wa matikone.

439 Ka sepelela ka ntle fao, gomme ka re, “Mang le mang yo a ratago, yo a sokologago dibeng tša gagwe, o lebanwe ke go tla.” Ka sepelela ka ntle fao ka meetseng. Ka re, “Go bonala go nna gore Barongwa ba dutše ka lekaleng le lengwe le le lengwe bjale, gomme ba bogetše.” Oo, nna! E ka ba ka nako ya ge ke kolobeditše ba babedi goba ba bararo, ka moka phuthego ya gagwe, bona basadi ba apere diroko tše botse tša siliki, ba thula meetse a le, ba goelela bo ka godimo ga mantšu a bona. Ke ile ka kolobetša phuthego yohle ya gagwe ka Leineng la Jesu Kriste. Le a e tseba. Ke na le seswantšho sa yona. E be e le fao.

440 E be e le eng seo? Oketšang go bokwala bja lena. Le a bona? E leseng e nnoši. Modimo o tseba ka fao a se dirago. Modimo o tseba ka fao a tlišago dilo tše go phethagaleng. A ba boleleng seo ba nyakago go se bolela. O seke wa dira phapano ye e itšego. E no tšwelapele o eya.

441 Busty Rogers a ema fao, ge a bona seo, a re, “Gona ke e dumela ka pelo yaka ka moka.” Gomme ntle ka meetseng le yena a tla, ka diaparo tša gagwe tše botse, gomme a kolobetšwa Leineng la Jesu Kriste.

442 E ka ba mengwaga ye meraro goba ye mene ya go feta, ba mpiditše tlase mo go ya bookelong ka New Albany. O be a le fao, a ehwa, ka kankere, e nno mo ja. Dingaka di be di mo file go fihla mosong wo o latelago, go phela. Ba rile, “O a hwa bjale.” Ba re, “E tla ka bjako.”

443 Ke ile ka ya tlase kamoreng, ge ke dirile, go ema fao gomme ka rapela. O ile a re, “Billy, molalatladi šole o dikologa sekhutlo sela ka kua.”

444 Gomme ke ile ka retologa, go lebelela. Ka re, “Busty, ke kgwerano. Ga o ye go hwa. Kgwerano ya Madi e go phološitše.”

445 Ke ile ka bea diatla tšaka godimo gagwe, ka re, “Morena Modimo, ka fao pono yela kua e hlatsela gore O mo. Kgwerano ya gago ke gore, yo, ‘Ka megogoma ya Gagwe re a fodišwa.’” Ke ile ka bea matsogo a ka godimo ga gagwe, gomme fao a hwetša go fola. Ba mo romela gae.

446 Gomme e ka ba ye mene goba ye mehlano mengwaga, e ka ba mengwaga ye mene, a thea dihlapo godimo-le-fase nokeng le se sengwe le se sengwe, a tšwela pele. Gomme fao kankere e be

e le go dikologa mometšo le mogodu, ba be ba e butše, go na le lehuto le legolo le le thata. Dingaka, matšwalaphaga a bookelo, ba mmoditše gore ba na le kalafo ya cobalt yeo e ka kgonago go ngangološa seo, go dumelela dijo tše ntšhi go theogela fase ka nako. O be a na le nako e thata go dumelela dijo tše ntšhi, o be a swanetše go ja ka go nanya. O ile a ya kua go iša gore e dirwe. Ke be ke sa tsebe gore o be a le fao.

⁴⁴⁷ Ka gona ge ba mmuwa, ba hwetša gore e mo lahletše ka motlhakgaselong, gomme o ile a ba le setorouku. A hwa lehlakori la gagwe go ya tlase ka tsela yeo. Gomme selo se nnoši a bego a kgonago se dira e be e no ba selo sa kgabareng-ya-tsela. Gomme o be a na le pentshele, bjalo ka *yeo*, gomme a eya, “uh, uh, uh.” Gomme o ile a leka go ngwala, a roromela ka tsela yeo, ka seatla sa gagwe sa go loka. Lehlakori la gagwe la le letshadi, le be le hlephetše ka setorouku fase. Gomme seatla sa gagwe se hlephile ka pela, “Jesu a phološa, 1900 le se sengwe.” Ga se ba ke ba e hwetša.

⁴⁴⁸ Ka fao bjale ge mohumagadi wa gagwe a rile, “Ngwanešu Branham, ga ke tsebe gore o ra eng ka seo.”

⁴⁴⁹ Ke ile ka re, “Mdi. Rogers, seo e se rago, e be e le 1900 le se sengwe, yeo a go e phološa gomme ya kolobetšwa Leineng la Jesu tlase kua. Ke seo se lefago bjale. Ga a boife go hwa.”

⁴⁵⁰ Ka re, “Morena Modimo, boloka bophelo bja gagwe. Ke a e rapela, ka Leina la Jesu, gore O tla boloka bophelo bja gagwe.” Ka bea diatla godimo ga gagwe. Setorouku sa mo tlogela. Motlhakgaselo wa ema. Gomme o ile a tsogela godimo ka mpeteng. Gomme o godimo bjale, o fa bopaki.

⁴⁵¹ Oketšang go tumelo ya lena, bokwalo; oketšang go bokwala bja lena, tsebo, go tsebo ya lena, boitshwaro; go boitshwaro bja lena, kgotlelelo; go kgotlelelo ya lena, bomodimo; go bomodimo bja lena, lerato la boena; go lerato la boena, Moya wo Mokgethwa, gomme Kriste o tla tla. Ka baka la gore, feela ka fase ga Gagwe. . . Moya wo Mokgethwa ke Moya wa Kriste ka gare ga Kereke, go bonagatša mabokwala ao. Oo, nna!

A še mo, kotara ka morago ga lesomepedi.

Ke a rata . . . Ke a Mo rata

Ka baka la gore O nthatile pele,

Tsela fase *mo*, pele ga ge o be o se selo.

Gomme o rek-. . . (Na O dirile eng?) . . .
phološo yaka

Godimo ga mohlare wa Khalibari.

Ke nna *se* bjang? Ka baka la gore O nthatile, pele.

Ke a Mo rata, ke a Mo rata

Ka baka la gore O nthatile pele. . . (Lebaka še leo.)

Gomme o rekile phološa yaka

Godimo ga mahlare wa Khalibari.

⁴⁵² Ke a ena, mosong wo, go Yena, ka pelo ya ka ka moka, gore, ka thušo ya Gagwe le ka mogau wa Gagwe, ke a rapela gore ke tla nyaka letšatši ka letšatši, ntle le go kgaotša, go fihla se sengwe le se sengwe sa dinyakwa tše se ela ka gare ga se se sennyane seemo sa ka, go fihla ge ke kgona go ba ponagatšo ya Kriste yo a phelago. Ka gore, O bile sebe go swana le nna, gore ke tile ke be . . . ke be toko ya Modimo, go swana le Yena. “O tšere lefelo laka; Morena, a nke ke tšee la Gagwe bjale.” Ka baka la gore, woo ke morero wo A o hwetšego. Ke ba bakae ba ba tlogo go ena selo se se swanago, ka mogau wa Modimo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ka dihlogo tša rena di kobegile bjale, gomme diatla tša rena di le godimo. “Nna . . .”

⁴⁵³ Ke a e ena, Morena, kereke ye e ya e ena, “Seemo sa go tlala sa Jesu Kriste!”

Ka baka le gore O nthatile pele
Gomme o reka phološo yaka
Godimo ga mohlare wa Khalibari.



SEEMO SA MONNA YO A PHETHAGETŠEGO NST62-1014M
(The Stature Of A Perfect Man)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, mathomong o abilwe ka Seisimane ka Sontaga mosong, Oktobere 14, 1962, mo Branham Taberenekele ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye North Sotho tlhathollo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2013 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
P.O. BOX 178, SOMERSET WEST, 7129 CAPE PROVINCE,
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

SEEMO SA MONNA YO A PHETHAGETŠEGA

MABAKA A PHUTHEGO

JESU

MOTSETA



PETRO WA BOBEDI 1:1-8

DITIRO 7:44-49, BAHERU 10:5, MATEO 5:48

BAEFESO 4:11-15, BAHEBERU 11:32-40

Ye ke khophi ya sethalwa seo Ngwanešu Branham a se thadilego godimo ga letlapa la gagwe la tšhoko gomme ke go sona seo a se boelago go kgabola Molaetša wa gagwe.

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org